۷۸۶

۲۰۱۹

د محمد صدیق

د تبلیغ دویمه چیله

(تر انسانیت لوړ مذهب نشته)

[redacted]

٧٨٦

[redacted]

٢٠١٩


I CHOOSE
HUMANITY

د محمد صديق

د تبلیغ دویمه چله

(تر انسانیت لوړ مذهب نشته)

Ã د محمد صدیق د تبلیغ دویمه چله

لړلیک

لړلیک

د کتاب پېژندنه

سریزه

د تبلیغ لومړۍ ورځ

ځ رو هميود غيلبت د

……………………………………………………………………………………

ځ رو هميږ رد غيلبت د

٨

……………………………………………………………………………………

هپش هميږ رد د غيلبت د

……………………………………………………………………………………

ځ رو همرواڅ غيلبت د

……………………………………………………………………………………

ځ رو همځنږ غيلبت د

……………………………………………………………………………………

ځ رو هم ږپش غيلبت د

……………………………………………………………………………………

ځ رو همووا غيلبت د

……………………………………………………………………………………

ځ رو هتما غيلبت د

……………………………………………………………………………………

ځ رو همهز غيلبت د

……………………………………………………………………………………

ځ رو همسا غيلبت د

……………………………………………………………………………………

ځ رو همسلووي غيبلت د

……………………………………………………………………………………

ځ رو همسلوود غيبلت د

……………………………………………………………………………………

ځ رو همسلرا دي غيلبت د

……………………………………………………………………………………

ځ رو همسا راوڅ غيلبت د

……………………………………………………………………………………

ځ رو همساځنږ غيلبت د

……………………………………………………………………………………

ځ رو ه مسږ اپش غيلبت د

……

ماښ ام يمس ږ اپش غيلبت د

……

ځ رو همسا هوا غيلبت د

……

ځ رو همسا هتا غيلبت د

http://www.facebook.com/mohammad.sediq.af È د غيلبت هميود هلېچ
قيدص دمحم د

……

ځ رو همسلو غيلبت د

……

ځ رو هماش غیلبت د

....

ځ رو همتشیو وي غیلبت د

....

ځ رو همتشیو هود غیلبت د

....

ځ رو همتشیورد غیلبت د

....

ځ رو همتشیو رواڅ غیلبت د

....

ځ رو همتشیو هځنپ غیلبت د

....

ځ رو همتشیو ږپش غیلبت د

....

ځ رو همتشیو ه وا غیلبت د

....

ځ رو همتشیو هتا غیلبت د

....

ځ رو همتشیو ههن غیلبت د

....

ځ رو همشرېد غیلبت د

....

ځ رو همشر دې وي غیلبت د

....

ځ رو همشرېد هود غیلبت د

....

ځ رو همشرېد يرد غیلبت د

..

....

ځ رو همشر دې رواڅ غیلبت د

....

همشر د ې هځنپ غیلبت د

..
....
ځ رو ەمشر دێ ڕپش غیلبت د
....
ځ رو ەمشرێد هوا غیلبت د
....
ەمشر ێد ەتا غیلبت د
....
ځ رو ەمشرێد ەهز غیلبت د
....
ځ رو ەمتبێواخ غیلبت د
....١٠١
د غیلبت ێواخ ەمتب ەپش (عادوالا)

http://www.mohammadsediq.com

د محمد صدیق د تبلیغ دویمه چپله Ì

د کتاب پېژندنه

د کتاب نوم د محمد صدیق د تبلیغ دویمه چپله

لیکوال محمد صدیق

د فېسبوک پته http://www.facebook.com/mohammad.sediq.af

د وېب پاڼې پته http://www.mohammadsediq.com

د محمد صدیق د تبلیغ دویمه چپله Ï http://www.facebook.com/mohammad.sediq.af

[redacted]

—

—

—

—

—

—

—

—

—

.

—

—

—

—

—

—

—

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
    —
    —
    —
    —
    —
    —
    —
—
—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

--

--

--

--

--

--

-

هزيسر

لیيو هغه وا مرکو هخخ ولمج وخ وي هل باتک ههونیس د هب لیپ باتک پد د:

هوپ ي چ هتسورو هغه هل وخ ي نګ ړ پشب ناځ وز ېلدیا یو هز ېښېپ وا نایش يوز
ناسنا ېچ هتخو هغه رت» هترو ناځ وز هتش مه تامولعم وا هنوملع روز ریډ ېک ی‌ړز هپ
هر ېډ سر ونوملع وا وتامولعم رپ هغه د ،شي رژ ریډ ناسک هبرخ ېډ وا هملع ېډ هلما
ېدمه هل . یرېهوپ ببیع لپخ هپ تخ و هغدمه وا یراک ښ ی‌نچوک

هل .هتشز کوخ لډ ړهکټ وا ړ ول هد رت ېک ی‌ړز هپ وا یرېهوپ ونایش ولوټ هپ يوک رکف ېچ
هک ځ ،یرېیک هرورغم ریډ هغه ېچ وش هوپ يد اډ ،یروګ هګ ترس همک هپ هټ ربوم وا يرل برک
هنیځښ ی ا هنیراز وي وروګ ېچ هلبک ېدمه

ي‌نګ ړول وروز رت ناځ وز يرل هز هبرجت ،یرېیهوپ هز هڅ هپ ېچ هلبک ي د هل وا يد هوپاز .
وا قمحا

د ې چ مدېهوپ هز يډ هپ وخ ،شي ړ لاو هځ نم هل لو لچ وا ا ري ،غورد وا يو نمکاو تقیې
قحې ېچ لتښ وغ ام دنوژ ی‌لونږ تیښ ر هپ ي ړ اوغ وا ي یاو ا تیښ ر ېچ کو څ ره وا
يد راک ی‌نوشاز لونمکاو تقیقح ېک دنوژ هپ ناسنا ېنمتش هلپخ ېم هسوا تر ېچ مسوا
و يږ س هغرمک نې ربډ يد اډ هز وا ي ړکرو هسلا هل هڅ ره يد اډ وز ي ړکو

هد ېلاتاس.

ېک وا ړ پ هپ وا تخو ره هپ ،يولوغ ېي هډ غاورد وا ېدعو ېشت وا يو هډ قمحا يد
ی‌دنوژ ناسنا ېچ هغه رت

واغ ا ورد هغد هسر ېلولو وا روش هپ مه هب هغه وا يرېبكليو غ ا ورد هت هغه هب مس هسر ونتښ وغ هل تخو د هل ناسنا د ،شي نليمع هب هلكخېه ېچ لوك رواب ېدناب يريز هغه وا ودعو يټچ وا وغا ورد هپ .ېنم تايټچ

يوكرو ح ېجرت هرېږ هت ېناسفا هخڅ وښېپ يقيقح هل ناسنا .هد ي وش لښ خا هسر.» ېټخ

يوك قدص لكاب هسر صرع يننز د وا ي ړك ېكخم هنولاك رز هوند يس ېچ يد ي. ېرخ هغه اد

ياتر ګلم د ،ی ړګ ادوس هماز هپ بهذم د ناسنا د ېچ هلاک ،هد يديژارت هترس ولوټ رت
هوپ ېک دنوژ هپ ناسنا د

روا ونووا ړك وا ونودرد د وز شي صلاخسر ېدناب بوتيرادم هپ هماز هپ تسايس د وا ملع د ،ېنلاپټک هماز هپ هپ تيلاقا هوپ هبرخ هپ عطاق مه هز وا شي ی لا وهوپ ت يثركا ناور ورواخ هپ عطاق هز ،شي لب يګړز هپ ېپي

يد رهز لتاق ړكف روژ وا هعلاطم هراپل دنوژ مارآ د ېك لاي يرپاچ ېساد هپ .شي ی . لاولدب تيثركا

هلېچ هوي هسر ېساتس هريخ هل ايب هب هت لاك ېچ هو ېړك هدعو هسر نافرع وا ثيدحلاا خېش هل ېم لاك ربېت هرلا هپ لوسر د وا هللاا د ېچ مدېناوتو ايب لڅ وي لاك ږس هتكرب هل وناګاعود د ورګلام ېساتس يد اد وا موګل هزات هنونا�ا وناتسود ېساتس وا لېخ هعيرذ هپ ثيداحا د ثيدحلاا خېش د وا موګلو ېڅر و تښېولاخ ېك

ئړك كيشر هسررد ېسو ېلېخ رت باتك اد زارادمه وا ئړكو هسرار ايتلم هياپ رت ېچ.
هد هليه ،مړك

ريخ هلاا كازج

http://www.mohammadsediq.com

۱ د محمد صدیق د تبلیغ دویمه چېله

د تبلیغ لومړۍ ورځ

وخت څخه یوه ورځ مخکې تبلیغ پیل کړ او شېخ الحدیث صیب د ماښام له ملانځه
بیا یې زیاته کړه چې موږ د ټول الله پاک په لاره کې راوتلي پرون موږ له خپل تاکلي
وروسته راپاڅېد تر خو د ا�ان او ډیق� خبرې وکړي،

. دا چې مخ په وړاندې به زموږ سره په تبلیغ کې څه پېښېږي نو یوازې الله پاک پوهېږي
او ووي

کړه وېل مومنانو د غیب عالم یوازې او یوازې له الله پاک سره دی او نبي کریم ص فرمایيل
شېخ صیب زیاته

کړ بیان راته حدیث مبارک دغه یې بیا او دي مالومې ته پاک الله یوازې چې دي کلي پنځه:
چې د عالم غیب

□مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ
حَدَّثَنَا 📖📖

□صلى الله عليه وسلم « مِفْتَاحُ الْغَيْبِ خَمْسٌ لاَ يَعْلَمُهَا إِلاَّ اللَّهُ لاَ يَعْلَمُ أَحَدٌ مَا يَكُونُ
رَسُولُ اللَّهِ

□وَلاَ يَعْلَمُ أَحَدٌ مَا يَكُونُ فِي الأَرْحَامِ، وَلاَ تَعْلَمُ نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَداً، وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ
فِي غَدٍ

«بِأَيِّ□ أَرْضٍ تَمُوتُ، وَمَا يَدْرِي أَحَدٌ مَتَى يَجِيءُ الْمَطَرُ»

د تبليغ دويمه چپله ٢ http://www.facebook.com/mohammad.sediq.af
د محمد صديق



لیيامرف (مڵاس و هیلع هللا ىلص) هللا لوسر هل يچ يد تياور هخخ ضر رمع نبا هل :
ەرابژ 📕 📕

يمولام يد ەز ەتاچ ل‌ب ی‌لاعت ەللا ەل ەترپ يچ يد ەئنپ (يناگ ی‌لیک) ی‌جنوک ملع.
يبيغ د

يک (هەبگ) مەحر ەپ روم د يچ يربهوپ ەز کوخبە ،يريشبپ ەخ ەب ابس يچ يربهوپ ەز
کوخبە

موک ەپ يچ يربهوپ ەز کوخبە ،(اذغ) يروار ەتسلا ەخ ەب ابس يچ يربهوپ ەز کوخبە
. يد ەخ

يربک نارابە ەب تخو ەخ يچ يربهوپ ەز کوخبە وا يرم ەب يک ىائ .

ثيدح (ُهَّللا َّلاِإ ُرَطَمْلا ُءيِجَي ىَتَم يِرْدَي َلا باب - ءاقستسلاا باتک) يراخبلا حيحص ١٠٣٩
:نذخام يرمول

ثيدح ٣۴ باتک ١۵ يراخبلا حيحص :نذخام ميود

ثيدح١۴٩ باتک ١٧ کوتپ ٢ سيیلاگذا يراخبلا حيحص :نذخام ميىرد

اد يچ ەغە ىوش ىرگلام مە (لپتپ فطاع) درگاش وي ىئنهوپ بط د هراپلا بزور يس
د ەسر بومز لئ اد يک مەحر ەپ روم د يچ ييربهوپ ەز کوخ يچ مەنم ەز هز ەبرخ اد
بيص ثيدحلاا خيش لبو وز يديرواو يبرخ

. يد ەخ

بد ہل يکخم شي ی‌لاوموال ہترد مو زوموړک ہنيځښ وا ہنيراز يک مړپس ہپ اتح سنياس ابس نز لې و ہغھ نز وخ لوصيخشت تيسنج موشام د يک ھمېګ ہپ روم د لې وا شي لخاد ہت مځر يځښ د (يٸنم) مړپس يچ اوھ وځرو وسا وکنولاتار د ہتاټ (مإع يپندنژېپ اوھ) يجولوروټيم د زارادمھ وا ،ھد ہبرخ يداع وا ھړو ہوي ابس

يرېيک ہب ہخ يچ شي یلدوښرد.

ہخخ وبرخ ہل کرابم ہلاا لوسر د يچ يد کوخ خاتسګ اد ئسابو لېو وش ہسوغ ہپ مد موي ثيدحلاا خېش

؟ يوک رالکذا

ہنو کوخ يپ يد ايا يتښت ہنو ہخخ غيلبت ہل فطاع يچ ہن يسھ لېو ام ملغرو يسړو مھ ھز وا ولاتوو فطاع

يھو .

موش يخرب يب يرت ہجو ہپ ليھو يادخ فطاع د ھز وخ وو ناور رلا ريرقت بيص. ثيدحلاا خېش د

د ہتاټ يبرخ ينيخ يپ يد ہک ريخ ھرېول رو ہم يک وبرخ ہپ ثيدحلاا خېش د وا ہوک ھراز وګ رپل ليوو يم ہت فطاع

يدېراکښ ہن رو ولنم .

رک عوشر يم تولاټ يبوت ةروس د وا مرلاو يرت ھز روز .

http://www.mohammadsediq.com

هلېچ همیود غیلبت د قیدص دمحم د ۳

ځرو همیود غیلبت د

ونویاخ ولېخ رپ هتسورو هځنالم هل يساټ و ړګلام يچ رکو يپ ين‌لاعا او ولدېخاپ نافرع
هتسورو ناذا هل ماښام د

هللا او هد يک نيد هپ بيايماک ولوت ږومز لېو ، يږيپک يبرخ �قيد او ان�ا د هب هتلاد يچ
هکځ ئرلو فيشرت يک

يرک بيصن هپ ولوت ږومز او يساتس بيايماک يورخ او او يوايند هب کاپ .

هل هرموخ ږوم کاپ هللا ! ونانموم ئروک ل وېږي هتسورو وليو فيشر دورد هل ون ولدېخاپ
ار يچ ثيدحلا خيش وناګدنب وراکهانګ ږومز هنوتمعن لوت لپخ کاپ هللا مه ايب ږد ر ږ
هريبسر وخ ويد يرک قلاخ هخخ وبوا و�قح

ووک يرکشاذ مه ايب ږوم وخ يرکار يک تمدخ هپ .

هويې کړم حره ېپ هغه د هراپل روم ېره د وز يرکو هدارا ولوک اديپ د وناګدنب ولپخ د کاپ هلاا ېچ هلاک لپو خېش هت ولوت ثيدح کرابم هغد ېپ ايبډ وا يرکړو رواپار لصفم ېلحارم ېره د هت کاپ هلاا وخ رت يرک هررقم هکيلام

ل رک هزات ېرپ ېپ هنونا�ا ربومز وا رک نايب :

ﻚِﻟﺎَﻣ ِﻦْﺑ ِﺲَﻧَأ ْﻦَﻋ ، ٍﺲَﻧَأ ِﻦْﺑ ِﺮْﻜَﺑ ِﻲَﺑأ ِﻦْﺑ ِﻪَّﻠﻟا ِﺪْﻴَﺒُﻋ ْﻦَﻋ ،ٌد �ﺣ اَﻨَﺛَّﺪَﺣ ، ٍبْﺮَﺣ ُﻦْﺑ ُن▯ 📖📖 �ﻳَﻠُﺳ اَﻨَﺛَّﺪَﺣ

ﱢﺑَر ْﻦَأ ُﻞَﻛَّو ﻗَﺎﻟ َﻮُﻓﻳِﻗَﻔ أﱠﻜﻠَﻤ ِﻢِﺣَّﺮﻟاِﺑ ُﻪَّﻠﻟا ﻞَّﻛَو » ﻗَﺎﻝَ ﻣﻠﺴﻭ ﻪﻴﻠﻋ ﻪﻠﻟﺍ ﻰﻠﺻ ﱢﻲِﺒَّﻨﻟا ِﻦَﻋ - ﻪﻨﻋ ﻪﻠﻟﺍ ﻰﺿر -

ﻯﺜْﻧُأ ْﻡَأ ٌﺮَﻛَذ ﱢﺑَر ْﻦَأ ﻗَﺎﻝَ ﺎَﻬَﻘْﻠَﺧ َﻲِﻀْﻘَﻳ ْﻥَأ ُﻪَّﻠﻟا َﺩاَرَأ اَذِإَﻓ . ٌﺔَﻐْﻀُﻣ ﱢﺑَر ْﻦَأ ٌﺔَﻘَﻠَﻋ ﱢﺑَر ْﻦَأ ٌﺔَﻔْﻄُﻧ

ﻪﱢﻣُأ ِﻦْﻄَﺑ ِﻓﻲ َﻚِﻟَﺬَﻛ ُﺐَﺘْﻜُﻴَﻓ ُﻞَﺟَﻷا َ� ُﻕْﺯﱢﺮﻟا َ� ُﻓ ٌﺪﻴِﻌَﺳ ْﻡَأ ٌّﻲِﻘَﺷَأ▯ »

http://www.facebook.com/mohammad.sediq.af د ترليغ دويمه چپلمه ٤

قيدص دمحم د


Human Embryonic and Foetal Development
Fertilized egg
2-cell stage
4-cell stage
8-cell stage
16-cell stage
Blastocyst
Foetus - 4 weeks
Foetus - 10 weeks
Foetus - 16 weeks
Foetus - 20 weeks

ملس و هيلع هللا ىلص) هللا لوسر هل ېچ يد تياور هخڅ ضر سنا تضرح هل : هړابژ(📕 📕

ويېنم د) هفطن (اد) ! هبر اي ياو وا يكاټ هراپل مرح د (هكيالم) هتښرف هوي ج هللا ليامرف

هړو ېښوغ)د ةغضم (سوا) !هبر اي ،هد (هټوټ ېنيو) د هقلع (سوا) ! هبر اي ،يد) ىكثاخ

ېچ يياو هتښرف وز يړک (لیمکت) ړيشب تقلخ لېخ يړاوغو كاپ هللا هلك ېچ ايب وا ،هد (ىټ وب

قزر ؟يو هب (هړاك وكېن) تخبكېن وي وا (راكدب) تخبدب ؟يو هنيځښ هك وا هنيران هب اد ايا !هبر اي

قولخم ېچ يكيل تخ هغه هخ لوټ اد هتښرف ؟يو هرموڅ ېي هب رمع ؟يو هرموڅ ېي هب

(يو ېك (ه ټېخ) مرح هپ روم د مهلا (موشام.

ثيدح وا ٦٥٩٥ ثيدح (ءايبنلأا ثيداحأ باتک - ردقلا باتک) ي راخبلا حيحص :ذخام يړمول ٣٣٣٣

ثيدح ٢ باتک ٨٢ (ِرَدَقْلا ِفي باب) يراخبلا حيحص :ذخام ميود

ثيدح (ِهِتَداَعَسو ِهِتَواَقَشو ِهِلَمَعو ِهِلَجَأو ِهِقْزِر ِةَباَتِكَو ِه ِّمُأ ِنْطَب ِفي ِّيِمَدلآا ِقْلَخ ِةَّيِفْيَك باَب) ٢٦٤٦ ملسم حيحص :ذخام ميېرد

باتک ٣٣ (ردقلا باتک) سيياګنا ملسم حيحص :ذخام مرواڅ ٦٣٩٧

لېټېړ فطاع ټساز ګنځ رټ امز ېک ټخو بد هپ .مش ونوتردق هل کاپ هللا د راځ !هللا
ناحبس لیوو ولوټ ږوم

وز يرپيصيخشت هخځ ونوموزومورک هل ومرپس د هنيراز د وخ ټيسنج موشام د بيص خېش لېو هېځاپ ار د ېچ يرکرو برخ هت کاپ هللا ېک ټخو هپ ودېک حاقلاا د ېمخت د وا ودېک اضرا د هنيراز د دياب وخ ېکيلام وا هنيراز د ېچ شي ىلاوک سڼياس ېچ ړکو ضرع هت ېساټ مه نورې وخ ام وا يد هڅ ټيسنج موشام

ېکيلام اد وز يځونڼ هت مرح هنيځښ د ېچ بد هل ېکڅم يرک مولام هترد ېک مرپس هپ موزومورک هنيځښ

؟يوک هڅ ېک مرح هپ وځښ د يود ايب وا يوک ېبرخ ټيسنج د موشام د هتسورو هرمود ېلو

راک څېه لېو وا يو ېتساز ړرارک ېک ىاځ ګنټ هغه هپ هتلاه ېچ يړوار هن جوب هفاضا وځښ هپ يود ايا لېو

؟يراوغ هنو روپار ېلو ايب وکيلام هل وز يد مولام هلپخې هڅره اد وخ هت کاپ هللا لېو ؟ يوک هن

لوسر د راب راب ېلو وز پرک هبارخ رد مومولع سيڼياس وفرخزم وخ همدیقع اتس ! هځاتسوګ هروګ لېو خېش

؟يورلاو ار ېنتښوپ هرا هپ وټيداحا د کرابم هللا

يادخ د لېو ام ملغرو ېسپرو تول ېچ هغه ،يرپيبارخ هسيک ېچ هڅو روز لېو ام هړکو هراشا هت فطاع ام هسرړد ېي هسيک لاشم وا ېدنخرف د وز يو پرک ېنتښوپ لوډ اد ېک ڼطو هپ ږومز ېرېچ اټ هک هتخبکېن

؟يد کوخ هغه لېو فطاع ،هلوک

ادا ېي لفڼ هنارکش هتعکر هود وي وا ړلا فطاع ايب وا ړک راډ و ږل ېم يرس وا هړکو هترو هسيک وړاود د ايب ام

موش ږوغ هترو وا ملغرو هت ريرقت ثيدحالا خېش د هتربې هز ،وش ځب ولوبې وا ولهو هل . ېچ لړک

هلېچ هميود غيلبټ د قيدص دمحم د ٥

ځ رو هميږ رد غيلبټ د

نارق د يِساتا ايآ لېو ثيدحالا خېش وز يِوشو يِبرخ �قيِ وا نا�ا د هټسورو هخڅ
هځنالم هل رجف د راهس نز

؟تسايب برخ هڅخ وزجعم هل وثيداحا وكرابم وا ناشلا ميظع

نايب هڅ هغه ص هلاا لوسر يِكخم هلاک ۱۴۰۰ يدربيز هړا هپ ملع د يژولويب د لېو خېش !هز
لېوو ولوټ ږوم

ەغد ەګوت ەپ لاثم د يپ ايډ وا لوش ليايرب ېدناب ولوک فشک ەپ سوا سوا ەلیا ېږ
ەنوداوېھ يرفک ېچ يړک

ړک نايب ەتار فيشر ثيدح کرابم:

نْبِه ّللا َدْبَع ُتْعِمَس ، ٍبْهَو َنْب َدْيَز ُتْعِمَس ، ُشَمْعَلأا اَنَثَّدَح ،ُةَبْعُش اَنَثَّدَح ،ُمَدآ اَنَثَّدَح□
📖📖

عَمْجُيِ ْمُكِدَحاَ أَ قْلَخ َّنِإ » َلاَق مالسو هيلع هللا لىص ِه ّللا ُلوُسَر اَنَثَّدَح ـ هنع هللا ضىر ـ□
ٍدوُعْسَم

ثَعْبُيِ َّمُث ،ُهَلْثِم ًةَغْضُم ُنوُكَي َّمُث ،ُهَلْثِم ًةَقَلَع ُنوُكَي َّمُث ،ًةَلْيَل َ�عِبْرَأَو اًمْوَي َ�عَبْرَأ□
ِه ِّمُأ ِنْطَب ِفي

ه ِيِف ُخُفْنَي َّمُث ٌدیِعَس ْمَأ ٌّيِقَشَو ُهَلَمَعَو ُهَلَجَأَو ُهَقْزِر ُبُتْكَيَف ، ٍت َ�اَمِلَك ِعَبْرَأِب ُنَذْؤُيَف□
ُكَلَمْلا ِهْيَلِإ

حوُّرلا□ . «

http://www.facebook.com/mohammad.sediq.af د ٦ ەلپڅ ەميوډ غيلبت د
قيدص دمحم د

[redacted]


Carnegie Stages of Human Development

Dr Mark Hill, Cell Biology Lab, School of Medical Sciences (Anatomy), UNSW

Stage 1 Zygote
(1 day, not to scale)
1
(1 day)
2
(3 days)
3
(4 days)
7
(15-17 days)
8
(17-19 days)
9
(19-21 days)
10
(21-23 days)
11
(23-26 days)
12
(26-30 days)
13
(28-32 days)
14
(31-35 days)
15
(35-38 days)
16
(37-42 days)
17
(42-44 days)
18
(44-48 days)
19
(48-51 days)
20
(51-53 days)
21
(53-54 days)
22
(54-58 days)
23
(56-60 days)
5 mm

Acknowledgements

Special thanks to Dr S. J. DiMarzo and Prof. Kohei Shiota for allowing reproduction of their research images and material from the Kyoto Collection and Ms B. Hill for image preparation.

© M.A. Hill, 2004

ېساتـ ەل :لېيامرف ص ەلاا لوسر يد تـياور ەخڅ ضر دوعسم نبـ ەلاالدبع تضرح ەل : ژبړه 📕 📕

روم د ېچ يرېيك لېيډ ەخڅ (کىڅاخ وي يېنم د - ېفطن ەل ېنعي) ەل ناسنا د تـقلخ ەوي ەړه د ەخڅ

ەتبوت ېنيو)د ەقلع ەغه ايبـ .يرېيك ەعمج ږر وڼ وپش وتښږولخ وا وځرو وتښيولڅ) رتـ ېك هډېګ ەڼ

شي (ىبت وبـ هږو ېښ وغ) د ةغضم ايبـ (ېځرو ۴۰ وا ېپش ۴۰ انعم) ېك نامز ەرموغدمه ەپ شي

ەلاا د) يرېيك لرېلو رو ەتښرف ەغه ەل ايبـ (. ېځرو ۴۰ وا ېپش ۴۰ انعم) ېك هدوم ەرموغدمه ەپ

لمع ەغه د ،ګرم ەغه د ،يزور ەغه د وخ رتـ .يرېيك مكح ونايش وروڵخ د ەتـ ەغه وا (يرول ەل

يرېيك ىدنوژ ار) يرېيك وپ (حور) ەاس ېك ەغه ەپ ايبـ .يكيلو يو ەبـ ەتخبدبـ ەك وا). ەتخبكېنـ ېچ

ثيدح (لَیٰاَعَت ِهِلْوَق بابِ -دیحوتلا باتک) ي راخبلا حیحص :ذخام يړموا ۷۴۵۴

ثيدح ۸۰ باتک ۹۷ يراخبلا حيحص :ذخام میود

ثيدح ۵۴۶ باتک ۹۳ کوټ ۹ سيلګنا يراخبلا حيحص :ذخام میېرد

ثيدح (ِةَکِئَلاَمْلا ِرْکِذ بابِ -قلخلا ءدب باتک) ي راخبلا حيحص :ذخام مرولڅ ۳۲۰۸

ِهِتَداَعَسَو ِهِتَواَقَشَو ِهِلَمَعَو ِهِلَجَأَو ِهِقْزِر ِةَباَتِکَو ِهِّمُأ ِنْطَب ِفي ِّيِمَدلآا ِقْلَخ ِةَّيِفْيَک بابِ -ردقلا باتک)□)
ملسم حيحص :ذخام مځنپ

ثيدح ۲۶۴۳

ام بیص خښش لېو وش ګج ار ایب فطاع یلهو یادخ يک تخو بد هپ !هللا ناحبس لېوو
وراود نافرع وا ام ېقلع د ېپش وا ېځرو ۴۰ ،یوربېت هګوت هپ ېڅکاخ د مرپس د ېپش وا
ېځرو ۴۰ �نج وز ړکو هترو باسح ېچ يوش اد ېچ هګوت هپ (ىټ وب هړو ېښوغ د)
ېغضم د ایب ېپش وا ېځرو ۴۰ وا یوربېت هګوت هپ (ېټوټ ېنیو د) باسح بد هپ ېچ
مړک باسح هوی هپ ځرو وا هپش هب رطاخ هپ اتس هځ وخ ېپش ۱۲۰ وا ېځرو ۱۲۰ لاټ
لوټ

يو ړپشبًاساسا نینج يک وځرو ۵۶ هپ ېچ ليیو هت ږوم سنیاس يک تقيقح هپ رګم شي
ېځرو ۱۲۰ لوټ

وز يو ليدېسر اي يوش ړوج ېي جاسنا وا ىاځ رپ ىاځ ېي يړغ لوټ ندب د ېچ ناسنا
(ىنچوک وي بلطم

سوا ږوم اتس ونمو او هک سنیاس؟

ېښکې حور وز يو مه يک تلاح هپ نینج د ېچ هلک وا يو مه يک ویګه هپ ومرپس د
اتح وخ حور ېچ اد لب وپ رو حور هسر هل ایب ېکیلام يک يوژ يدنوژ هوي هپ هګنځ وز يو
مسج ىدنوژ وي هغه ېچ هکځ يو يک

؟يوک

نایب رهـ هپ وا موش هن هوپ څېه دنوخ هپ غیلبت د هسلا هل لېټېپ فطاع هتخبدب وا خاتسګ
هغد د وخ هز لېو خښش

يوچا ار هنوکلېچ يک .

هغد اي دیاب ېساټ ، مرېړلاو هن هت نایب روز هز وز يو دوجوم يک ګنځ هپ امز روز صخش
اد ېرېچ هک لېو خښش

مځ هخڅ غیلبت هل روز هز مه اي او ئسابو صخش.

http://www.mohammadsediq.com

هلېچ همیود غیلبت د قيدص دمحم د ۷

هياخ ېد هلا هځو روني چلیوو وم هت فطاع وا ړک ګنيټ ار هترېب خپش وم رخا .

ادا ځنوله قاشرا د نافرع وا ام هتسورو هغه هل وا ولتاسو يراج ناېد لپخ تخو رت هئنالم د قاشرا د خپېش

و وش هديو هگترس هوي ايډ وا ړک .

وا يو هن ىلدېتښرتي چ يړكو ېد يادخ ،یغزار هترېد وا ولتوو رهب هخځ تاموج هل لپېتړ فطاع موک ړکڤ

شيار هترېد.

۸ هلېچ هميود غيلبتز د http://www.facebook.com/mohammad.sediq.af
قيدص دمحم د

هپش هميږ رد د غيلبتز د

هتسورو هخخ هئنالم هل يساټ يږېچ هک ونانموم ل‌یو ام مدېخاپ ار هز هړاپا نلاعا د
هتسورو ناذا هل ماښام نز هړ رد هنوباو ث ي ا وند وا نيډ د وم هب کاپ هللا وز ئش يتاپ هت
ريرقت هړا هړ �قيډ وا ن�يا د بيص ثيدحاا خېش د

يړک هخرب.

فطاع يچ يړ لتک ناموګ بلاغ هړ امز ،لتکو اوخواش يرمول ثيدحاا خېش وز لړک ادا وم
هنوځنولم يچ هلاک يلېا يوي د نز هت يساټ هب هز يچ يړ ل‌يو وز هتشډ هغه لتکو يړ هلاک
يچ ،هنڅ وا يړل نوتش مه لېټړ وا يړک ناښډ هت ږوم يکخم هلاک ۱۴۰۰ کړابه هللا لوسر
يچ موک مړکرد تاموللاه هړا هړ عوضوم سيئياس

لوش هوي تلع هړ يک ونواک ويټسوا هړ يړ راپوک.

؟يو عوضوم هموک هب اد يچ لتکو ناريح ناريح هت لږ ويږ نافرع وا ام

ونورلېړ ولپخ تاقوا هثرکا يلو ناموشام يچ ئړيهوي يساټ ايآ يچ هرک هتايز بيص خېش
يک تخو بډ هړ وز

؟يو يوش هترو هت ودنيم ولپخ مه اږ وا

وريهوړ هز بيص ثيدحاا خېش هز ل‌یوو ولوټ ږوم.

http://www.mohammadsediq.com

[redacted]

هلېچ همیود غیلبت د قیدص دمحم د ۹

هترو هت رلاپ موشام وز (شي جراخ ېيې ينم) شي اضرا يرمول هنيراز ېک تلاح هپ ع�ج
د يړبېچ هک لیو ېی ایب

يربېک هترو هت روم ېلپخ موشام وز شي اضرا يرمول روم ېي هک وا يربېک .

تضرح ېي ل وي وا ېلوچا و ېک هړز هپ ص هللا لوسر د لکش هپ ماهلا د ع لیئابرج
هغه ولېو اد ل ېبرخ تضرح

ړک نايب ثيدح كرابم هغد ېي ايب وا يد نمښود تخس ونادوهي د ېچ يد هخڅ وکيلام:
وغه هل ع لیئابرج

دْبَع َغَلَب َلاَق ـ هنع هللا ضىر ـٍسَنَأ ْنَع ِدْيَمُح ْنَع ،ُّيِراَزَفْلا اَنَرْبَخَأ ،ٍمَلاَس ُنْب ُدَّمَحُم□
📖📖 اَنَثَّدَح

نَع َكُلِئاَس ِّ�إ َلاَقَف ُهاَتَأَف ،َةَنيِدَمْلا ملسو هيلع هللا ىلص ِهَّللا ُلوُسَر ُمَدْقَم ٍمَلاَس َنْب□

اللّهِ

ثَلاثٍ لا يَعْلَمُهُنَّ إِلاَّ نَبِيٌّ ، « قَالَ مَا » أَوَّلُ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ وَمَا أَوَّلُ طَعَامٍ يَأْكُلُهُ أَهْلُ الْجَنَّةِ وَمِنْ أَيِّ

شَيْءٍ يَنْزِعُ الْوَلَدُ إِلَى أَبِيهِ وَمِنْ أَيِّ شَيْءٍ يَنْزِعُ إِلَى أَخْوَالِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم

« خَبَّرَنِي بِهِنَّ آنِفًا جِبْرِيلُ ». قَالَ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ ذَاكَ عَدُوُّ الْيَهُودِ مِنَ الْمَلاَئِكَةِ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ

صلى الله عليه وسلم . «أَمَّا أَوَّلُ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ فَنَارٌ تَحْشُرُ النَّاسَ مِنَ الْمَشْرِقِ إِلَى الْمَغْرِبِ

وَأَمَّا أَوَّلُ طَعَامٍ يَأْكُلُهُ أَهْلُ الْجَنَّةِ فَزِيَادَةُ كَبِدِ حُوتٍ . وَأَمَّا الشَّبَهُ فِي الْوَلَدِ فَإِنَّ الرَّجُلَ إِذَا غَشِيَ

الْمَرْأَةَ فَسَبَقَهَا مَاؤُهُ كَانَ الشَّبَهُ لَهُ وَإِذَا سَبَقَ مَاؤُهَا كَانَ الشَّبَهُ لَهَا.

📕📕 ژباړه : له حضرت انس رض څخه روایت دی چې حضرت عبدالله بن سلام رض چې د رسول

الله د مدینې له راتګ څخه خبر شو نو د رسول الله حضور ته راغئ او ويې ویل: زه ستا څخه د

دریو شیانو په اړه پوښتنه کوم چې پرته له رسول الله ص بل هېڅ چاته نه دي معلوم. د قیامت

تر ټولو لومړى علامه (نښه) څه ده؟ هغه کوم خواړه دي چې تر ټولو لومړي به جنتیانو ته ورکول

کېږي؟ او څه وجه ده چې بچیان له خپلو پلرونو سره ورته والى (شباهت) لري؟ رسول الله ص

وفرمایل جبرائیل ع همدا اوس ماته راغئ او خبر یې راکړ (معنا ځوابونه یې راکړل.) په دې اړه

حضرت عبدالله رض وویل له ملایکو څخه حضرت جبرائیل ع د یهوډانو دښمن دی . رسول

الله ص وفرمایل د قیامت له علامو (نښانونو) څخه یو ه علامه به د اور په شکل را ظاهره کیږي

چې خلک به له مشرق څخه د مغرب په لور زغلوي . د جنتیانو لومړي خواړه به د ذهنگ (لوى

ځيګر وي . او تر کومه چې د ماشومانو د شباهت خبره ده نو که چېري یو شخص له

يهام)

پېي ېنم انعم هلېد هپ ايا اضرا) صلاخ يرمول ېک تلاح هپ (ع�ج) ليراوروک د هسر پېنمرپه ېپلپخ

نمرپه ېرېپچ هک وا يو (يرلا هسررو هب تهابش) هترو هت رلاپ ېپي هب دلاوا وز شي (شي جراخ

يو هترو هت روم ېپي هب موشام وز شي (اضرا) هصلاخ ىرمول .

۱۰ هلېچ هميود غيلبت د **http://www.facebook.com/mohammad.sediq.af** قيدص دمحم د

ثيدح (هِتَيِّرُذَو هِيَلَع هّللا تاَوَلَص َمَدآ قِلاَخ ُبَاب -ءايبنلأا ثيداحأ باتك) ي راخبلا ٣٣٢٩ حيحص: نذخام يرمول

ثيدح ۴ باتک ۶۰ يراخبلا حيحص :ذخام ميود

ثيدح ۵۴۶ باتک ۵۵ کوټ ۴ سيياګنا يراخبلا حيحص :ذخام ميړرد

د خپش ،تسانپښک ګنخ ړت امز وا ئغار ىلهو يادخ لېټپ فطاع ېچ وو هن يرک لمکم ثيدح لا خپش

لېوو هللا ناحبس ولوټ ږوم هوش همتخ همجرت هلک ېچ وا ړکرو ماود هت ېمجرت ثيدح.

هخڅ ېنمرېم ېلېخ هل هشېمه ېک تخو هپ ليياوروک د وخ هز ببيص خپش لېو ړکو ږغ لڅ يرمول هپ نافرع

؟يو هڅ هب تلاع ېد د ېچ يوش هترو هت ېنمرېم لوټ مه ايب ېم يچب وخ مرېک اضرا ېکخم

ېوش هبارخ ېچ هد هديقع اتس ېي تلاع لېو خپش.

مړاوغ لېيو هڅ وي دروم ېد هپ هز هسر ېنښب ېرېړ هپ ببيص خپش لېو لېټپ :
فطاع ېک تخو ېد هپ

ن�تخاس وي ېک ورجح هپ ندب د) نېج مېن موشام ېچ يياو (هلع تثارو د) کيټېنج ثا�م هپ هخڅ روم ېلېخ هل مېن وا رلاپ لېخ هل (يد هړاغ هپ رو لاقتنا □ د ېچ اد يرمول ونوتيصاخ د رلاپ وا روم د ېچ يرېيصلاخ يرمول وي موک ېچ هسر ببيترت هل ودېک اضرا د رلاپ وا روم د موشام د لکش هغه د وا يړو

يرل هن وارړت موک څېه.

هبوا وا ېتښد ون يد ېترپ هبوا وا ېتښد يرېړ وخ هبرغ ړت هخڅ قشر هل ىړن د ېچ اد □ هبرخ هميود

؟لمياخا روا هګنرڅ

□ ؟ييوک ينمښود هسر ونادوهي هل ېلو ملاس ع لېئابرج اد ميړرد

؟يوکرو رګيځ هت ونايتنج ېي کاپ هللا ېچ يرېيک هموک هل ګنهن اد ېک تنج هپ ېچ اد □ هبرخ ىتسورو

هب ايي ېچ ئوک هرکېرپ لوټ ېساڅ هب نڼ ادمه وا هوش هپچ هساک برص د امز هروز !سب يخيب روز لېو خپش

وش ىل ړکرو ماود ىاځ وي هت غيلبت ه ړاود ېچ يرل هن ناکما څېه روز وا هز ايي وا يربېک.
ېتاپ هتلد لېټپ فطاع

ېلبچ د ثيدحلا خپش وخ ړت رک تصخر يرس وم روز وا ېرکو ى راز وا رذع هت لېټپ فطاع ږوم ېچ وو هغمه

شي ېتاپ هراپل .

نجغاورد اتس رمع لوټ هپ هک لاو ابډ وو غيلبت يرخا يپ مه ادمه لیو هت ثيدحاا خپش يک واتو واتو هپ فطاع

ړلاو هخم هلپخ هپ يپسادمه يړس وا مش ړلاو هسر .

مړک هوپ يړس هرارک هپ ايډ يپي هډ هز لپو ام هو ي ړک ټوز هسر ناځ هل هرېمش نوفيليټ د ام يپي ځرو ىړمولا هپ

شي ي ړس ړل يپسوغ وړاود فطاع وا خپش د هلاک يپچ مړاوغ و ار يپي هډ هت ږزور يپس. يلډ وز وو دنوژ هک وا

http://www.mohammadsediq.com

ځ رو ەمرولاخ غیلبت د

ەغه د وا وو ەسوغ ەړ تخس ثیدحلاا خېش ەتسورو يجنلا رت لېتېپ فطاع د وا ثیدحلاا خېش د ماښام نورپ ەت تاموج ناځ ەتربډ خېش ەت ەځنالم تنسوخام د ،رلا ەت روک يرس وز يد يک ەقلاع پرېیز ەتلدمه مه روک

ەدېراکښ ەیارو ەل يک ەرېخ ەړ ەسوغ مه يړ لا وخ ولوسرو ار .

- يلهو يړ نمرېم وا يرک گنج يک روک ەړ ایډ ببیص خېش يچ ەکلا لېوو تړ ەتام نافرع.

يک تلاح ەړ يسوغ د يساتو وخ ماښام لېو ام لتښوپو يم ەمخ ثیدحلاا خېش ەل وز - وشنو تقاط امز

> ؟تسا ي ەسوغ ەړ ەسوا رت يچ يرک يو ەز گنج ەسر اچ ەل وم ەب وخ يک روک ەړ ،ئرلاو ەت روک
>
> - ؟ يتوو ە سوغ ەړ ربډ ەکځ يلهو يو ەز ە رادنبرو بډ ەب وخ يک روک ەړ لېو ام
>
> ؟يلهو نمرېم ەلېخ بډ يلو يچ ەوک ەم ەنتښوپ اد ەمخ ەنیراز مویډ ەل تخو - خېم !ەقیدص لېو

- ؟هد ەانګ ەنتښوپ ایا ببیص خېش يلو لېډ و ام


RAY
STYLES
ARTIST

وپل بس دا د رسول الله ص امر دی او بیا یې دغه مبارک حدیث راته بیان کړ.

بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ عَبْدِ اللَّه

📖📖�هُز اَنَثَّدَح

لى ص ِّيِبَّنلا ِنَع ، ِباَّطَخْلا ِنْب َرَمُع ْنَع ، ٍسْيَق ِنْب ِثَعْشَلأا ِنَع ، ٍّلِيْسُمْلا ِنَمْحَّرلا ِدْبَع
ْنَع ، ٍّيِدْوَلأا

َةَأَرْما َب َضرَ�يِف ُلُجَّرلا ُلَأْسُي َلا » َلاَق ملسو هيلع هللا□ »

و هيلع هللا ىلص) هللا لوسر يچ يد تياور هخث ضر باطخ نب رمع تضرح هل :
📕 📕 هرابژ

يلهو نمريم هلپخ يي يلو يچ شي لتښوپ هنو دياب هخث صخش وي هل» ليامرف (ملس

(يلوبد)»

ثيدح (ِءاَسِّنلا ِبْ َضرِفي باب -حاكنلا باتک) دواد يبا ننس :ذخام يرمول ۲۱۴۷

ثيدح ۲۱۴۲ باتک ۱۱ دواد يبا ننس :ذخام ميود

ثيدح ۱۹۸۶ باتک ۹ کوټ ۳ سيياګنا (حاکنلا باتک) هجام نبا ننس :ذخام ميرد

هن اد هز وا ورل ماترحا ربډ هت وځښ ږوم !هقيدص هروګ لږ و ئغار هت اوخ امز خپش
هتسورو ناين هل راهس نن ئهوو يځښ يلپخ ئش ىلاوک يساتې ک تلاح هپ ى روبجم د
وخ ،يهوو يځښ يلپخ پد کلاخ يچ ميلو هسررو مه (ع�ج) ىلاوروک هتسورو ولهو
هل يک ىاپ هپ يځ رو د اين يچ ريڅ هپ وځنيم د هکل هن يساد رګم

ئرکو .

؟يياو هڅ اد ببيص خپش لږ و ام

http://www.mohammadsediq.com



۱۳ د محمد صديق د تبليغ دويمه چېله

ما وېل آيا مېنځې انسانان ې او د خداى بنده ګانې نه دي؟

ايا دا مېنځې يوازې د وهلو او کوروالي لپاره و ي چې تاسې داسې خبره کوئ؟

فيشر ثيدح هغد كرابم هللا لوسر د هرا هپ ولهو د وئبش د يپ ايب يد تيكلم وراپوك د
ی وغه هكځ !وه لېو

ر ک نايب هتار :

نَع ہَقَعْمَز ِنْب ِہَّللا ِدْبَع ْنَع ،ِهِيبَأ ْنَع ،ٍماَشِه ْنَع ُنَايْفُس اَنَثَّدَح ُفَسوُي ُنْب ُدَّمَحُم□ اَنَثَّدَح 📖📖

مْوَيْلا ِرِخآ ِفي اَهُعِماَجُي َّمُث ِدْبَعْلا َدْلَج ُهَتَأَرْما ْمُكُدَحَأ ُدِلْجَي َلا » َلاَق مالسو هيلع هللا□ » لىص ِّيِبَّنلا

مالس و هيلع هللا ىلص) هللا لوسر يپ چ يد تياور هخڅ هعمز نب هللادبع تضرح هل (: هړابژ 📕📕

يهو هنو هنيچمڅ هپ ربيخ هپ ملاغ د هكا (نمربم) هځښ هلپخ دياب وي څېه هخڅ يپ ساتا هل» لي‌يامرف

سي‌ينو هسررو هكيرا سي‌نج يک ىاپ هپ يڅرو د ايب وا.»

ثيدح (ِح ّبرُم َ�غ اَّبَرِض « ّنُهوُبِرْضاَو » ِهِلْوَق ِءاَسِّنلا ِبْرَض ْنِم ُهَرْكُي اَم باب -حاكنلا باتك) ۵۲۰۴ يراخبلا حيحص :نذخام يرمول

ثيدح ۱۳۸ باتک ۶۷ يراخبلا حيحص :نذخام ميود

ثيدح ۱۳۲ باتک ۶۲ کوت ۷ سي‌يلاگنا يراخبلا حيحص :نذخام ميږرد

يم تولاټ هپ ءاسنلا ةروس د وا ملغار هتربيا ايب هتسور و وا متوو يېدنابد رل هتسورو وبرخ هل بيص خښش د

هرکو عوشر.

۱٤ هلبچ هميود غيلبت د http://www.facebook.com/mohammad.sediq.af
قيدص دمحم د

ځ رو ەمځنپ غيلبټ د

لږ وي هسر ږومز وا ولتوو هراپلا ټشګ د ىاځ وي هسر وناسک وخ د ثيدحلاا خېش وا نافرع ،هز رګيدزام نورپ ونوتکرح ەلا ېچ لوک ېي ەنوتکرح ډوډګ وا ەبيجع رېډ ،وو شيرق دمحا ېي موز ېچ وش کيشر مه سک

ودېک هراکښ ەن ناسنا لامروز ېي ەخڅ .

رڅا نادنچ وخ يړکو يبرخ �قي وا نا�ا د ەت ەغه وم تعاس وي ، ولغرو هراپلا غيلبت د ەت روک ودنه هوي د ږوم

يلتسيا ېي ږوغ لږ رت وا يدېروا ږوغ هوي ەپ يبرخ ږومز رفاک ودنه ېچ ودېږ راکښ .
ېساد وا ړک ەنو ودنه رېپ ېي

شيز اضق ەدار ەنوځنلم مابښام د ېچ وخ روز ئځ لږو خېش .

ېدنابرو لسغ ېچ شيز اديپ هبوا ړا هب هتلد يياو هت ن افرع شييرق دمحا وز ودبک ېدړيز
هت تاموج ېچ هلاک

؟مړکو

مه هنوځنله رګيدزام وا �ښپسام د ىاخ وي هسر امز وخ ات لېو ؟لسغ ېک رګيدزام ېد
هپ لېو نافرع -

؟ېوک ېبرخ لسغ د ېچ ېوش بونج تخو هځ ايب هت وز لړکو همج هپ

- مړکو لسغ دياب وا مېي بونج هز ېچ موک ساسحا ېساد وخ مرېهوپ هن لېو دمحا.

http://www.mohammadsediq.com

ﻪﻠﺒﭼ ﻪﻣﯾﻭﺩ ﻍﯾﻠﺑﺗ ﺩ ﻕﯾﺩﺻ ﺪﻤﺤﻣ ﺩ ۱۵

ﻝﺗ ﻭﺭﺍﻓﻜ ﻭﺍ ﻳړﻛ ﺮﺤﺳ ﺎﻳ ﻭﺩﺎﺟ ﺎﭼ ﻡ ﻮﻛ ﯥﺪﻧﺎﺑ ﺶﻳﺮﻗ ﺪﻤﺣﺍ ﻪﭘ ﻞﻳﻭ ﻮﻧ ﯥﺪﯦﺮﺍﻭ ﯥﺒﺮﺧ ﺍﺩ ﯥﭼ ﺚﻳﺪﺤﻟﺍ ﺦﻴﺷ

ﻩﻭ ﯥﻮﺷ ﻭﺩﺎﺟ ﻪﺗﺮﻛ ﻮﺧ ﻢﻫ ﻙﺭﺎﺒﻣ ﻪﻠﻟﺍ ﻝﻮﺳﺭ ﻪﭘ ﺎﺘﺣ ﻭﺍ ﻱړﻛﻭ ﻭﺩﺎﺟ ﯥﺪﻧﺎﺑ ﻮﻧﺎﺰ�ﻠﺴﻣ ﻪﭘ ﯥﭼ ﻱړﻛ ښښﻮﻛ

ړﻛ ﻥﺎﻴﺑ ﻪﺗ ږﻮﻣ ﻒﻳﺮﺷ ﺚﻳﺪﺣ ﻙﺭﺎﺒﻣ ﻪﻏﺩ ﻩﺭﺎﭘﻟ ﺕﺎﺒﺛﺍ ﺩ ﯥﺒﺮﺧ ږﺩ ﺩ ﯥﻳ ﺎﻴﺑ ﻭﺍ:

ﻟﻮُﻘَﻳ ٍﺞْﻳَﺮُﺟ ُﻦْﺑا ِﻪِﺑ ﺎَﻨَﺛﱠﺪَﺣ ْﻦَﻣ ُل ﱠوَأ ُﻟﻮُﻘَﻳ َﺔَﻨْﻴَﻴُﻋ َﻦْﺑا ُﺖْﻌِﻤَﺳ َلﺎَﻗ ٍﺪﱠﻤَﺤُﻣ ُﻦْﺑ ِﻪﱠﻠﻟا□ ﺣَﺪﱠﺛَﻨِﻲ ﻋَﺒْﺪُ 📖📖

ـ ﺎﻬﻨﻋ ﻪﻠﻟا ﻲﺿر ـ َﺔَﺸِﺋﺎَﻋ ْﻦَﻋ ِﻪﻴِﺑَأ ْﻦَﻋ ﺎَﻨَﺛﱠﺪَﺤَﻓ ُﻪْﻨَﻋ ﺎًﻣﺎَﺸِﻫ ُﺖْﻟَﺄَﺴَﻓ ،َةَوْﺮُﻋ ْﻦَﻋ َةَوْﺮُﻋ ، ُلآ ﻲِﻨَﺛﱠﺪَﺣ

ﱠﻦُﻬﻴِﺗْﺄَﻳ َﻻَو َءﺎَﺴﱢﻨﻟا ﻲِﺗْﺄَﻳ ُﻪﱠﻧَأ ىَﺮَﻳ َنﺎَﻛ ﻰﱠﺘَﺣ َﺮِﺤُﺳ «ﻢﻠﺳو ﻪﻴﻠﻋ ﻪﻠﻟا ﻰﻠﺻ ِﻪﱠﻠﻟا ُلﻮُﺳَر » َنﺎَﻛ ْﺖَﻟﺎَﻗ

ﻢﻠﺳ ﻭ ﻪﻴﻠﻋ ﻪﻠﻟﺍ ﻰﻠﺻ) ﻪﻠﻟﺍ ﻝﻮﺳﺭ ﻪﭘ ﯥﭼ ﻱﺩ ﺖﻳﺍﻭﺭ ﻪﺨﺧ ﺾﺭ ﯥﺸﺋﺎﻋ ﺕﺮﻀﺣ ﻪﻟ :(ﻩړﺎﺑږ 📕📕

ﯥﻳ ﻪﺳﺭ (ﻮښﺨ) ﻮﻧﻣﺮﺒﻣ ﻮﻠﭙﺧ ﻪﻟ ﯥﭼ ﻮﻟﻮﻛ ﺮﻜﻓ ﯥﺳﺍﺩ ﻪﺑ ﻪﻐﻫ ﻭﺍ ﻭﻭ ﯼﻮﺷ (ﺮﺤﺳ) ﻭﺩﺎﺟ ﯥﺪﻧﺎﺑ

ﻱړﻛ ﻭﻭ ﻪﻧ ﺭﺎﻛ ﺍﺩ ﻪﺑ ﻪﻐﻫ ﯥﭼ ﯥﻛ ﻝﺎﺣ ﯥﺳﺍﺩ ﻪﭘ ﯥﻟﻮﻳﺯ ﯥﻜﻳړﺍ ﺲﻴﻨﺟ .

ثي دح (ٙرْحِّسلا ُجِرْخَتْسَيْ لَه باب - بطلا باتک) یراخبلا حيحص :ذخام يرمول ۵۷۶۵

ثيدح ۷۹ باتک ۶۷ یراخبلا حيحص :ذخام میود

ثيدح ۶۶۰ باتک ۷۱ کوتې ۷ سيیلاګنا یراخبلا حيحص :ذخام ميږرد

ولوک هزات هسادوا د خېش وا لړک فوچ يدناب دمحا هپ سيړکلا تيآ وا لق راهڅ هلاخ پرد ثيدحلا خېش ايډ

ولتونځ تاموج نافرع وا هز ،ړلا هت بانشت هراپل.

١٦ هلبڅ همیود غیلبت د **http://www.facebook.com/mohammad.sediq.af**
قيدص دمحم د

ځ ر و ه‌مرېپش غیلبت د

وز لاغار شورخ وا شوج هپ هنونا�ا وم نایډ هپ ثیدحاا خېش د وا لوش ادا هنوځنلم
هلاک يپچ ماښام نورپ

نمولما ما د امز يپک ونایوار ولوټ هپ يپلو مرېهوپ هن هز بیص خېش لېو لتښوپو�
نافرع هتسورو نایډ هل ولوټ ولېخ رتڅ ص هلاا لوسر هپ هغه يپلو لېډ وا يرېیښوخ رېډ
ثیداحا يوش تیاور ضر يپشیاع تضرح

؟هو هنارګ هرېډ ونمرېم

مرک حضاو هترد يپې هډ هز يپچ يد هنولملا وخ ېډ د لېو خېش:

تایز يپې هخخ يپنمرېم يپوي يپره يپلېډ رتڅ يپچ هو نمرېم هغه هلاا لوسر د ضر هشیاع بي
- بي تضرح

ورلا هتکرډ هل ضر يپشیاع د (هنوثیدح ۲۲۱۰) هعومجم هترس هوي وثیداحا د وا يړک .
تیاور هنوثیدح هسر کرابم هلاا لوسر هل وا هو ىنچوک ونمرېم ولوټ رتڅ ص هلاا لوسر د
ضر هشیاع بي بي يپچ اد مېود - هناک ۱۸ هشیاع بي بي وز وش تافو کرابم هلاا لوسر هلاک
يپچ وا هو يپلدپسوا ىاځ وي ىناک ۶ رېپش هل

يو يپنارګ وکلاخ رېپ لت يپنمرېم ىنچوک وز ه و.

هپ هسر يپغه هل هلاا لوسر هډ هلاک يپچ هو نمرېم هغه ص هلاا لوسر د ضر هشیاع بي بي
- تضرح

ودېک هز مه هسر يپنمرېم يپوي يپلېډ هل راک اد وا يپدېلزاز ار يپیحو هډ کرابم هد رېپ وز وش .
يپک هترسډ

http://www.mohammadsediq.com

ەلېچ ەمیود غیلبت د قیدص دمحم د ۱۷

وا دولرد ەن مە میرک نارق ىنسوا ەب ربوم يیاش ون ی و ەن ضر ەشیر عا بي بي تضرح ېرېچ ەک لېو خېش

ړک نایب ەتار فیشر ثیدح کرابم ەغد ەتسورو ېی ایب وا وو یرګمیز ەب ای:

📖📖 حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ كَانَ النَّاسُ يَتَحَرَّوْنَ

بِهَدَايَاهُمْ يَوْمَ عَائِشَةَ قَالَتْ عَائِشَةُ فَاجْتَمَعَ صَوَاحِبِي إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ، فَقُلْنَ يَا أُمَّ سَلَمَةَ وَاللَّهِ

إِنَّ النَّاسَ يَتَحَرَّوْنَ بِهَدَايَاهُمْ يَوْمَ عَائِشَةَ وَإِنَّا نُرِيدُ الْخَيْرَ كَمَا تُرِيدُهُ عَائِشَةُ فَمُرِي رَسُولَ اللَّهِ

صلى الله عليه وسلم أَنْ يَأْمُرَ النَّاسَ أَنْ يُهْدُوا إِلَيْهِ حَيْثُ مَا كَانَ أَوْ حَيْثُ مَا دَارَ، قَالَتْ فَذَكَّرَتْ

ذَلِكَ أُمُّ سَلَمَةَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَتْ فَأَعْرَضَ عَنِّي، فَلَمَّا عَادَ إِلَىَّ ذَكَرْتُ لَهُ ذَاكَ

فَأَعْرَضَ عَنِّي، فَلَمَّا كَانَ فِي الثَّالِثَةِ ذَكَرْتُ لَهُ فَقَالَ « يَا أُمَّ سَلَمَةَ لاَ تُؤْذِينِي فِي عَائِشَةَ، فَإِنَّهُ وَاللَّهِ

مَا نَزَلَ عَلَىَّ الْوَحْيُ وَأَنَا فِي لِحَافِ امْرَأَةٍ مِنْكُنَّ غَيْرِهَا »

📘📘 ژباړه : د هشام له پلار څخه روایت دی خلکو به د حضرت عایشې رضی الله عنه د نوبت په

ورځ یې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته ډالۍ استولې . حضرت عایشې رضی الله عنه وفرمایل :

زما ملګرې (یعنې د پیغمبر نورې میرمنې) د ام سلمه په کور کې راغونډې شوې او ویې

فرمایل : یا ام سلمه ! په الله قسم ! خلکو د عایشې د نوبت په ورځ هغه ته ډالۍ استولې او

زموږ هم ډالۍ (یعنې تحفې وغیره) خوښېږي لکه څرنګه چې د عایشې خوښېږي . تاسې باید

رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ووایاست چې خلکو ته ووایي چې خپلې تحفې هغه وخت

هم را ولېږي کله چې د هرې یوې ډلې نوبت وي (معنا د نورو په نوبت کې هم). ام سلمه دغه

خبره رسول الله ته وکړه او رسول الله مبارک خپل مخ ورڅخه وګرځولو او چې کله بېرته د ام

نو هغې دا خبره بیا ورته تکرار کړه او رسول الله بیا خپل مخ ورڅخه وګرځولو

ی‌غار ەتا اوخ ەملاس

ەملاس ما وا :لیامرفو ک رابم ەللا لوسر وز هرک رارکتە ەترو ەبرخ ادمه ایډ لخ میږرد!
ەپ ەملاس ما

ەللا ەپ (مرێروخ هز ولوړا نایز ەپ ەتا ېشیاء تضرح انعم) هوروخ ەم ام ولوسر نایز
ەپ ەتا ېشیاء

ېنمرېم ېوی ېرھ) ېساتا هز ەلاک ېچ ېوش ەلزاز هد ەز ېیحو مه ەلکخپه ام رپ ېچ
مسق

مو ەسر ضر ېشیاء تضرح ەل ەلاک ېچ اد رگەم مو ېک (تنسرېا) ەلپمەک ەپ.
ەسر

اهنع ەللا ضیرَ ةَشِئاَعِ لِ ْضَف بابِ - یبنلا باحصأ لئاضف باتک) ثیدح یراخبلا (۳۷۷۵
حیحص :ذخام یرمول

ثیدح۱۲۲ باتک ۶۲ یراخبلا حیحص :ذخام میود

ثیدح ۱۱۹ باتک ۵۷ کوت ۵ سیلګنا یراخبلا حیحص :ذخام میرږد

یلغار مه ېک تیدح ۳۹۵۰ (ِضعَبْ نِم َتزکأ ِهئاَسِنَ ضَعَبلِ لجَّرلا ِّبُح بابِ - ءاسنلا ةشرع باتک) ېیاسنِ
ننس ەپ تیاور ەترو

ەللا ناحبس د هرایتخا ېا وا ی‌غار شوج ەپ تخس مه نا�ا امز ګنخ رتا نافرع د ەسر
ودیړوا وبرخ ېد ەل

هرکو عوشر ېم وراکذا ونونسه ەپ مرلا ایډ وا ەتوو ېلوخ ەل ېم هراز.

۱۸ ەلبڅ ەمیود غیلبتا د http://www.facebook.com/mohammad.sediq.af
قیدص دمحم د

📌

📌

📌

📌

ځ رو مه و او غیلبت د

ولپخ د دیاب لټ ېنمرېم ېچ ېي لیو او ولوک نایب هړا ەپ ونمرېم وکنووک تعاطا د ثيدحلا خېش ماښام نورپ ارچ او نوچ او لیلد ەل هترپ دیاب ېي ېنمرېم وز يوک هت یود رما رە ېچ دنواخ او يو ېرادرب نامرف ونادنواخ

یرک ېي لیمع او ينمو هبرخ.

هغه ەپ ونز و ړکو يړپ رما راک هوي د ږوم او يو بارخ تیبرت هلاک ېچ ونمرېم د ږو مز بیص خېش لېو نافرع

؟یرک ىاځ رپ رما ږومز يود دیاب مه ېک تروص

يړپ هنوتنعل هب ېکیلام هنک یرک ىاځ رپ رماوا ونادنواخ ولپخ د ېک لاح رە ەپ دیاب ېنمرېم !وه لېو خېش

ړک نایب هت ولوت ږوم ثیدح کرابم هغد ېي ایب او يياوو:

http://www.mohammadsediq.com

ەلبڕچ ەمیود غیلبت د قیدص دمحم د ۱۹

ەَتَأَرْما ُلُجَّرلا اَعَد اَذِإ »َلاَق ملسو هيلع هللا ىلص ِّيِبَّنلا ِنَع ـ هنع هللا ىضر ـ َةَرْيَرُه□ 📖📖 ِبَيأ ْن َع

حِبْصُت ى َّتَح ُةَكِئَلاَمْلا اَهْتَنَعَل َءيِجَت ْنَأ ْتَبَأَف ِهِشاَرِف َلىِإ□ »

ويِ يٍربڕچ ەک لیيامرف ص هللا لوسر يپچ يد تياور ەخخ ضر ةريره وبا تضرح ەل : 📕 📕 ەڕابژ

رت ەب يپکيلام ون يرکو راکنا يپ ێنمرېم وا شي ەديو ەسررو يپچ يراوغو ار نمرېم ەلپڅ صخش

يياو ەنوتنعل نمرېم ەغه ەپ هراهس.

ثيدح (اَهِجْوَز َشاَرِف ًةَرِجاَهُم ُةَأْرَمْلا ِتَتاَب اَذِإ باب -حاكنلا باتک) يراخبلا حيحص ۵۱۹۳ نذخام يرمول:

ثيدح۱۲۷ باتک ۶۷ يراخبلا حيحص :نذخام ميود

ثيدح ۱۲۱ باتک ۶۲ کوت ۷ سيياګنا يراخبلا حيحص :نذخام ميېرد

ثيدح ۱۴۱ باتک ۱۶ ملسلما حيحص :نذخام مرولڅ

يپکيلام يپچ يئار يپک ۱۴۳۶ ثيدح (اَهِجْوَز ِشاَرِف ْنِم اَهِعاَنِتْما ِميِرْحَت باب - حاكنلا باتک) ەپ ملسم حيحص د

ەيِنَثَّدَحَو 📖📖) .يو ەن ليدبڅېرګ ار ەتاوخ دنواخ لپڅ د ەترېب يپچ وغه رت ييِاو□ ەب رت ەغه ەپ بد نمرېم ەنوتنعل

عِجْرَتِ ىِتَّح »َلاَقَو ِداَنْسِلإا اَذَهِب ُةَبْعُش اَنَثَّدَح - ِثِراَحْلا نَبْا يِنْعَي -ٌدِلاَخ اَنَثَّدَح ،□ .«) (
ِبيِبَح نُبْ ىَيْحَي

ثيدح ۲۸۴ وا باتک ۱ (تامدقملا باتک) هپ يذمرت د وا هنإپ ۶۹۱ کوت ۲ هپ (ةوکشم) تاکشم د زار ادمه

اذإ »: لاق ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ هنع هللا ضير ليع نب قلط ليع بيأ نعو ليغار يک) 📖📖

رونتلا ىلع تناك نإو هتأتلف هتجاحل هتجوز لجرلا اعد«)

دياب هغه وز يراوغو رو هراپا (يتنشوغ سيتج) تجاح لپخ د نمرپه هلپخ صخش ويژبارګ: هلک يچ � � � �

يو مه سر ړپ هرانت د هکولو شيرو هت دنواخ لپخ يتسدمس.

- ؟ايډ وز يو هډ هرز هت ليارورک ونمرپه د يريچ هک بيص خيش لپو نافرع

هډ هروپ يک لاح رهـ هپ شهاوخ وناډنواخ ولپخ د يود يرپچ هک هکځ هد هډ هبرخ ههمه - هغه لپو خيش

شي بکترم انز د يياش يډ هنورپه وز يرک.

ينمرپه يلپخ د هغه وا يراوغو هنيه همخځ دنواخ هډ وا يو قوش ينمرپه د يرپچ هک وخ لپو نافرع - هلاخدم يک وراچ صيخش هپ ينمرپه وا دنواخ هوبد د يلو يکيلام ادا لب وا ؟ايډ وز يرک هډ هروپ شهاوخ

؟يوک

روز وز يريپک لملا ىهارمګ د ينتشوپ يريډ يک نيد هپ وا هوروج هم لپټپ فطاع هناځ - هډ هروګ لپو خيش

س ب ينتشوپ!

هرکو عوشر تولاټ هپ ءاسنلا ةروس د ام وا ورلا وخم ولپخ هپ لوت مس هسر يبرخ يغمه. هډ

[redacted]

ځرو هتما غیلبت د

هپ ږبېت ىڼچوک ېی هب هسر هناځ هل وا ىوش ىرګلم ېک غیلبت هپ (مظعا ملاغ) ىلاګنب
لاویلاک وی هسر ږومز هپ هک ېچ لیو مه هت نافرع ېی هب هلاک هلاک ،یوک هڅ دب هپ ېچ
ودېهوپ ېرپ هن ږوم ،ېلوځرګ ېک ونوبېج

ید راک هپ امز ېچ هکځ هړوار ېی هتام ون ېلاترد هخم هپ ېټول ای ږبېت ږرو هرلا.

ادلېو ولاتوو ار لاغم هپ تونذ هت بانشت هلاک ېچ نافرع وا وو ړلاو راتک هپ کلاخ
هراپل هسادوا د راهس نز

؟يوک هخ ېک بانشت هپ هتلاد ېچپ اد او يد ېپ يړک دنب او يړک کډ ورېت هل بانشت قمحا
موک

لوراک ېپ هراپل اجنتسا د او ولوک ىتام سدوا لياګنبړ هغه ورېت ېد هپ ېچ وش هوپ ايب.
هتسورو

او ؟ولوچو سدوا ورېت هپ ات ېچ يد هراپل هخ د هبوا او ذغاک بانشت اد باص ېياهب او
لېوو هترو ناڤرع -

؟ېړک دنب ېړپ مه ېد ېومک او ليوچا مه ېک ېومک هپ هغه ېد ايب

؟وو ېړوار هت بانشت ېلو ېد نايش ليواذ اد لېو او ېلوځروغو ېک ىناد ټفاثک هپ
ېچپ هغه ېي ايب -

http://www.mohammadsediq.com

ەلبێچ ەمیود غیلبت د قیدص دمحم د ٢١

ھد ەقیرط تنس د لوچو سدوا ھبێتا ایا وا ەتبول ەپ ێپ چ لیێو ونایلام ەت بوم لبوو ملاغ.
-

وی کرابم ەللا لوسر د ەتام بد وچپ بد رت وا ەم ھبێک ەسوغ ریخ ێچ لبوو ەت نافرع خبێش ێک تخو بد ەپ

یرک تیاور ضر دوعسم نب ەللادبع تضرح ێچ رک دای ەپار فیشر ثیدح:

□ ،َلاَق َانَثَّدَح ُهز� ،ٌ ْنَع ْأَبِي ِإْسَحاَق ، َقاَل َلَيْس َأبُو ُعبَيْدَةَ َذَكَرَهُ َوَلكِنْ َعبْدُ الرَّحْمَن
📖📖 ِمْيَعُز وُبَأ اَنَثَّدَح

□�□عَنْ َأبِيهِ ، َأنَّ هُ سَمِعَ َعبْدَ اللَّهِ يَقُولُ َأتَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم الغَائِطَ فَأَمَرَ
ِدَوْسَلأا ُنْب

□أَحْجَارٍ فَوَجَدْتُ حَجَرَيْنِ وَالْتَمَسْتُ الثَّالِثَ فَلَمْ أَجِدْهُ ، فَأَخَذْتُ رَوْثَةً فَأَتَيْتُهُ بِهَا
ِةَثَلاَثِب ُهَيِتآ ْنَأ

سْكِر اَذَه » َلاَقَو َةَثْوَّرلا ىَقْلَأَو ِنْيَرَجَحْلا َذَخَأَف□ »

ماس و ەیلع ەللا ىلص) ەللا لوسر ێچ ید تیاور ەخخ ضر دوعسم نب ەللادبع ەل :(
ەڕابژ 📕📕

ېتول هود ام .مروار ەترو (ېرېيتز ايي ېنڼاک) ېتول ېرد ېچ لیوو ېيد ەتز ام وا رلاو هراپل تجاح عفر د

چو ناویح د) ەچپ ەچو هوي ون هرکذ ېم ادیپ وخ (مدېټلو) مدېځرګو ېسپ ەمیېرد ەپ وا ېرک ادیپ

ەمیېرد وا ېتسیخاو ېتول هراود کرابم ەغه .هروار ەترو ېم ەغه وا ەتسیخاو ېم (داوم ەلاضاف

ید ی‌ش (ەمنګ) کاپاز اد لېو هرک اطخ ەتسیا ېي.

ثیدح (ِثْوَرِبَ یَجْنَتْشُیِ لاَ بابِ - عوضولا باتک) یراخبلا حیحص :نذخام یرمول ۱۵۶

ثیدح ۲۲ باتک ۴ یراخبلا حیحص :نذخام میود

ثیدح ۱۵۸ باتک ۴ کوت ۱ سيیلګنا یراخبلا حیحص :نذخام میرد

ثیدح ۴۲ باتک ۱ کوت ۱۶۱ (ةراهطلا باتک) يیاسن‌نس :نذخام مرولڅ

هزات سدوا ېم ەتلاه وا مټوند ەت بانشت رمنم د ېکاوخ تاموج د هز ون وو ەن ټبوز وا وو ناور لا ثحب ی ود د

لرک هزات ەنو�یا ناید ەپ ببیص ثیدحلا خېش د وم ەتسورو ايد ، ودېک اضق ەمخڅ ار . ځنولم ېچ ەکځ رک

۲۲ ەلېچ ەمیود غیلبت د http://www.facebook.com/mohammad.sediq.af قیدص دمحم د

ځ رو ەمهز غيلبت د

ەپ ەتلد ، متوو تشگ ەپ ىاځ وي ەسر ثيدحالا خپش وا نافرع ەل هز ەتسورو ەځنالم ەل رگيدزام د نورپ ەسررو يپ ي يبرخ وا دپردو خماخم ەت اوغ يوي ثيدحالا خپش وا يځرگ ونوکرس ەپ پواوغ ًلاوعم يک ناتسودنه

پرک عوشر.

يبرخ يلو ەسر اوغ ەل لپو ام ؟يد مس ن ز تيبت اتس بيص خپش لپو ام لتکو ەترو نا�ح نا�ح نافرع وا ام

؟يوک

لموار وبرخ ەپ يپي ەتريب يربپچ ەک موک ششوک لپو ،يوش يپنارفاک سوا يپناگاوغ اد لپو . خپش

ەسر بکرم لپخ ەل اتح وا وناگاوغ ،ونپاک ونو ەل کرابم ەغه ەب يپ ک ەنامز ەپ کرابم ەللا

لوسر د لیو ېي ایب

ي ړک نایګنوګ کاپ هللا لوټ اد سوا وخ ېلوک ي برخ ودېموز روفعي ېچ مه .

ړک هتار نایب ثیدح کرابم هغد ېي ایب:

بيَأ ْنَع ،ةَمَلَس ِبيَأ ْنَع ،جَرْعَلأا ِنَع ،داَنِّزلا وُبَأ اَنَثَّدَح ،ُناَيْفُس اَنَثَّدَح ،هَّللا ِدْبَع ُنْب ُّ□ 📖📖 ِليَع اَنَثَّدَح

ىلَعَ لَبْقَأ َّمُث ،حْبُّصلا َةَلاَص َملسو هيلع هللا ىلص ِهَّللا ُلوُسَر ىَّل َص َلاَق ـ هنع هللا□ ضى ر ـ َةَرْيَرُه

اَنْقِلُخ اَ ّ�ِإ ،اَنْهِل ْقَلْخُن ْم َل اَّنِإ ْتَلاَقَف اَهَبَرَضَف اَهَبِكَر ْذِإ ٍةَرَقَب ُقوُسَي ٌلُجَر اَنْيَب » َلاَقَف ، ِساَّنلا

http://www.mohammadsediq.com

هلبچ همیود غیلبت د قیدص دمحم د ۲۳

فَقَالَ النَّاسُ سُبْحَانَ اللَّهِ بَقَرَةٌ تَكَلَّمُ .« فَقَالَ » فَإِ�ِّي أُومِنُ بِهَذَا أَنَا وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ - وَمَا
الْحَرْثِ »

اسْتَنْقَذَهَا كَأَنَّهُ حَتَّى فَطَلَبَ بِشَاةٍ مِنْهَا فَذَهَبَ الذِّئْبُ عَدَا إِذْ غَنَمِهِ فِي رَجُلٍ وَبَيْ�َ -
ثَمَّ �ه

فَقَالَ «.يِ�ْغ لَهَا رَاعِيَ لَا يَوْمَ السَّبُعِ يَوْمَ لَهَا فَمَنْ مِنِّي اسْتَنْقَذْتَهَا هَذَا الذِّئْبُ لَهُ□
فَقَالَ، مِنْهُ

وَحَدَّثَنَا . ثَمَّ �ه وَمَا «. وَعُمَرُ بَكْرٍ وَأَبُو أَنَا بِهَذَا أُومِنُ فَإِ�ِّي » قَالَ . يَتَكَلَّمُ ذِئْبٌ اللَّهِ
سُبْحَانَ النَّاسُ

النَّبِيِّ عَنِ هُرَيْرَةَ أَبِي عَنْ سَلَمَةَ أَبِي عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدِ عَنْ مِسْعَرٍ عَنْ سُفْيَانُ،
حَدَّثَنَا ، عَلِيٌّ

بِمِثْلِهِ وسلم عليه الله صلى□ .

ځنوله راهس د هلاک ېچ ص هللا لوسر ېچ ید تیاور هخڅ ضر ةریره وبا تضرح هل :
📕📕 ه ړابژ

ينب هل) صخش وي ېچ ېک لاح ېساد هپ» لیامرف ېیو او ولوړاو رو خم ېی هت وکلخ
وز ړک ادا

ېد د ږوم» !لیوو اوغ «.هلهو ېیو او وش روپس اوغ ړېړ هپاڅاز وز هو ېړک هناور اوغ

(ولیئاسرا

ادیږ (لوړا هکمځ ای ۀلتسیا هبوا يهوک هل هکل) هراپل وکمځ د ېکلب يوش ادیږ وي هن (هراپل (ولهو

؟شي ىلاوک ېبرخ اوغ ايآ !هللا ناحبس لیوو ايتذاريح هپ وکلخ ېک تخو ېد هپ «.وي يوش

يود هل مه هخ هک يد رواب ېد هپ مه رمع وا ركبوبا وا مرل رواب ېد هپ هز» لیامرفو هللا لوسر

ېمر هل وا ړکو هلمح ېړپ هوېل وا وو هسر ېمر ېلپخ هل صخش وي .دولرد هن نوتش مه وي هخڅ

هوېل هل ېي هسپ وخ رت ېړک ېهنم ېسپ هوېل هپ صخش هغد ون ولوتښتو هسپ هناد وي ېي هخڅ

هل کوخ ېي هب ځرو هغه رګم ولروغژو (هسپ) هخڅ امز وخ ات !لیوو هترو هوېل .ولروغژو هخڅ

هترپ يو هن دوجوم مه نوپش خپه ېي هراپل ولروغژ د ېچ ځرو هموک يروغژ هخڅ وروانځ لیګنځ

ېد هپ هز رګم» لیامرفو هللا لوسر ؟شي ىلاوک ېبرخ هوېل ايآ !هللا ناحبس لیوو .ام هل وکلخ

هن نوتش هتلاه مه وي هخڅ يود هل مه هخ هک يرل رواب ېد هپ مه ر مع وا ركبوبا وا مرل رواب

.دولرد

ثیدح (باب ۵۴ -ءایبنلأا ثیداحأ باتک) يراخبلا حیحص :ذخام يرمول ۳۴۷۱

ثیدح ۱۳۸ باتک ۶۰ يراخبلا حیحص :ذخام میود

ثیدح ۶۷۷ باتک ۵۶ کوتب ۴ سيیلګنا يراخبلا حیحص :ذخام میرد

ثیدح (هنع هللا ضیرِقیدِّصلا ِركَبِيَأ ِلِئا َضَف ِنِم باب - ضر ةباحصلا لئاضف باتک) ملسم ۲۳۸۸ حیحص :ذخام مرولڅ

ثیدح ۱۴ باتک ۴۴ ملسم حیحص :ذخام مځنپ

ثیدح ۵۸۸۱ باتک ۳۱ سيیلګنا ملسم حیحص :ذخام مږپش

!هللا ناحبس لېو نافرع وا ام

وناډنواخ ولپخ يود هب ېک نطو هپ ړبومز ون ىلاوک ېبرخ مه سوا ويوراخ هغد ېرېچ هک لېو ېم هت خیش

ته خورمه ښکنځلې کولې ځکه چې زموږ په وطن کې په خاروی ډېر ظلم کېږي.

د تبلیغ دویمه چېله ۲٤ http://www.facebook.com/mohammad.sediq.af

د محمد صدیق

؟يوک هن يېبرخ يوراخ يېلو هتله وز يد يملاسا وخ داوېه يود قيدص د اد بيص
خېش ېو نافرع

هوش يېتاپ يېسغمه هسيک وا ولغرو هراپا توعد د هت روک ودنه هوي د ايب وا ولتسيا رېت.
ناځ يېسه خېش

http://www.mohammadsediq.com

هلېچ هميود غيلبت د قيدص دمحم د ۲۵

ځ رو همسا غيلبت د

یوغه نافرع ړلغار هخم هپ نایانلایس �رهب وخ وی ون ولتوو رهب ثیدحلاا خبش هل هسر نافرع وا هز راهس نز ونایوسیع وا ودوهی وغد یلو اتا لبو وش هسوغ هپ هترو ثیدحلاا خبش یک تخو ید هپ ون ولوچاو رو ملاس هت

؟ړکرو ملاس هت

یوغه د دیاب ړوم ون ید هن�لیم یک داوبه هپ ړومز وا ید نایانلایس �رهب یوغه هبیص خبش لبو نافرع هت ولاوداوبه ړومز یی هسر ید هل یچ یوفصرم یسیپ یلپخ وا یئار هتلاد یود یچ هکځ ورکو هنلاپ هښ

یریبک یروایپ داصتقا داوبه د ړومز هسر هغه هل ون یوف صرم هتلاد یود یچ یسیپ هغه وا یریبک ادیپ هنوراک

؟ولتوبړې ار ردنت هخ ولوچا ملاس وی هپ ون

ولدیک یدیبیز یدربیز رو هت یوغه هبیص خبش ،وو ناور مه نایرهب روز وخ وی کنخ رت ړومز وو ایګلا لا نافرع

یهوو یی رتوم هپ یچ وو یدربیز وا لرک هت یمنخ یخیدب کرس د یی یوغه وا .

فیلکت یلو هت ویورلا یرلا د وا هخ هرلا هپ یحصم وخ یوک هخ اد هبیص خبش لبو ام ړکو یړیپ ړغ ام

لتښویو یرت مه هرا هپ ملاس د نافرع د یم ایډ وا یوروج .

یوچ هناو ملاس یرموا هت ونایوسیع وا ونادوهی تخو څبه دیاب ن�لسم وی لبږ و خبش .

یکانړ ر هپ فیشر ثیدح د لی لاد یعیشر لپخ هراپلا ولوک هت یمنخ وکلاخ د یک هرلا هپ وا ولوچا ملاس د یی ایډ

لرک یدنارو هت ور اود ړوم :

۲٦ هلبچ هميود غیلبت د http://www.facebook.com/mohammad.sediq.af

قیدص دمحم د

[redacted]

[redacted]

□قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ، - يَعْنِي الدَّرَاوَرْدِيَّ - عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي
حَدَّثَنَا 📖📖

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ « لاَ تَبْدَءُوا الْيَهُودَ وَلاَ النَّصَارَى بِالسَّلاَمِ فَإِذَا
هُرَيْرَةَ،

□لَقِيتُمْ أَحَدَهُمْ فِي طَرِيقٍ فَاضْطَرُّوهُمْ إِلَى أَضْيَقِ الطَّرِيقِ »

: اہ حضرت ابو ہریرۃ رض ثخہ روایت دی چی رسول اللہ ص فرمایل کلہ چی اہ

ەڕابژ 📕📕

ەم شيەم يڕتس) ىئوچا ەم ملاس ەت ىوغھ پسات وز ىئوش خم ەسر ونايوسيع وا ونادوهي

هرلا رپ پسات ەلاک پچ وا ىلوچا يو ەز ملاس ەت پسات ىوغھ پچ پد ەلا پكخم (ىئوک ەسررو

گنت پچ ىئساب ڕا ەت پد ەغھ وز (لديا ومو ەسررو انعم) ىئوش خم ەسر ەويڕ ڕھ يود ەلا ((كڕس

شي ڕلاو ەت (پڕلا ىڕز) ىاخ.

ثيدح (ْمِهْيَلَع ٌُدُرَيَفْيَكَو َمَلاَّسلاِبِباَتِكْلا ِلْهَأ ِءاَدِتْبا ِنَعِىْهَّنلا باب -ملاسلا باتک) ملسم حيحص ٢١٦٧ نذخام يڕمول:

ثيدح ١٦ باتک ٣٩ ملسم حيحص :نذخام ميود

ةَّمِّذلا ِلْهَأ َلىَعِمِيلْسَّتلا ِفي َءاَجاَم باب -ص هلاا لوسر نع بادلآاو ناذئتسلاا باتک) يذمرتعماج (نذخام ميێرد:

ثيدح ١٣ باتک ٤٢ يذمرتعماج :نذخام مرواچ

ثيدح ٢٧٠٠ باتک ٤٠ کوتب ٥ يذمرتعماج :نذخام مێنپ

پبنکپ شياجنگ پبرخ پميود د ايب وز يو يڕک ەت بوم ەنووبرلا ەغد کرابم هلاا لوسر پچ !سب يو نافرع

شي ىاخ رپ ديابمكح ڕھ کرابم هلاا لوسر د وا ەتشز .

http://www.mohammadsediq.com

۲۷ د محمد صدیق د تبلیغ دویمه چېله

د تبلیغ یوولسمه ورځ

پرون مازدیګر یو څو اسرائیلي او اروپایي سیلانیان جومات ته راغلل.

شېخ الحدیث سمدستي عرفان ته غږ کړ وېل دا زاویل جومات ته د زنه مه را پرېږده ځکه چې دا زاویل جومات

پي ملازه کوي.

هم زموږ په څېر انسانان دي، موږ کولای شو په ښو اخلاقو او ښه چلند د هغوی زړونه په لاس راوړو او ما وېل شېخ صیب ګوره موږ ته پکار ده چې له ټولو انسانانو سره ښه سلوک او ښه رفتار وکړو او هغوی

؟يد کډ هترو ېد هړز وا ېرل ېرت هکرک هرمود هت ېچ ىلوسر رد نايز هڅ هتات ىوغه لب
،وړک لپخ ار ىوغه

لوسر د هز ونايوسيع وا ونادوهي هل ېي لېو وا يادېک شيېز ناتسود ږوم ز هلکڅېه اراصن
وا دوهي لېو خېش

لدېښوخ هن ېي خېه وا لاتار دب رېږ مه کرابم هللا .

هپ ېي هب نايوسيع وا نادوهي ون يو ىوش ېتاپ ىدنوژ مه رون هلاک سل وېي کرابم هللا
لوسر ېرېچ هک لېو

ړک ناېب هتار ثيدح کرابم هغد ېي ايب وا يو لېتسيا هخڅ برعلا ةريزج هل هګوت هړپشب :

۲۸ هلېچ هميود غيلبت د http://www.facebook.com/mohammad.sediq.af
قيدص دمحم د

ملسو هيلع هللا ىلص -ِهَّللاَ لوُسَر َعِمَس ُهَّنَأ - هنع هللا ضىر -ِباَّطَخْلا ُنْب ُرَمُع ْنَعَو - 📖📖

اْسُم َّلاِإ َعَدَأ َلا ىَّتَح ,ِبَرَعْلَا ِةَريِزَج ْنِم َىراَصَّنلاَو َدوُهَيْلَا َّنَجِرْخَأَل »: ُلوُقَي□�□ «.

هيلع هللا ىلص) هللا لوسر هل امي يد تيياور هخث ضر باطخ نب رمع تضرح هل : هڕابژ 📘📘

هنوداوێه ٩ ىنسوا يپچ همزووپاتَ بيرع) برعلا ةريزج هل هب هز يپ لیو يپچ ليدێروا هخث (ملاس و

لوت هخث (يد لماش يپشكپ نمي وا يدوعس ،تارامإ ،رطق ،نيرحب ،تيوك ،قارع ،نودرا هكلا

مدرێرپ هز يپشكپ كوخێه هب وناز�لسم هل هترپ وا (مرش) مساب نايوسيع وا. نادوهي

ثيدح (ِبَرَعْلا ِةَريِزَج ْنِم َىراَصَّنلاَو ِدوُهَيْلا ِجاَرْخِإ باب -�سلااو داهجلا باتك) ملسم ١٧٦٧ حيحص :ذخام يرمول

ثيدح ٧٥ باتك ٣٢ ملسم حيحص :ذخام ميود

ثيدح ٤٣٦٦ باتك ١٩ ملسم حيحص سيليگنا :ذخام ميێرد

ثيدح باتك بيرع وا ثيدح ١٣٤١ باتك ١١ (داهجلا باتك) مارلما غولب :ذخام مرواخ ١٣١٥

ثيدح (ِهِتَّيِّرُذَو ِهْيَلَع ِهَّللا ُتاَوَلَص َمَدآ ِقْلَخ ُباَب- ءايبنلأا ثيداحأ باتك) يراخبلا ٣٣٢٩ حيحص) هپ لیو خێش

ەيلع ەللا ىلص ِهَّللا ُلوُسَر َلاَقَف ِهِلاَوْخَأ 📖📖) وو نمشد تخس وناد وهي د مه ع ک پی رائی(چ پی جرابئیل

ةَكِئَلاَمْلا َنِم ِدوُهَيْلا ُّوُدَع َكاَذ ِهَّللا ُدْبَع َلاَقَف َلاَق «. ُلِيِرْبِج اًفِنآ َّنِهِب� ّ ِبرَخ» ملسو□.)

يبز د پچ هد ەمزلا مە بوم رپ ونز يوك يەمنشود ەسر ىوغە ەل ەللا لوسر وا ليئابرج تضرح پچ ەلاک لبو

وركی ئاخ رپ تنس ەغد ص مەیرک .

رپ يود د تخو رە دیاب بوم وا يو ب لاغ وناد وهي رپ لت ەب نازن�لسم پچ لیایامرف ەللا لوسر لبو پی ایب

رك نايب ەتار مە فيشر ثيدح کرابم ەغد پی ایب وا ورکو ەنوداهج يداری:

رَمُع ِنْبا ِنَع ،ٍعِفاَن ْنَع ِهَّللا ُدْيَبُع اَنَثَّدَح ،ٍرْشِب ُنْب ُدَّمَحُم اَنَثَّدَح َةَبْيَش يِبَأ ُنْب ِرْكَب□□ وُبَأ اَنَثَّدَح 📖📖

ِمِلْسُم اَي ُرَجَحْلا َلوُقَي ىَّتَح ْمُهَّنُلُتْقَتَلَف َدوُهَيْلا َّنُلِتاَقُتَل » َلاَق ملسو هيلع هللا ىلص□ ِّيِبَّنلا ِنَع

ُهْلُتْقاَف َلاَعَتَف ٌّيِدوُهَي اَذه□ »

وناد وهي ەل ەغە رت ەب يساتە :لیایامرف ص ەللا لوس ر يد تياور ەخخ ضر رمع نبا ەل : ەرابژ 📕 📕

دوهي ەتلد !ەن�لسم اب ەشار ەتلد :يياوو مە ينااک اتح وخ رت پچ پی ەب یئژو وا ئريگنج ەسر

ەنژو پيو (يد تپ اشرت امز) يد.

نوُكَي ْنَأ ىَّنَمَتَيَف ِلُجَّرلا ِرْبَقِب ُلُجَّرلا َّرُ َ� ىَّتَح ُةَعاَّسلا ُموُقَت َل باَب -ةعاسلا طاشرأو نتفلا باتك) ملسم□ حيحص : ذخام يرمول

ثيدح (ِء َلاَبْلا ِنِم ِتِّيَمْلا َناَكَم ۲۹۲۱

ثیدح وا ۲۹۳۵ ثيدح (ِدوُهَيْلا ِلاَتِق باب -�سلاو داهجلا باتك) يراخبلا حيحص ۲۹۲۶ ميود ذخام:

ثیدح ۱۰۱ باتک ۵۴ ملسم حيحص :ذخام ميرد

http://www.mohammadsediq.com

ثیدح ۶۹۸۱ باتک ۴۱ ملسم حیحص سيیلګنا :ذخام مرولخ

ثیدح باتک ۵۶ يراخب حیحص :ذخام مځنیر ۱۳۸

ثیدح (ِلاَّجَدلا ِةَمَلاَع ِفي َءاَج اَم باب -ص هللا لوسر نع تنفلا باتک) يذمرت ۲۲۳۶
عماج :ذخام مریپش

یړکو هلمح وناینلایس هغه رپ و یدړیز يچ وش تياساسحا هرمود وبرخ هپ خڅپش د .
ناقرع

وا يد هذ مس رپ نزاوت يڼهذ صخش ید د لیوو يم هت وناینز رهبږ هغه وا رک کنیت ار نافرع
يتسدمس ام

ولتسنذ هت تاموج هسر هناخ یرس يم ايد ،ێشذ هفخ يساټ .

د تخو د کراپم هللا لوسر د هغه سوا مه هذ وا يوک هذ دنوځ يک ،ێړپیږ هموا هپ هت هلماظ
یادخ د لیړو ام

يد تخو ونوداهج .

ئژولایډیا يرهږ وا بهذم رهږ ،رکف رهږ ،داژن رهږ د هسر ریومز هتلد وا هد ریبخ هپ يلک هوید د
سوا ێرنز لیړو ام هپ يک ێرنز ید هپ هتلد ون ورک هنو يوانرد هت لیږ ويد وا ومغز هنو لیړ ويد
يچ ید هل هتریپ وا يوک دنوځ ډګ کلاخ

شي نارګ هتار لوک دنوځ .

مسانیږیک هت تولات نورفاکلا ةروس وا لافنلا ةروس د ايد هز ون وش مارا رپ نافرع هلاک يچ.

[redacted]

ځ رو همسلوود غیبلاټ د

هنوسلا خېش ایډ هتسورو وز ل ړک هزاټ هنونا�ا وم نایډ هپ ثیدحاا خېش د وا ړک ادا وم ځنولم يچ راهس نز

هړک عوشر يې اعود وا لړک ټچوا.

ناطیش د ایډ هتلد وا يتاسو همخخ ونوداسف وا ونتف هل هتکرب هل يعمج د داوبه ږومز هټ ! هلاا ای لپو خېش

ږوژېخ هنو ار رکښ �هل.

ناطیش د اد بیص خېش لپو ام هرکو هنتښوږ همخخ خېش هل ام وز لپوو �ما ولوت وا هوش همتخ اعود هلاک يچ

؟وشز صلاخ يدنابرو سر خېه وخ امز هد هسیک هخ ورکښ د

هلاک وا يد لتو ار رکښ ناطیش د هتلاه يې لملا وز يرېپک يلزلز يچ يک ومیس ومک هپ اد لږ و ثیدحاا خېش هټ ولوټ ږوم مه ثیدح کرابم هغد يې أیډ وا يرېپک يلزلز هتلاه وز

ي‌خووار ركښ ناطيش د يپکیاځ ويه پيچ

ړک نايب:

رَكَذ لَاَق ،رَمُع نِبْا نَع ،عٍفاَن نَع ،نْوَع نِبْا نَع ،دْعَس ُنْب رَهْزَأ اَنَثَّدَح ،هَّللا دْبَع ُنْب ُّ□
📖📖 لِيَع اَنَثَّدَح

فيَو اوُلاَق .«اَنِنَ� ِفي اَنَل ْكِراَب َّمُهَّللا ،اَنِمْأَش ِفي اَنَل ْكِراَب َّمُهَّللا »ملسو هيلع هللا ىلص□
ُّيِبَّنلا

اَنِدْجَن ِفيَو ِهَّللا َلوُسَر َيا اوُلاَق .«اَنِنَ� ِفي اَنَل ْكِراَب َّمُهَّللا ،اَنِمْأَش ِفي اَنَل ْكِراَب َّمُهَّللا »
َلاَق . اَنِدْجَن

ناَطْيَّشلا ُنْرَق ُعُلْطَي اَهِبَو ،ُتَنِفْلاَو ُلِزَلاَّزلا َكاَنُه» ِةَثِلاَّثلا ِفي َلاَق ُهُّنُظَأَف□ ».

http://www.mohammadsediq.com

ەلپچ ەميود غيلبت د قيدص دمحم د ۳۱

پا :لیامرفو (ملاس و هیلع هللا ی‌لص) هللا لوسر هل يپچ يد تیاور هخڅ رمع نبا هل 📘 📘 :هړابژ

هګنرادمه لیوو وکلخ .يوچاو تکرب نمي رپ ږومز هت !هللا اي .يو چاو تکرب ماش رپ ږومز هت !هللا

هت !هللا اي .يوچاو تکرب ماش رپ ږومز هت !هللا اي :لیامرفو ايب هللا لوسر .مه دجن رپ ږومز

هللا لوسر لخ میېرد هپ .مه دجن رپ ږومز هګنرادمه لیوو ايب وکلخ .يوچاو تکرب نمي رپ ږومز

> يځوار ركښ ناطيش د هخڅ ىاځ هغه هل او يد ىاځ (داسف) ونتف او ولزلز د. دجن :لیامرفو

> او ۷۰۹۴ (قِ ْشرَمْلا لَبِق ْنِم ُةَنْتِفْلا ص ِّيِبَّنلا لْوَق بابِ -تنفلا باتک) ثیدح يراخبلا ۱۰۳۷ حيحص :ذخام يرمول

ثیدح ۴۵ باتک ۹۲ يراخبلا حيحص :ذخام مېود

ثیدح ۲۱۴ باتک ۸۸ کوټ ۹ سيیلګنا يراخبلا حيحص :ذخام میېرد

ثیدح ۴۳۳۴ باتک ۴۹ (ص هللا لوسر نع بقانملا باتک) يذمرت عماج بيرع :ذخام مرولڅ

يرېک رېډ اروخ يک اینوتسيا او ياوګوروي ،روپاګنس ،هنلوپ هپ وخ هنوداسف او يېنتف اد بیص خېش لبو نافرع ،�پیلیف ،ايزينودنا ،لاپين ،ناپاج هپ سكعرب رګم يرېخ ار هن

ښکر هلکخېه لیهو لاب ناطیش پد د هتله وخ

> ؟یو هخ هب هجو پد د يپچ يو لیتوار ښکر ناطیش د تخو رھ ایب پک هیکرت وا روداوکېا ،ناتسودنه

وا هړکو پيږ هبرخ اد ،هړک دنب ثحب اد روز وز ي وک یروزمک نا�ا وا هدیقع ناسنا د پنتښوپ يږيډ لېو خېش

ولتوو يږدناب د وا ړلا یړس.

٣٢ هلېچ همیود غیلبت د http://www.facebook.com/mohammad.sediq.af
قیدص دمحم د

ځ رو ەمسلرايد غيلبت د

صخش اد لېو وا ودېموز راموك شينم ېچ وو ىتسوار ەت تاموج ىرگلم ودنه لپخ
نافرع ماښام نورپ

يړک ەسلارت يې ەنوباوځ دياب يې چ يړا يېنتښوپ هود وي يړمول وخ يړک لوبق ملاسا يړاوغ.

ثيدحلاا خېش يې ەب هراپلا ولوك ەسلارت ونوباوځ د ونتښوپ د وا يد ىړېز ىښوخ د وخ
اد ړكش ەللادمحلاا لېو ام

شي نەمخرب ەخځ ونوباوځ ەنالماع ەل خېش د وځ رت ولورو يې ەت بيص.

يړاوغ ودېلبق ملاسا ەل يېكخم يې چ يړا يېنتښوپ وځ وي صخش اد يې چ لېيوو ەت خېش وم
ەتسورو ړېغور ەل

هړكو ېد ەنتښوپ ەللاا مسب لېو خېش ، يړک ەسلارت ەنوباوځ لپخ.

وا ثيدح لبمح نب دمحا دنسم د يې م ەلاك يې چ وخ موک ەعلاطم نيد يېساتس هدوم يړېډ
ەل هز لېو شينم يې چ مېتښوپو ەخځ يېساتس مړاوغ وا مړک يې ك چوس ەپ يې ړل وڼ
لېتسولو دراوم هود ەغد يې ك ەيوبنلاا ت�س

؟ەنك وا هد ايتښير ەبرخ ەغد ايا

http://www.mohammadsediq.com

ەلبچ ەمیود غیلبت د قیدص دمحم د ٣٣

ەلاا لوسر وا ەدیلو هو (هروخ�ش) هروخیت لا یچ ەبیبح ما رول سابع د (ەلسا و ەیلع ەلاا ىلص) ەلاا لوسر

مۆک هداو ەب ەسر بد ەل وز مو ىدنوژ هز یربچ ەک وا شي ەیول ىلجز اد یچ.
ەلاک :لیامرفو کرابم

ثیدح لبنح نبا دمحا دنسم :ذخام ٢٥٦٣٦

د یغه ەلاک یچ ەدیلو (یدافلا ما) کرابم ەلاا لوسر یچ ید تیاور ەمخ ضر سنوی ەل :
(٧٩ .٢ لیهس) رگلم .مۆک هداو ەب ەسر بد ەل وز مو ىدنوژ هز یربچ ەک :لیامرف یيو
وز لوک یرپاخ یدنارو ربی ەلاا لوسر

رکو هداو ەسر دوسلاا نب نایفس ەل یپ ایب وا ەوش ەیول ەغه ەلاک یچ وش تافو ەلاا.
لوسر

ەناپ ٣١١ (قاحسا نبا) ةیوبنلا ة�س :ذخام

وه مرکو قیقحت دروم بد ەپ ەب هز وخ ىلیو مشن ەخ لياو ەرک ربی ودراوم ەغد د هز
بیص شینم لیو خبش

ىوش تیاور ەمخ ضر یشیاع تضرح ەل یچ ەتش ثیدح وی ەباشم ەت ەغدمه ەتبلا:

لَاَق ْتَلاَق َةَ َشِئاَع ْنَع ِهيِبَأ ْنَع ،ٍما َشِه ْنَع َةَماَسُأ وُبَأ اَنَثَّدَح ، لَيِع�سِإ ُنْب ُدْيَبُع☐ اَنَثَّدَح 📖📖

ريِرَح ِةَقَ َسر ِفي ِكُلِمْحَي ٌلُجَر اَذِإ ، ْ�تَّرَم ِماَنَمْلا ِفي ِكُتيِرُأ »ملسو هيلع هللا ىلص☐ ِهَّللا ُلوُسَر

ه ضْ�ُ ِهَّللا ِدْنِع ْنِم اَذه ْنُكَي ْنِإ ُلوُقَأف ، ِتْنَأ َيِه اَذِإَف اَهُفِشْكَأَف َكُتَأَرْما☐ .»
ِهِذه ُلوُقَيَف

لیوو ەتام (ص) لوسر ەلاا د یچ ید تیاور ەمخ ەنع ەلاا ىضر یشیاع تضرح ەل ::
ەرابژ 📕📕

ومشپرو د یپی ەت یچ (ع لیئابرج) صخش وی .بیی یوش هراکنش ار یک بوخ ەپ ەتام
«ەاخ هود ەت

ەلاک یچ ام .هد (نمریم) ەخبش اتسا اد «:لیوو ەتام بو برک ەناور یلچبپ یک (ینورو)
وماج ەپ

وز یو یرول ەل ەلاا د اد یربچ ەک« :لیوو ەسر ەناخ ەل یم ایب .بو ەت لتک یمو وز برک

هخوا ار

شي هب عقاو.

ثيدح (ِراَكْبَلأا ِحاَكِن بابَ - حاكنلا باتک) ثي دح يراخبلا حيحص :ذخام يرمول ۵۰۷۸

ثيدح (ِماَنَمْلا ِفي ِةَأْرَمْلا ِفْشَک بابَ- �بعتلا باتک) ثيدح يراخبلا حيحص :ذخام ميود ۷۰۱۱

ثيدح ۲۹ باتک ۹۱ يراخبلا حيحص :ذخام مېيرد

ثيدح ۱۶ باتک ۶۸ يراخبلا حيحص :ذخام مرولڅ

ثيدح ۱۵ باتک ۶۲ کوټ ۷ سيياګنا يراخبلا حيحص :ذخام مځنپ

ثيدح ۱۳۹ باتک ۸۷ کوټ ۹ سيياګنا يراخبلا حيحص :ذخام مږپش

د وا مرل راک ړل هکځ مش ړلاو سوا هب وز یو هزاجا ېساتس هکل ېو وز دېرواو ثيدح كرابم هغد ېچ شينم

مشار هترېب هت اګېب ايب هب هراپل وليو ېملاک د تداهش .

۳٤ هلېچ هميود غيلبت د http://www.facebook.com/mohammad.sediq.af
قيدص دمحم د

ېچ هووو ېسپرو ګنز ەت لېو و ەت نافرع ايب ېم اګېب ،وشن مولام ار کرد ېي ايب وا ړلا ېسپ وز ړلا ېچ شینم

؟وش هخ شینم

؟يو ەب هبرخ هخ ېچ يياو ەن باوځ مه ەت نوفیلیټ امز لېو نافرع

ړکنرو باوځ ەت نوفیلیټ ېي شیم وخ ړکو ښښوک رېډ نافرع مه راهس ن.ن.

http://www.mohammadsediq.com

ەلپڅ ەمیود غیلبت د قيدص دمحم د ۳۵

خ رو ەمسلراوخ غیلبت د

ماما هپ تاموج د وا یءغار هت تاموج ناوخ ويږ هماز هپ دومحم ملسا د هتسورو هځنالم هل �ښپسام د ںنز يړت يپم هنتښوپ وا ملغرو هتاوخ يپي هز ون لتک اوخ هلب ه وي هنادرګسر يرس لتکو يچ ام، ودبځرګ يسپ

؟يوتپا ک وخ وا يځرګ يسپ اچ هپ يچ هړکو

مړکو يړت يپنتښوپ وخ وي مړاوغ وا يد راکپ يم ماما تاموج د لېو.

يړک لح رد لکشم يساتس هب هغه وا لمورو هت لماع لب هوي يد هب هز هځار وخ یلاتو يږبېچ رهب ماما لېو ام

ټسورو هتاوخ ټيدحاا خېش د يم يړس وا .

؟مش یلاوک هترد ټمدخ هخ هناوځ هياو لېو مه يي ايب وخ وو هن مس ړا ټيبت خېش د مه هخ هک

هبيجع وي ون مځرو هتروک هغه د مه هلاک يچ هز وا هد رول هتسياښ هرېړ اچ وي د ټبيص خېش لېو ملسا

مړکو هسررو هداو مړاوغ ،هي یوش ںيم يړپ هز وا موک ساسحا.

هرېپلرو هراپلا ېکرم د ېد ی،نروک هشرو وخ هد هزنوتس هث ېک ېد هپ ون لېو خښ.

٣٦ هلېچ هميود غيلبت د http://www.facebook.com/mohammad.sediq.af
قيدص دمحم د

یړکرو ېم سلا ىړورو د وا لمیو رورو لپخ ام هت صخش هغه ېچ هد اد هزنوتس بیص
خېش هن لیو مالسا

؟مړاوغو سلا رول د هغه د هخڅ رورو لپخ هل ېچ مړکو تئرج اد هګنڅ هز ونیاو اکاک
هتام يچرب هغه د وا

هغه هل ېچ ېش ىلاوک هت وا هد هن هبرخ هموک مه سوا ریخ وخ یو يړک يرمول ېد هب رکف
اد لیو خېش هترو ثیدح کرابم هغد ېي ایب وا ید ېد رورو يڼید ېکلب ید هن رورو لیصا
اتس هغه هکځ ېړکو هداو هسر

ړک نایب:

هللا ىلص ّيِبَّنلا ّنَأ ،َةَوْرُع ْنَع ٍكاَرِع ْنَع َديِزَي ْنَع ، ُثْيَّللا اَنَثَّدَح ،َفُسوُي ُنْب ِهَّللا ُدْبَع
اَنَثَّدَح 📖📖

نيِد ِفي يِخَأ َتْنَأ » َلاَقَف ،َكوُخَأ اَنَأ اَ ّ �ِإ ٍرْكَب وُبَأ ُهَل َلاَقَف ٍرْكَب ِيَبَأ ىَلِإ َةَشِئاَع
َبَطَخ ملسو هيلع

َلاَلَح ِيل َيْهَو ِهِباَتِكَو ِهَّللا »

و هيلع هللا ىلص) هللا لوسر ېچ يد تیاور هخڅ هنع هللا ىضر هورع تضرح هل :
📕📕 هړابژ

د) تبښوغو سلا (رول رکبوبا تضرح د) ضر ېشیاع تضرح د هخڅ رکبوبا تضرح
هل (ملسو

ص هﷲا لوسر .ميِ رورو اتس وخ هز رگم لیوو هت کرابم هﷲا لوسر رکبوبا تضرح .
)هراپډ هداو

اور هتام ضر هشياء تضرح رگم يپ رورو امز يک باتک وا نيد هپ هﷲا د هت (هکشپډ
لیامرفو

(هد (هللاح.

ثيدح (ِرابِكَلاا َنِم ِرَاغِّصلا ِجيِوْزَت بابِ -حاكنلا باتک) يراخبلا حيحص :ذخام يرمول ۵۰۸۱

ثيدح۱۹ باتک ۶۷ يراخبلا حيحص :ذخام ميود

ثيدح ۱۸ باتک ۶۲ کوت ۷ سيياگنا يراخبلا حيحص :ذخام ميرد

ونِ يياوو مه يوز لپخ اتح هتاچ صخش وي يربچ هک وا يرپک رورو هن اچ د کوخ وي وبرخ هپ شت لپو خبش هقلاط يپ صخش يروموز يربچ هک هسر يپنمربه هل هغه د اتح وا يرپک يوز هن يپ هغه هرظن هل ملاسا د

شي یلاوک لوسرو مه هداو ون يرك .

اتس ایډ وخ نمربه هغه د ون لیوو یوز يپچ بد هت صخش وي بيص خبش يپياو بدو يدگ هخ اد لپو ملسا

؟شي یلاوک هداو هگنرخ کوخ هسر روگن يپلپخ هل ون يرپيک روگن

يرک يو هن هليخپډ هب کرابم هﷲا لوسر ون يو راک دب راک اد يربچ هک هناسنا هداس لپو.
خبش

؟يرک هسررت لمع يسادهه ص هﷲا لوسر ايا لپو ملسا

وه لپو خبش!

http://www.mohammadsediq.com

هلپچ همیود غیلبت د قیدص دمحم د ۳۷

دیز د هتسورو ایبړ دیز او وو لیيو یوز لپخ هت ناوخ وی هماز هپ ثراح نب دیز د کرابم هللا لوسر لپو خېش شحجت ېنېت بنیز يپ چ هسر يپنمربم هل هغه د کرابم هللا لوسر او دنومو ترهش مه هماز هپ دمحم نب

هرک هقلاط دیز يپ چ يپغه هل هتسورو هرکو حاکن هدېمون.

هتاموج هل يپسالدمه يرس سب او لدنومو هنوبلوخ ونوتشوپ ولپخ د يپ م ام هبیص خېش سب سب لپو ملسا

ولتوو.

وکرابم هغد هپ هنونا�ا ربومز څرو هرم مه يپ ک تلاح هپ فیلکت هغد د اتح يپ چ هبیص خېش نادو ېد روک لپو ام

يوک هزات ار وثیدادحا.

۳۸ هلپچ همیود غیلبت د http://www.facebook.com/mohammad.sediq.af
قیدص دمحم د

ځ رو همسلځنپ غیلبت د

پسیک وروح د يچبږ لماظ د ثيدحلا خېش هرلا هپ ،ولتوو تشگ هپ ثيدحلا خېش وا
نافرع ،هز رگیدزام نورپ

خېش د هپاخاز هرلا هپ ،وو یلوړا لسغ يې ږوم هپ وو بدرېنز يچ ېلوک يې زادنا يساد هپ
وا ي ړک عوشر هتار

یو ەبې ەجو لاھسا ی‌نورېپ د ېچ ړکو رکف ام ، وش بارخ ړا تالاح .

؟ەګنڅ ەک لدیلو ېد ەڅ ېوش ەالدبسر ېساد ەپاڅاز ەګنڅ ېبیص خېش ید وخ ریخ لېو
ام

و و ەز ناطیش ەتسیاښ ېساد ەنرت ام وا دیلو ناطیش ېک لکش ەپ ېځښ ەتسیاښ
ېوی د ام ەقیدص لېو

ی‌لدیل.

یو ېدرېیز ەتار روک سوا ېم ەتلد ېچ شاک !ەلاا ناحبس لېو .

ەرمود ېد وخ روک ېچ اد لېب !للغزار رظن ەپ کوخ لېب موک ەترېپ نافرع وا اتە ەل وخ ەتام ېبیص خېش لېو ام تخو ېد ەپ ېچ یو ەبې وخ تریخ ېچ ەیاوو ەتار اد وخ هد هرلا تعاس میز ېد هروک رت ېکلاب ید ەز مه ېرل

؟وش داي ەپرد روک ەپاڅاز ېک

http://www.mohammadsediq.com

ه‌لېچ ه‌مېود غېلبتر د قېدص دمحم د ۳۹

ى‌للاتر ه‌تر روک دیابږ وڼ ید یوزمه‌ک رېږ مه سفڼ امز وا شي ب‌لاغ يړسه ه‌پ ه‌لاک سفڼ ناسڼا د !ه‌قيدص لېو

ږک ناېبږ ه‌تر بږوم ث‌يدح کرابم ه‌غد هړا ه‌پ لملا د ګتر د روک لپخ د يپ ايبږ وا يو:

ن‌َع ِ، ْبُّز‌لا ِبيَأ ْن‌َع ِه‌َّللا ِدْبَع ِبيَأ ُنْب ُما‌َشِه اَن‌َثَّد‌َح ، َلى‌ْعَلأا ُدْبَع اَن‌َثَّد‌َح ، ٍّلِيَع ُنْب ☐ ُوْرَمَع اَن‌َثَّد‌َح 📖📖

ا‌ َهَل‌ ًةَئِيِن‌َم ُسَعْ ‌َتم‌ َىْهَو ‌َبَنْيَز ُهَتَأَرْما ‌َتىَأَف ً‌ةَأَرْما ‌َنأَر ملسو هيلع هللا لىص ِه‌َّللا ‌َلوُسَر ‌َّنَأ ٍرِباَج

ٌةَرو ُص ِفي ُرِبْدُتَو ٍنا‌َطْيَش ِةَرو ُص ِفي ُلِبْقُت ‌َةأْرَمْلا ‌َّنِإ » ‌َلاَقَف ِهِباَح ْصَأ ‌َلىِإ ‌َجَرَخ ‌َّمُث ☐ ُهَتَجاَح ‌َضىَقَف

ه ِسْفَن ِفي اَم ‌ُّدُرَي ‌َكِل‌َذ ‌َّنِإَف ُهَلْهَأ ِت ْأَيْلَف ً‌ةَأَرْما ُمُكُدَحَأ ‌َصرْبَأ اَذِإَف ٍنا‌َطْيَش ☐ .»

کرابم ه‌غه وڼ ه‌دیلو ه‌ځبښ ه‌وي ه‌للا لوسر يپچ ید ت‌یاور ه‌ځخ ضر رباج ت‌ضرح ه‌ل

ەڕابژ: 📘📘

ولوګنر مرچ ضر ښنیز ېچ ېک لاح ېساد هب ىغار هت ضر ښنیز ېنمرېم ېلپخ یتسدمس

ار هت اوخ وبحصا ولپخ د هترېږ وا ه ړکو هسررو (ىلاو پدرپیز سيڼج) ع�ج (هلوک (وتمچ ڼمرخ

ېچ هوي رهٔ ېساټ وا يرېک ېدناړو ار ېک لکش هپ ناطیش د هځبښ :لیامرف ېيو وا وش نوتس

هخ هغه وخ رت (ئړکو هسررو ىلاو پدرپیز سيڼج) ىشرو هت ونمرېم ولپخ وز هدنومو مه هلاک

يوساسحا ېيد سفن ېچ ئړک هعفد.

اَهِعِقاَوُيَف ُهَتِيراَج ْوَأ ُهَتَأَرْما ِتْيَأَي ْنَأ ىَلِإ ِهِسْفَن ِفي ْتَعَقَوَف ًةَأَرْما ىَأَر ْنَم ِبْدَن باب -حاكنلا باتک) ملسم) جيحص : ذخام يرمول

ثيدح ۱۴۰۳

ثيدح ۱۰ باتک ۱۶ ملسم حيحص :ذخام ميود

ثيدح ۳۲۴۰ باتک ۸ ملسم حيحص سيلګنا :ذخام ميرېد

ثيدح ۱۰۶ باتک ۱۲ دواد بيا ننس زارادمه وا ثيدح ۲۱۵۱ دواد بيا ننس :ذخام مرواڅ

د هکځ هوکپس ېنښږ هیاځ يد هل ېسه هيچب لېوو هت نافرع اه هتسورو هخڅ ثيدح کرابم هغد هل خېش د

يړک هنو هلمح اټ رېپ ېچ هن ېسه وا يد هن مس ټلاح خېش.

ناتسناغفا هپ مه روک وخ امز وا وړک قرغ مه ږوم يد وخ ثيدح يد هپ هښز ناړو يد روک لېوو ېم هت خېش مرېهوپ هن سوا لېو ام ، مړک ناريح کېږ کهٔ يد لکاښ ېچ ړک نايب هټار فيشر ثيدح ېساد اټ ،يد ېک

؟نافرع هک وا مسیڼو ار اټ ېچ

هنوتنعل ېم �عل ناطیش رېږ وا ړک عوشر ېم تولاټ لېڅ وا موش ناور ىرټ يرول هپ تاموج د هتسيا روز سږ

لیوو .

http://www.facebook.com/mohammad.sediq.af د تبلیغ دویمه چپله ٤٠

د محمد صدیق

د تبلیغ شپاړسمه ورځ

ېم راشف وا وو يړک بارخ ار تلاح ېک ی رفاسم ېد هپ مه امز وبرخ بيص ثيدحلاا خېش د رګيدزام نوريږ

ساوسو هل ناطيش د ېچ ړک فوچ ېم ناځ رپ وا ي وو رافغتسا هترکسل مه ېم ايب وخ وو ی وش ګج

مش ېتاپ ېک نما هپ هخځ .

شيېرق دمحم د وز لوش بوړخ هنوز�يا ونيضراح وتساز ولوټ ږومز نايب هپ ثيدحلاا خېش د هلاک ېچ ماښ ام

؟مړ کو هنتښ وپ هوي هز ېساتس مش ی لاوک بيص ماما لې و ېغار هتاوخ ماما د تاموج د کلاه وي هماز هپ

وش ېجوتم هت ېنتښوپ ناوځ ېد د مه خېش ېک تخو ېد هپ !�ابرهم هز ېلو لېو ماما.

هژور ېک بيود هپ ېک تلايا هپ دابآردیح د ږومز هتلاد ېچ هد همولام وخ هتات بيص ماما لېو شيېرق دمحم

مرل هز تقاط وا ناوت ځېه ېي هز وا يو رفک �ش لوېز .

وز شي هړس اوه هلاک ېچ ايب وا وسيز هز هژور ېم نمرېم وا هز وز شي عقاو ېک يړوا هپ هژور ېچ هلاک لېو وي ېچ وش یلاوک ږوم ېک تلاح هپ ېژور د ايا لب وا و وک هروپ ېک يمژ هپ ېژور يياضق ۳۰ اي ۲۹ ېلپخ هغه

؟يرېيتام هز هژور ږومز هب وخ ېد هپ ايا لېو ؟وړک وچم لب

نا هارمګ ېساټ ېچ هکځ يو لزاز ار يدناب وړاود ېساټ رپ تخو رهـ بازع هلاا د هب وخ يرمول لېو ماما

؟ئ وک مه ېنتښوپ هياخ ېب اد ېسپرو ايب وا ئ وک اضق هژور ًادصق

http://www.mohammadsediq.com

ملبچه مهیود غیلبت د قیدص دمحم د ٤١

ثیدح هغد کرابم هللا لوسر د دروم بد هپ ي یا بد او یریتام ولوک وچم هپ هژور يس اتس وبل سل هلپ هلس

ړک نایب هترو مه:

بيَأ نْعَ ، ٍرْيَبُجِ نْبِ دِيْزَ نْعَ ، لَيِئاَرْسإِ نْعَ ، ٍنْيَكُدُ نْبُ لُضْفَلا اَنَثَّدَح ةَبَيْشَ يِبَأ نْبُ📖📖 رِكْبَ وُبَأ اَنَثَّدَح

هللا ىلص ـ ُّيِبَّنلا لَئِسُ تْلَاَق ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ ِّيِبَّنلا ِةَلاَوْمَ ةَنوُمْيَمَ نْعَ ، ِّيِ نِّ

ضاا دَیزَیِ

اَرَطْفَأْ دَق » لَاَق نِاَ ئِمَا صَ�هَو هُتَأَرْما لَ بَّقَ لُجَر نَع ـ مَلسو هيلع »

له حەرضت میمونی ڕضی ئەللا عەنە (د رسول ئەللا مەبارک ونێخە وه) خەمە رەوایەت دی چێ ژبارە: 📕 📕

له رسول ئەللا (صلی ئەللا عەلیه و سلام) خەمە پەوشتنە وکرۆ چی خۆپلە مەبرمن یێ بکشل وی شخص

پەی دسای حالە کی چی دواڕە رۆژە وو. هەغە وفرمایل: دوی خۆپلە رۆژە مانە کڕێ مچەو) کڕێ(

حدیث کتاب ٧ (الصیام کتاب) ماجە ابن سنن: ماخذ لومری ١٧٥٦

حدیث کتاب ٧ توک ١ انگلیسی ماجە ابن سنن: ماخذ دویم ١٦٨٦

اماما خربو او خوئاب خوند ور نە کڕ وز هەمداسی پاخیجد او روان شو، ام شپیخ تە ووبیل تە خە قریشي تە د

پکشی والی؟

ونیو او د جوماتت یوێ خنپێ تە کشنیاست او زه هم ورسە وم، بیا یی زیاتە کڕە چی سادی هم زە دە الکە دی چی والی، بیا یی ولیل پە مچوک ولول رۆژە شپیخ قریشي تر السە دا زموبڕ د جومات اماما بێڕ افطاری دی او

نە ماتیبڕ او دا کار رسول ئەللا مبارک هم کولو او بیا یی دغە مبارک حدیث وتره بیان کڕ:

مُحَمَّدُ بْنُ كَثِ�، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ- يَعْنِي حَدَّثَنَا 📖📖

ابْنَ عُ�َثْمَانَ الْقُرَشِيَّ - عَنْ عَائِشَةَ - رضی الله عنها- قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه وسلم

يُقَبِّلُنِي وَهُوَ صَائِمٌ وَأَنَا صَائِمَةٌ .

له حەرضت عائیشی ڕضی ئەللا عەنە خەمە رەوایەت دی چی رسول ئەللا (صلی ئەللا عەلیه و سلام) ژبارە: 📕 📕

پە دسای حال کی چی هغە بە رۆژە وو او زە بە هم رۆژە وم. (مچوک کولم) لمولکبش. سلام) بە زە

حدیث (الصائم القبلة باب - الصوم کتاب) داود ابی سنن: ماخذ لومری ٢٣٨٤

حدیث ٧٢ کتاب ١٤ داود ابی سنن: ماخذ دویم

ثیدح ۲۳۷۸ باتک ۱۳ دواد یبا ںنس سيیلاگنا :ذخام میږرد

۴۲ هلپڅ همیود غیلبت د http://www.facebook.com/mohammad.sediq.af
قیدص دمحم د

هللا لوسر يچ هړک هتایز خېش ایب هبیص ثیدحلا خېش داب هدنز لېو هوش هراکښ ار

اکسمه مربخ هپ شيیرق د هروگ هت وخ هلدبتام يرپ هن يپ هب هژور او هلشپبز يپ کتلاح هپ بژور د همه هبژ ضر يپشیاء د اتحه هب کرابم لوسر يپچ ه رموخ هکلا ورلا هن ار يتخا او کاو هرموه ونوسفن ولپخ ريپ يساتر او بروم يپچ هکخ يرکه هنو رار کاد

رک نایدب هتروا ثیدح هغد يپ ایدب او ولرلا کرابم هللا:

بيَ أَعِدْ صِمْ نَعْ ،يَّدْبَعْلا سَوْأ نْبْدْعَس اَنَثَّدَح ,رانيد نْب دُمَّحَم اَنَثَّدَح ،سَيِعْ نْب ⎕ 📖📖 دُمَّحَم اَنَثَّدَح

اَهَنا سِلَ صُّ َو�ِيمْئا صَوْهَو اَهْلِّبَقِي نَاكَ ملسو هيلع هللا لى صيَّ بِنَّلا نَّاَ ،ةَشِئاَع . نَعْ يَيْحَدِ

و هيلع هللا ىلص) هللا لوسر يپچ يد تیاورو هخم هنع هللا ىضر يپش ياع تضرح هل هراپز: 📕📕

وو هژور هب هلاک يپچ هلشپبز يپ هب هبژ امز او لموکلش هز هب (ملس.

ثيدح (ىَقيِّرلا ُعَلْبَيِمِئاَّصلا باب - موصلا باتک) دواد يبا ننس :ذخام يرمول ۲۳۸۶

ثيدح ۷۴ باتک ۱۴ دواد يبا ننس :ذخام ميوډ

ثيدح ۲۳۸۰ باتک ۱۳ دواد يبا ننس سيياکذا :ذخام ميبرد

بيص مامأ د سوا يپچ مرک ناریح يپ يکپ کهه او رک گج رافشا امز مه روز ثيدح هغد ثيدحلا خيش د

؟ثيدحلا خيش د هک او ونمو

تلاع هپ خپه او ونوناذا رت راهس د ئغز ار بوخ وخ همتبنوا تپ هپ لاد خه رهه ،هرک مربتر وشريو هپ يپم هپش هلوت

م وش هن هوپ يپ .

ودپدای هتار تایز ربد مه روک او هو يرفاسم يپ هب هجو يیاپش .

http://www.mohammadsediq.com

هلبېچ همیود غیلبت د قیدص دمحم د ٤٣

ماښام ېمسړاپش غیلبت د

هوي وخ هت هقیدص لې و هتار خېش هتسورو نايبد هلا يتخو، يږیک هبن هز لاهسا ېچ ي
وشو ېخ رو وخ اد خېش د

شي هبن هسررو ېم لاهسا اد ېدنوګ يو هسررد هک هړکار ۍلوګ نیهوټیم ای لیجلاف.

هلوک هترو هنتبښ راپس کاروخ د وتاش د وز وو ی وش لاهسا نافرع هلاک ېچ لاک رېت وخ
اتبېي ص خېش لې و ام

ړک نايبد هترو مه ثيدح کرابم هغد بد ايبد وا :

عَنْ أَبِي 📖📖 سَعِيدٍ، قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ إِنَّ أَخِي اسْتَطْلَقَ بَطْنُهُ. فَقَالَ «اسْقِهِ عَسَلاً». فَسَقَاهُ. فَقَالَ إِنِّي سَقَيْتُهُ فَلَمْ يَزِدْهُ إِلاَّ اسْتِطْلاَقًا. فَقَالَ «صَدَقَ اللَّهُ وَكَذَبَ بَطْنُ أَخِيكَ». تَابَعَهُ النَّضْرُ عَنْ شُعْبَةَ.

ژباړه 📘📘: له حضرت ابي سعيد څخه روايت دي چې يو شخص رسول الله ﷺ ته راغئ او ويل يې «زما ورور اسهال دی» رسول الله وفرمايل «شات (عسل) ورکړه چې ويې څښي.» زموږ شخص بېرته پيغمبر ﷺ ته راغئ او ويل يې په ورور مې شات و څښل مګر د هغه حالت يې لا پسې خراب کړ. رسول الله ﷺ وفرمايل الله پاک رښتيا ويلي او ستا د ورور خېټې دروغ ويلي.

ماخذ: صحيح البخاري (کتاب الطب- باب دَوَاءِ الْمَبْطُونِ) ۵۷۱۶ اومري حديث

[redacted]

[redacted]


Flagyl 500 mg
metronidazol
10 Vaginalovula / Ovules
sanofi aventis
Flagyl 500 mg

ثيدح ٧۶ باتك يراخبلاا حيحص :نذخام ميود ٣٣

ثيدح ٧١ كوت ٧ يراخبلاا حيحص سيپلاگنا :نذخام مێي رد ۶١۴

؟ي وك ەز راك اد ێلو ەتوز هد ەخێ ەش ەديقع وخ اتس لێ و ام

ەل ەتماخ ەرخا ڕومز ێد كاپ يادخ سڕ يو ێتاپار ێك رود يننز ەپ ەكلاو ێديقع ىناوخێ ەغه ەقيدص لێو

يوك ەسر نا�ا.

ونئ شمه رمي ساتﻩ هخخ لاهسا هل ﻩرکم یادخ يربپ چ هک هکځ هم ﻩوبپکاطخ رو ریخ ببي ص خښپ لپ و ام

هخخ ىغوراز هل لاهسا د کوخ ېچ وو لیيو لاک رپټ هتار ېس اټ وا شي ببيصن هپ وم هب ي روح وا تداهش

وو يرک نایب هځنپ هتار مه بد ماسقا تداهش د وا يد ديهش هغه شي رم:

نوُعْطَمْلا :ٌة َسْمَخ ُءاَدَهُّشلا» :َلاَق َم َّلَسَو ِهْيَلَع ُهللا َّلى َص ِهللا َلوُسَر َّنأ ،َةَرْيَرُه□□ بيَأ ْنَع 📖📖

َّلَجَو َّزَع ِهللا ِليِبَس ِفي ُديِهَّشلاَو ،ِمْدَهْلا ُبِحا َصَو ،ُقِرَغْلاَو ،ُنوُطْبَمْلاَو »

لپ امرفو مﻠسو هيلع هللا ىﻠص هللا لوسر ېچ يد ټياور هخخ هريره وبا تضرح هل : ﻩر ابژ: 📘📘

لاهسا د ېچ کوخ ،شي ر م ېجو هل (ىغوراز ابو) نوعاط ېچ کوخ : يد هلوډ ۵ هځنپ تداهش

وا شي ېدنلا وروا‌خ د ېچ کوخ ،شي رم ې جو هل ودبپقرغ د ېچ کوخ ،شي رم ېجو هل (ارلوک

شي ديهش ېک ﻩرګج هپ ېک هرلا هپ هللا ېچ کوخ وا شي رم.

ناذلأا في يراخبلا هاور :نذخام يرمولا (۶۵۴)

ةراملإا في مﻠسم :نذخام ميود (۳۵۳۸)

زئانجلا في يذمترلا :نذخام ميبرد (۹۸۳)

ةلاصلا ءادنلا في كلامو ،(۷۹۵۴) دمحأ :نذخام مرولخ (۲۶۹)

وو يرک نایب هلوډ هوا ماسقا تداهش د ېک فيشر ثيدح لپ هغد هپ بد ايبد :

ْلتَقْلا ىَوِس ٌةَعْبَس ُءاَدَهُّشلا» :لاق َم َّلَسَو ِهْيَلَع ُه َّللا َّلى َص ِه َّللا َلوُسَر َّنأ ٍكيِتَع ِنْب□ ٍرِباَج نعو 📖📖

نوُطْبَمْلاَو ٌديِهَش ِبْنَجْلا ِتاَذ ُبِحا َصَو ٌديِهَش ُقِرَغْلاَو ٌديِهَش ُنوُعْطَمْلا :ِه َّللا ِليِبَس ِفي□

ديِهَش ٍعْمُجِب ُتوُمَت ُةَأْرَمْلاَو ٌديِهَش ِمْدَهْلا َتْحَت ُتوُمَي � يِذ َّلاَو ٌديِهَش ُقِر□» ٌديِهَش َحْلاَو

مﻠسو هيلع هللا ىﻠص هللا لوسر ېچ ى د ټياور هخخ كيتع نب ربا‌ج تضرح هل : ﻩر ابژ 📘📘

وفرمايل : شهادت په اوه ۷ ډوله دي : خوک چې طاعون (وبا زاروغی) له وجې مړ شي، خوک چې

د غرقېدو له وجې مړ شي، خوک چې د خپل مال او زاموس په دفاع کې مړ شي، خوک چې د

http://www.mohammadsediq.com

هلپچ همیود غیلبت د قیدص دمحم د ٤٥

د پچ کوخ ،شي ړ م پجو هل ودپخ وس د پک روا پچ کوخ ، شي ړ م پجو هل (ارلوک) لاهسا

شي ەړم لاهم رپ تدلاو د پچ هخئبښ هموک وا شي ړ م وا شي (شي ي دنلا �معت). ېدنلا ورواخ

لىء ءاكبلا نع يهنلا باب زئانجلا في كلامو ،دواد بيأ حيحص في �ابلألا هححصو ،(٢٧٠۴) زئانجلا في دواد وبأ هاور :هنو ذخام

تيلما (۴۹۳)

؟يوسر کوخ هت تما هب فيشر ثيداحا اد ونم شه ديهش هز ېربېچ هک !هقيدص لپو

هوپ ون ودپک هښ هن هليسو هپ وتاش د مس هسر زيوجت هل فيشر ثيدح د هکل مه لاهسا ېساتس ېربېچ هک

ئروخو يږکتلاح هږ ی روبجم د لمرد يوش ړوج سلا هږ وراپوک د ايږ يوش ږ.
بارخ وم يديقع يچ ئش

٤٦ هلبچ هميود غيلبت د http://www.facebook.com/mohammad.sediq.af
قيدص دمحم د

خ رو همسا هوا غيلبت د

ناځ هاږيډ صخش یرېرنبيپس ويږچ وروګ هتسورو هتعاس وخ او ولتوو رهډ نافرع

ولتسوار ەت تاموج ەسر.

؟ ید کوخ اد ەنافرع لړو ام

يړک ەسلارت تامولام هړا ەپ ملاسا د يچ يړاوغ ،یوش ن�لسم یوز وا ید اچاچ.
لاپوګ اد لړو نافرع

ەل خېش وز يړکرو تامولام روز هړا ەپ وماکحا د ملاسا د يچ ولتسورو ەت اوخ ثيدحاا
خېش د اچاچ لاپوګ ام

؟ەنګ وا يپ یوش تنس ەت ایا يچ هرکو ەنتښوپ ەز اچاچ لاپوګ

؟يو یش ەخ ەغه لړو وا وش ەز ەوپ ەبرخ ەپ خېش د اچاچ لاپوګ

ړک ەوپ بلطم ەپ ېتنس د اچاچ لاپوګ يپ م ايب.

يياش وز ېرک تنس يپ يپ يک رمع بد ەپ يړېچ ەک وا ید يرس یريړنيپس اد هروکو ەت يادخ
لړو يپ م ەت خېش

ېرک يروت هرز يپ ەب ەخخ ند ەل وا ېرک ەرتدب يپ ەب دب ەل وا سيځنو کزګ اي کړچ يپ.
دوجو

ديابي و مه ړوز ەرموخ ره ەغه ەک وز يځار ەت نيد کرابم ملاسا د يچ کوخ وي !
ەقيدص ەز لړو خېش

ړک نايب ەتار فيشر ثيدح کرابم ەغد يپ ايب وا يرک تنس ناځ يرمول:

http://www.mohammadsediq.com

٤٧ د محمد صدیق د تبلیغ دویمه چېله

📖📖 حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ الأُوَيْسِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ بِلاَلٍ عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ

شِهَابٍ قَالَ: «وَكَانَ الرَّجُلُ إِذَا أَسْلَمَ أُمِرَ بِالاِخْتِتَانِ وَإِنْ كَانَ كَبِيرًا»

ژباړه: 📕📕 له ابن شعیب رض خخه روایت دي چې کله به یو شخص مسلمان شو نو هغه ته به

يې امر وکړ چې خپل ځان سنت (ختنه) کړي ولو که هغه زوړ هم وو.

ثيدح باتک ۱ (�ابلالأا) ِنٰاَتِخْلاا باتک بيِرع : ذخام يړمول ۱۲۵۲

ثيدح باتک ۵۳ (�ابلالأا) ِنٰاَتِخْلاا باتک سيِيلګنا : ذخام مېود ۱۲۵۲

هشېت هپ هلپخ هپ ناځ وو ىريړنيپس ولاک ۸۰ د ېچ هلاا لیلخ مېهاربا تضرح ېچ ېيد ربخ هت لېو ېيد ايډ هسررت رتټکاډ وا يياډ رھ راک اد وخ سوا وا يد هن ړوز هځخ هلاا لیلخ ېدناب تنس رک وا اد وخ رت مېهاربا

رک ناىډ هت ږوم ثيدح کرابم هغد ېيد ايډ ،هتشډ شياجنګ لیلد د ېک ډد هپ وډ شي ىلاوک:

ةَنَس َ�ِناَ ثم َدْعَب ُمِيهاَرْبِإ َتَنَتْخا » َلاَق ملسو هيلع هلاا لىصِهّٰللا َلوُسَر ّنَأ ،ةَرْيَرُه□ □ 📖📖 ِبيَأ ْنَع

مْوُدَقْلاِب َتَنَتْخاَو□ »

ملس و يهلع هلاا ىلاص) هلاا لوسر ېچ ى د تياور هخځ ضر ةريرھ وبا تضرح هل) 📕📕 :هړابژ

ونولاک ۸۰ هل ېيد رمع ېچ رک (هنتخ) تنس لاهم هغه ناځ لپخ ع مېهاربا تضرح ېچ لېيامرف

رک تنس هليسو هپ (ځښرت) ېشېت د ېيد ناځ لپخ وا وو ىتښوا.

ثيدح نائتسلاا باتک يراخبلا حيحص :ذخام يړمول ۶۲۹۸

ثيدح ۷۰ باتک ۷۹ يراخبلا حيحص :ذخام مېود

ثيدح ۳۱۳ باتک ۷۴ کوټ ۸ سيِيلګنا يراخبلا حيحص :ذخام مېړرد

مځار هترېډ ايډ وا موک هروشم هسر ېنمرېم ېلپخ هل ېک روک هپ هز لېو ېړکو ىبرخ خېش د ېچ اچاچ لاپوګ

شيار مس هسر ېدعو ېړک ېلپخ هل هترېډ ېچ يړکو ډد ياډخ ،توو هتاموج هل ېسپ. ېسادمه يړس وا

؟رک تنس اچ وا وو ىوش تنس تخو هځ کرابم هلاا لوسر ږومز ىبيص خېش لېو نافرع هتسورو هغه هل

لیئابرج هغه ېچ لىغار ېک ونيځ هپ وا وو اديپ ىوش تنس هغه ېچ لىغار ېک وتاياور ونيځ هپ لېو خېش

وو يړک تنس �ما.

مړکرد تامولام ۆيقد ېيد هړا هپ ېچ مو هن دوجوم تخو هغه هز هكځ ملعا هلااو لېو.

٤٨ هلېچ هميود غيلبت د http://www.facebook.com/mohammad.sediq.af
قيدص دمحم د

ځ رو همسا هتا غيلبت د

يخ و هنوک ترس هل مه هبېش هوي ېم اروماکاز وا يد بارخ تټيبټ تخس رډېر ېپ ېم يسيهار هنورپ هل هتش يادخ ،مړ لاو هت رازاب هراپلا وبېش وخ وي د ونز موش ګ نت رډېر ېک تاموج هپ راهسې ،لړزو ېسپرو نورپ ېم تايز رډېر وا

ئغار هخم هپ اچاچ لاپوګ ېک رازاب هپ هتاه.

؟وشڼ مولام مه کرد ايډ وخ اتس وا مځار هترېډ ېچ لېو نورپ وخ اتا اچاچ لېو ام

لېو هغه وا ېرکو يبرخ ثيدحالا خېش د ېم هت ېنمرېه ېلپخ ونز مرلاو هت روک هلاک ېچ هز بيص قيدص لېو

؟يوتنس مه هډ ام ونز مش هن�لسم مه هز يرېچ هک ونز هښ

ثيدحالا خېش هل مه ايډ هډ هز وخ يرک تنس کوخ ېډ ېځښ ېچ ليدېروا يد هن هلکخېه وخ ام هلاالو لېو ام

مړکو هنتښوپ دروم ېډ هپ هخځ .

هړکو هخځ خېش هل ېم هنتښوپ لاپوګ اچاچ د ونز موش نوتس هت تاموج هترېډ هلاک ېچ.

ېک ونوداوېه بيرع هپ مه سوا وا يدېک تنس مه ېځښ هډ ېک تخو هپ هلاا لوسر د ! هقيدص لېو خېش سوا راک اد يود هکځ ونز يوش بارخ رل ديلقع ولاوداوېه د ېساتس وا ېومز وخ يريېک هسر رت يتنس وځښ د

http://www.mohammadsediq.com

هلېچ همیود غیلبت د قیدص دمحم د ٤٩

ایبِ او یلوتنس هنوناخ مه وځښ يچ ی و اد هب هروغ نکلا یښپا يرپ رو هت وو هنیراز
يې راک اد یزاوي او يوک هز

ړک نایبِ هتار ثیدح کرابم هغد يې:

هیلع هللا ىلص ُّيِبَّنلا اَهَل َلاَقَف ِةَنيِدَمْلاِب ُنِتْخَت ْتَناَك ًةَأَرْما َّنَأ ،ِةَّيِرا َصْنَلأا َةَّيِطَع ِّمُأ ْنَع

📖📖

لْعَبْاا لَىإِ ُّبَحَأَو ِةَأْرَمْلِا ىَظْحَأ َكِلَذ ّنِإَف ِكيِهْنُتَ لا »ملسو□ «

هلوکې يې هب (هنتخ) يتنس ېچ هو هځښ هويې ک هنيدم هپ ېچ يوک تياور هيطع ما.
هرابژ: 📕📕

هراپل وځښ د اد ېچ هکځ (هوک ېرپ) هوڅوغ هم ېي خېب هپ رېډ ،لیامرفو هتې غه
ص هللا لوسر

يد (دنيا شوخ) ىتښوغ هړز مه روز هراپل وو هنيراز د وا يد هترهب.

ثيدح (ِنَاَتِخْلاا ِفي َءاَجَ اَم بابِ -بدلأا باتک) دواد يبا نٰنس :ذخام يرمول ۵۲۷۱

ثيدح ۴۹۹ باتک ۴۳ دواد يبا نٰنس :ذخام ميود

ثيدح ۵۲۵۱ باتک ۴۱ دواد يبا نٰنس سيیلګنا :ذخام میرد

يدمه هپ سب يو ړک دروم بد هپ ېم هخخ خېش هل ېچ هو هز هسرار هلصوح ونتښوپ
ورېب د ځېه نز ورګلم

ئړکو افتکا هراپل نز د ثيدح کرابم.

۵۰ هلپخ همیود غيلبت د http://www.facebook.com/mohammad.sediq.af
قیدص دمحم د

[redacted]

خ رو همسلوز غیلبت د

خپش د هز ،وو ړلاو هځناله هپ يزاوي يپک رګنا هپ تاموج د وا هو يوش هرېت همج هخڅ نافرع هل رګیدزام نورپ

ولوک وم رابنډ وا مو ټساز هسر مامآ هل تاموج د وا ثيدحلا.

هخڅ هځناله هل نافرع يپچ هلاک ،ولوک هترو يپي هب ټسراخ يياش ولورګ ځنم وشپ ولپخ د يپک هځناله هپ نافرع

؟وشنو ځنولم اتس هکځ هړکو سدوا هسر هل هشرو لپوو هترو مامآ تاموج د ونو وش صلاخ

؟يوک يدنابډ ار سدوا هترېډ هجو هڅ هپ بيص انلاوم يلو لپوو هترو ايتذاريح هپ نافرع

هخڅ راک ډي هل رېوم كرابم هللا لوسر وا ولهوو تروع هلپخ هپ سلا ىبش لپخ اتيپچ هکځ لپوو هترو مامآ

ړک نايډ هترو فيشر ثيدح هغد كرابم هللا لوسر د يپي ايډ وا وي يرک عنم:

📖📖 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ الْمَكِّيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى أَنْ يَمَسَّ الرَّجُلُ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ .

http://www.mohammadsediq.com

ەلبڕچ ەمیود غیلبت د قیدص دمحم د ٥١

لیسانت ەپ (ملاس و ەیلع ەللا ىلص) ەللا لوسر ێچ تیاور ەمخ هداتق بیا نب ەللادبع ژرابە: ەل 📕 📕

یرک عنم (لوک سلم) لهو سلا یێش د ێلاآ.

ثیدح (ِ�هَيْلِإِب ءاَجْنِتْسِلاا ِةَهاَرَك ِفي َءاَج اَم باب -ص ەللا لوسر نع ةراهطلا باتك) يذمرت عماج :نذخام ١٥ یرمول

ثیدح ١٥ باتك ١ يذمرت عماج :نذخام مێود

ثیدح (ِ�هَيْلِإِب ءاَجِنْتِسِلاا ْنَع ىِهَّنلا باب - ةراهطلا باتك) ملسم حیحص :نذخام مێیرد ٢٦٧

ولاتونز ەت تاموج بیص ماما ایێ ەتسورو وا ڕک نایێ ەترو مه فیشر ثیدح ەغد کرابم : ەللا لوسر د ێی ایێ

ى َّتَح ِّل َصُي َلاَف ُهَرَكَذ َّسَم ْنَم » َلاَق ملاسو هیلع ەللا لىص َّيِبَّنلا َّنَأ ،َناَوْف َص ِتْنِب َةَ عَنْ بُرْس 📖 📖

أ َّضَوَتَي »

لیامرف (ملاس و ەیلع ەللا ىلص) ەللا لوسر ێچ ید تیاور ەمخ ناوفص تنب ەسرب ەل ژرابە: 📕 📕

ەز ێی سدوا ێچ یرک ەنو ئنوله ێغه رت دیاب وز ولاهوو سلا ەلآ لیسانت ەلپخ ەپ ێچ اچ رە

يړک يو.

ثيدح (ِرَكَّذلا ِّسَم ْنِم ِءوُضُوْلا بابَ -ص هللا لوسر نع ةراهطلا باتک) يذمرت عماج ۸۲ نذخام يرمول:

ثيدح ۸۲ باتک ۱ يذمرت عماج :نذخام میود

ثيدح (ِرَكَّذلا ِّسَم ْنِم ِءوُضُوْلا باب- همیتلاو لسغلا باتک) يیاسن ننس :نذخام میږرد ۲۶۷

مه هتام هنک موچاو هسررو هلوخ يپ چ لتښوغ هن ام وا يد يطارفا ړيډ مامﺍ بومز اد لیوو هترو ثيدحلا خيش

ړک نایب ثيدح کرابم هغد هت نافرع يپ ايب وا يد مولام فيرش ثيدح درومه ډيپ:

ُّسَ َ� ُلُجَّرلاَ َلاَقْوَأ ِيرَكَذ ُت ْسَسَم :ٌلُجَر َلاَق » َلاَق –هنع هللا ضیر - ٍّ لِيَع ِنْب ْنَعَو ِقْلَط 📖📖

لَكْنِم ٌةَعْضَب َوُه اَ ّ�ِإ ,َلا »ملسو هيلع هللا ىلص - ُّيِبَّنلاَ َلاَقَف ؟ٍءوُضُو ِهْيَلَعَأ » ِةَلا ّ صلاَ ِفي ُهَرَكَذ

سلا هلآ لیسانت هلپخ هپ ام لیوو صخش ويپ چ يد تياور هخخ لیع نب قلط هل 📕📕 :هړابڅ

؟يړک هزات سدوا ايب ولهو سلا هلآ لیسانت هپ يپک تخو هپ هځنالم د دياب صخش وي ايا ون ولهوو

يد يرغ وي ندب د اتس هغه يپ چ هکځ !هن لیامرفو (ملس و هيلع هللا ىلص هللا. لوسر

ثيدح ۷۲ (ءوضولا ضقاون باب - ةراهطلا باتک) مارلما غولب : نذخام :يرمول

ثيدح ۸۲ باتک ۱ مارلما غولب : نذخام میود

ثيدح ۷۸ باتک ۱ مارلما غولب سيیلګنا :نذخام میږرد

دراوم ۲۰۷) نابح نباو ، (۴۳) دمحأو ، (۴۸۳) هجام نباو ، (۸۵) يذمترلاو ، (۱۰۱) ئیاسنلاو ، (۱۸۳ و ۱۸۲)) دواد وبأ هاور :نذخام مرولڅ

۵۲ هلېچ هميود غيلبتز د http://www.facebook.com/mohammad.sediq.af
قيدص دمحم د

هخرب هوي دوجو د اتس تروغ هكځ هتشز تجاح هت ولوك سدوا هترېب او هتشز هبرخ
ځېه لېو يې هت نافرع

هد.

يچ ووش نا�ح كپ كه هز وا نافرع يک فلاتخا هپ و ثيداحا د ځنمرت ماما د تاموج د وا ثيدحالا خيش د

؟ونمو هوي موک د سوا

وو يتاپ مک تخو هت هځنالم ماشام د يچ هکځ مرلا و هراپلا ولوک هزات سدوا د يرت روز. هز سړ

http://www.mohammadsediq.com

ځ رو هماش غيلبت د

مه ماما تاموج د هلوک وم هتشاز ېچ راهس نز ،يو ماپ هت هخ رھ مه ماما د تاموج د ېومز اد وخ ويد هپ ملاسا د ىوز ىوز ېچ وش ماپ هت صخش ويد ېک ونسک وتساز هپ هغه ېومز هسر ويد ىاځ تساز وو،

> ىلورا هت دمحا لیکش موز لپخ ېپد سوا وخ وو يماوس جونم اوخپ ېپد موز او ىوش.
> فشرم نيد کرابم

> يد راک �عل ناطيش د وخ اد لپو ؟ېروخ سلا بچ هپ ىدوډ ېلو هت هلیکش لیو هترو.
> ماما

تسول او کيلا ،کاروخ سلا ېدمه هپ او مېد ىسلا بچ اديپ ه روم هل هز ېچ هکځ اد بيص انلاوم لپو هغه

يوکار دنوخ ىدوډ سلا يښ هپ مه هز او ىلړوخ مش هز همس ىدوډ سلا يښ هپ او . موک مه

ېک سلا يښ هپ رکذ لپخ ورم ورھ مه ېک تخو هپ تيام سدوا د ېک بانشتز هپ هب هت وز هښ لپو ماما

؟ېسيز

مروخ ىدوډ سلا بچ هپ ېچ هکځ هبرخ هراد مولام لپو لیکش .

٥٤ هلبڅ هميود غيلبت د http://www.facebook.com/mohammad.sediq.af

قيدص دمحم د

[redacted]

[redacted]



يښ د ولآ لميسانت ولپخ هپ يپک بانشت هپ کرابم هللا لوسر ناز�لسم ربوم يپچ يپي برخ هت لپو هترو ماما

؟وي يرک عنم هخخ ولهو سلا

رک نايب هترو ثيدح کرابم هغد يپ ايږ:

لَخَد اَذِإ »ملسو هيلع هللا ىلص هَّللا ُلوُسَر َلاَق َلاَق ،هِيِبَأ ْنَع ،َةَداَتَق ِبيَأ ِنْب ِهَّللا ِدْبَع□

📖📖 عَنْ

▯أحَدُكُمُ الْخَلاَءَ فَلاَ �َسَّ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ ».

(ابي قتاده له خپل پلار خخه روایت کوي چې رسول الله (صلی الله علیه و سلم
ژباړه: 📕📕

چې په تاسې کې خوک تشناب ته داخل شي نو خپل ښی لاس باید په خپله تناسلي
فرمایلي کله

آله ونه وهي (یا لمس یې نه کړي).

۲۶۷ لومړی ماخذ: صحیح مسلم (کتاب الطهارة - باب النَّهْىِ عَنْ الاِسْتِنْجَاءِ بِالْيَمِ�ِ) حد یث

دویم ماخذ: صحیح مسلم ۲ کتاب ۸۱ حدیث

دریم ماخذ: انګلیسي صحیح مسلم ۲ کتاب ۵۱۲ حدیث

الله مبارک د متیازو پر مهال د خپل ذکر په ښي لاس کې له نیول څخه هم منع کړي
بیا یې ولې موږ رسول

وي: ځکه چې دا هم د شیطان کار دی او بیا یې دغه مبارک حدیث شریف ورته بیان کړ

▯بْنُ دُرُسْتَ، قَالَ أَنْبَأَنَا أَبُو إِسْ�َعِيلَ -وَهُوَ الْقَنَّادُ- قَالَ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي
أَخْبَرَنَا يَحْيَى 📖📖

▯اللَّهِ بْنَ أَبِي قَتَادَةَ، حَدَّثَهُ عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ « إِذَا بَالَ
كَثِ�ٍ، أَنَّ عَبْدَ

» ▯أَحَدُكُمْ فَلاَ يَأْخُذْ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ، وَإِذَا أَتَى الْخَلاَءَ فَلاَ يَتَمَسَّحْ بِيَمِينِهِ

(ابي قتاده له خپل پلار خخه روایت کوي چې رسول الله (صلی الله علیه و سلم
ژباړه: 📕📕

.چې تاسې متیازې (بولې) کوئ نو خپله تناسلي آله په خپل ښي لاس کې مه نیسئ
فرمایلي کله

.استنجا کوئ (یا غټ حاجت رفع کوئ) نو په ښي لاس خان مه پاکوئ
او چې کله

(▯لومړی: ماخذ : صحیح البخاري (کتاب الأشربة- باب النَّهْىِ عَنِ التَّنَفُّسِ، فِي الإِنَاءِ

دویم ماخذ: صحیح سنن نسایي (کتاب الطهارة) ۱ ټوک ۱ کتاب ۲۴ حدیث

دریم ماخذ: صحیح البخاري ۷۴ کتاب ۵۶ حدیث

.بیان رسه شیخ الحدیث هم د تائید سر وخوځولو خو زور یې په اړه څه ونه ویل

د دې مبارکو احادیث په

عرفان ولې مولانا صیب ایا شیطان هم ډوډی خوري او زموږ په خېر میتازې کوي؟

http://www.mohammadsediq.com

هلپچ همیود غیلبت د قیدص دمحم د ۵۵

؟مش هب ښوخ وز ړکار هت ړوم تاومولام ړل ېي هک يوک هنوکاروخ لوډ موک ىوغه ړل

هخ يچ ىلدیل هخ ناطیش ام لېو ماما ،یریبښوخ هز څېه يم ېنتښوپ هیاخ يې ړد اتس وخ ويډ لېو ماما

؟یروخ

؟هرا هپ هغه د يوش ړخ هموک هل وز لېو نافرع

وا ولتوو يسپ يسالدهم نافرع ،شي همتخ هروز يم هلصوح يچ ېد هل يکخم هتاموج هل هځو ړهډ لېو ماما

ړک عوشر يم ړکف وا ړکذ وا متسانبښک يک جنوک هوید هپ مرلا هز.

۵۶ هلپچ همیود غیلبت د http://www.facebook.com/mohammad.sediq.af قیدص دمحم د

خ رو همتشيو وي غيلبت د

د وا وړکو تدايع وناغوراز د وخ رت و ړلاو هت نوتغور يتموکح رانم راهچ د یاځ رېږ تشګ
د ړوم رګيدزام نورپ

وړک ی‌اځ رېږ تنس ص مېرک يبڼ .

فيلكت هړ اروخ �کسم اد يچ هکا ل‌ېو هت خېش ام ،ل‌اتار هنودايرف وا يغيچ اروخ ناوځ
موي د يک تک هړ همتاه

وړکو هترو مه اعود يړ هب ګنځ رت وا وړکو يې هنتښوړ يچ هځار يد يک.

وخ رک فيړعم هتار ليع برکا يې موز ل‌پخ وز رکو هسررو وم فرعت وا ولغرو هت اوخ ناوځ
بد د هلاک يچ ړوم

يياو هتار ييابهړ وتوچ هزاز هلا کلاخ يې ل‌يو .

وا هد هيضق هخ اد يچ هرکو يرت هنتښوړ ړوم ايډ ،وو ی‌لرا روس ونيو هړ همتکښ هماز هلا
يرس وز ل‌تک يمو يچ

؟ی‌لرا ونيو هړ ندب ميز بد يلو

هلا ناطيش وا هدبريت ی‌لجز هودنه موي يک هخوک هړ ړومز ل‌ېو موتپ هخ هسيک اد سوا�
هب يساتر هلا ل‌ېو برکا

هتسيخاو وچه موي روز هړ يم هخځ ی‌لجز هغه هلا وا ه رکو هبلغ ام رېږ .

http://www.mohammadsediq.com

[redacted]

[redacted]

۵۷ د محمد صدیق د تبلیغ دویمه چېله

شوم چې هغه د يوه بدماش هندو خور وه او هغه را پسې راغئ او زما تناسلي آله يې

برخ ايبِ هتسورو لبۆ

هرک يِرپ هخخ ار.

هنامز هپ ص هللا لوسر د اتح يشپپ لوب اد يپکاب يپ هز انشتسا هت هناوخ لبۆ ثيدحاا خبِش يپک تخو بِد هپ

رک نايبِ هترو فيشر ثيدح کرابم هغد يپ ايبِ وا هو ي وش مه هسر بيِاحص هويِ هل يپک:

□ُنْب ِرّجْمَلا ىِ ِسّا مَرْقَنُدِيٌّ ، حَدّثَنَا النّرْضُ بْنُ شُمَيْلٍ ، حَدّثَنَا أَبُو حَمْزَةَ الصّ ُ�يْفِ ُ 📖📖ءاَجَر اَنَثَدَح

أَخِرا َص مِلسو هيلع هللا ىلص ِّيبَّنلا ىلِإ ٌلُجَر َءاَج َلاَق ،ِهِّدَج ْنَع ،ِهيِبَأ ْنَع ،ٍبْيَعُش ُنْب ِرُ وُرْمَع يِنَثّدَح

َبّجَفُهَل ًةَيِراَج ُلّبَقُأ ِ�آَر يِدّيَس َلاَق « َكَل اَم » ملسو هيلع هللا ىلص ِهّللا ُلوُسَر ُهَل َلاَقَف

□. َلاَقَف ّيِبَّنلا ىلص هللا هيلع ملسو « َىلَع ِلُجّرلاِب » َفطلَبَ مَلَف يِّدْقِي ْرَعَلِيَه . َلاَقَف يِ�ِكاَذَم

□ىلص هللا هيلع ملسو« اذِهْبَ فَأَنْتَ حُرٌّ » . َلاَق َعلى َمنْ نَزْ َصِرتْي اَي َلوُسَر ّهللاِ َلاَق ِهّللا ُلوُسَر

□أَرَأيْتَ إِنِ اسْتَرقّنِي مَوَالِى َفاَقَل َلوُسَر ِهّللا ىلص هيلع ملسو« َىلَع ّلُك ٍمؤْمِنٍ أَو ُلوُقَي

ِمِلْسُم□ ».

بن شعيب هل هخپل رلاپ هخخ تياور کوي چپ يپ هکيِز يپ ويل : لوسر هللا ىلص هللا
📘 📘 ورمع :هرابژ

تە ويِ سرپی هپ چيغو وا فريداو رغاء ی لوسر هللا ىلص هيلع ملسو هترو فمرمايل:
هيلع ملسو

(خه مبرخه دھ؟ هغو ويِل : زما خپشت (د غلام مالک) او ليدم چِپ د هغپ منيئه
خه ستونزه لري

ی لاص هللا لوسر . هرک يِرپ هخخ ار هلآ تناسیل زما هغه زو هرک (مچو) لبکن يپ م
بنيِخنه غلامه))

وسلم فرمايل: خه ما هغه شخص ته ورلوه، هغه شخص خپل مالک او لتوِلو مکر
هللا عليه

کر زو لوسر هللا فرمايل: ته زور آزاد .يپ هغه و ويِل: اي لوسر هللا (ص) زما ساتنه

ەذ يپ اديپ

ەيلع ەللاا ىلص ەللاا لوسر ؟موک ەب ەخ وذ يرک ملاغ ام ەترېب کلام امز ي ي رچ ەک ؟يوک کوخ ەب

ي و هراغ ەپ ن�لسم وا نموم ره د ەب ەنتاس اتس :ليامرفو ملسو.

ثيدح ۲۷۸۲ باتک ۲۱ (تايدلا باتک) ەجام نبا ننس بيرع :ذخام يرمول

ثيدح ۲۶۸۰ باتک ۲۱ کوت ۳ ەجام نبا ننس سيېلګنا :ذخام ميود

ثيدح (ُهْنِم ُدلَقُيَأ ِهِبَل َّتَم ْوَأ ُهَدْبَع َلَتَق ْنَم باب - تايدلا باتک) دواد بيا ننس :ذخام ميږرد ۴۵۱۹

ثيدح ۲۶ باتک ۴۱ داود بيا ننس :ذخام مرولڅ

ثيدح ۴۵۰۴ باتک ۴۰ دواد بيا ننس :ذخام مځنږ

ىلاوک ەت ەتسرم ەپ ټبابط وا سنياس د هد ەذ ەزنوتس ەيول ەرمود اد يپک رود يېنسوا ەپ ريخ ليو ەترو نافرع

ېوګلو ەت ناځ مه ەلآ لېسانټ ريخ ەپ وګروتښپ د ەکلا ەخخ ونارنوډ ەل يپچ يپش .

۵۸ ەلپچ ەميود غﻴلبتژ د http://www.facebook.com/mohammad.sediq.af

د دمحم قيدص

شي مبيصن هپ دب هب هلآ ليسانت هيول مه اي هک وا ۍنچوک ېچ يرل هړا ېروپ تمسق هپ
اتس ايب ون اد لېو

يو هښ هترد هب هخخ تشز هل وز ه وش هخرب هپ مه دب هلآ ليسانت ۍنچوک ېرېچ هک وخ .

يړک مبيصن هپ اتس هلآ ليسانت هټغ دب رت يک اينود هغه هپ يک لدب هپ مالظ هغد د هب .
کاپ هلاا لېو ېي ايب

رهب وز ىلاوګنيټ وشن ناخ ې ي روز وا هلغ رو ادنخ هتخس هت ثيدحاا خپش وبرخ دب هپ
يوز لماظ د نافرع د

ولتوو .

http://www.mohammadsediq.com

[redacted]

ەلپېچ ەمیود غیلبت د قیدص ەمحم د ۵۹

خ رو ەمتشیو هود غیلبت د

سوا مې بونج هز ببیص قیدص يیاو ەتام وا دېخاپ ار ەبوخ ەل مد وي نافرع يچ هو ەپش ەمیز يپش د نورپ

؟مئنیم ەگنخ ناځ وبوا ورس بد ەپ ەب س وا وز مرکو ېرپ لسغ يچ ەتشز مه ەبوا
يمرګ ەتلد وا مرکو ەخ

يچ هرک ښيو ار ببیص ماما تاموج د اي ثیدحالا خېش يد ەغاه ەشرو وخ يیاو ەخ ەتام يشز راوخ لپو ام

يرکرد اوتف ەموک ەغه .

ەشرو ەت هد ەز ەبرخ ەیول ەموک اد ریخ لپو خېش وز هرک نایبد ەترو يپ ەیضق وا رک ښيو ار ثیدحالا خېش نافرع ار وشز ەت ەځنال راهس ايبد يچ ەکځ ەش ەدیو يسپ روز وا ەځنیمو بد ىګلاب لپخ يسپرو وا هرکو سدوا

ىدېرلاو .

؟ئ وک ەترو ەبرخ اد لسغ ەل ەترپ ەگنخ يساتو مې بونج هز يیاو وخ نافرع ببیص خېش لپو ام

ثيدح كرابم هغد ېي ايبډ او هو ېوش مه هسر ضر رمع تضرح هل هعقاو موي هترو هت ېدمه !هقيدص لېو

ړک نايبډ هتار:

٦٠ هلېچ همیود غیلبت د http://www.facebook.com/mohammad.sediq.af قیدص دمحم د

هل يجوز
النوم مباشرة
بعد الجماع
على جنابة

ه َّنَأ مlاسو هيلع هlالا لى صِه َّلlا ِلوُسَرِ بِا َّطَخْلا ُنْبِ ُرَمُع َرَكَذ َلاَق ُه َّنَأ ،َرَمُع ِنْبِ ِه َّلlا ِدْبَع□ ْنَع 📖📖

َّمُث َكَرَكَذ ْل ِسْغاَو ْأ َّضَوَت »مlاسو هيلع هlالا لى صِه َّلlا ُلوُسَر ُهَل َلاَقف ِلْيَّلlا َنِم ُةَبَانَجْلا ُهُبيِصُت

مَن□ »

ض ر باطخ ن بر مع تضرح ي ياو يد ت ياور هخث ض ر مع ن ب هلالدبع تضرح هل :هڕابژ 📕📕

هخ سوا يپنعي) موش (كاپاژ سيڕنج) بونج هز يچ لیوو لاهم رپ يپش د هت ص هلاا لوسر

ايبز وا هئنيمو (ركذ) هلآ لمي سانت هلپخ ،بڕكو سدوا دياب هت لیامرفو هترو ص هلاا لوسر (؟مڕكو

هش هديو.

ثيدح (ةراهطلا باتك) دواد يبا ننس :نذخام يرمول ٢٩٠ ثيدح (لسغلا باتك) يراخبلا حيحص :نذخام ٢٢١ مێود

ثيدح (ضيحلا باتك) ملسم حيحص :نذخام مێيرد ٣٠٦

تیاور هخث ض ر يپشياع تضرح �نمولما ما هل هڕا هيپ يپقيرط د ولوك لسغ د كرابم هلاا لوسر د يپي ايبز

ل ڕك هزات يڕپ يپي هنونا�ا ڕبومز وا ڕك نايبز هتار مه فيشر ثيدح كرابم ىوش :

ل َسَغَف َأَدَبِةَبَانَجْلا َنِم َل َسَتْغا اَذِإ َنَاك »مlاسو هيلع هlالا لى صِه َّلlا َلوُسَر َّنَأ ،َة َشِئاَع□

📖📖 نَْء

ةَلا ًّصلاِهِئو ُضُو َلْثِم َا ًّ ضَوَت ًّمُث ِءاَنِلإا ِفي ُهَدَي َلِخْدُي ْنَأ َلْبَق ِهْيَدَي□ »

هتسورو تبانج هل هلاك ي‌چ هب ص هللا لوسر ي‌چ يوك تياور ضر هشياع تضرح
📕📕 :هڕابژ

نگل هپ سلا ويل لپخ پچ پد هل پكخم لئنيمو هنوسلا هڕاود لپخ يڕمول هب هغه وز
ولوك لسغ

(هڕاپل هئناله د هكل ڕكو سدوا ناش هغه پي هب ايب وا يڕك هنند پك (تشت.

ثيدح (ضيحلا باتک) ملسم حيحص :ذخام يڕمول ٣١٦

ثيدح ٤٣ باتک ٣ ملسم حيحص :ذخام ميود

ثيدح ٦١٩ باتک ٣ سيپيلگنا ملسم حيحص :ذخام ميێرد

ولپخ هپ هترێب بوم هسر يبرخ پد هل ،يڕك تخس رپێ وكلاخ وخ يد ى‌ش هداس رپێ نێد اد
لپو ثيدحلا خپش يسپ دجهت هل هتس و رو ايب وا موش يتاپ نشيو هڕاپل هئناله د دجهت د
وبپش وخ وي رت لا هز وا ولاتونذ وترسب

موش هديو.

http://www.mohammadsediq.com

هلېپچ همېود غيلبت د قيدص دمحم د ٦١

ځ رو همتشيورد غيلبت د

ټنعا يا لېو ون لټکو هترو ېچ ټيدحاا خېش وا وو ليغار ناينلايس �رهب وخ وي
هتاموج ېکخم هتاس وخ

شي وناودوهي ېساټ رپ ېد.

؟ېياو ېرپې هنوتنعا هټ ېچ ليوسر رد ډب هخ وناروخ ېد بېيص خېش ېلو لېو ام

ويااو هنوتنعا يود رپ ټخو رھ دياب ړوم وا يد نادوهي ليئاسرا اد لېو .

يکنودېسوا داوېه موک د يپساټ لېو ام لتښوپو يړت يم ايبې ،لړکو هسررو يم شيم يړتس او ملغرو هز

؟ټساي

وي صرم د ړوم ل وې وناېنلايس .

يد نادوهي يصرم يکلاب يد هز وليئاسرا د اد يپي ىوش طلاغ هت ليو يم هت خېش.

يو يدنابرو بد ټتنعل او يد نادوهي مه ايب هرخلاب وخ يد يچ هخ رم لېو خېش.

يب وا هښ يبي يچ هد هز همزلا وخ هت وناز�لسم ړوم نکلا يد هديقع هرم هپ هک يود بېيص خېش هروګ لېو ام

وړکو يړت هکرک وا وياوو هنوتنعل يود ړپ هدب .

٦٢ هلپرچ هميود غيلبت د http://www.facebook.com/mohammad.sediq.af

قيدص دمحم د

ەسر ەغە ەل يپچ يوفصرم يپسيپ يپک کلام ەپ يپساتس ەتلد وا لیغار ەز�لیم ەت کلام اتس وخ یود لپو ام ەلپخپ يپشپ يپلپخ يپلو ەت وز يرپیک يرواپپ ەسررو وم داصتقا وا يرپیک ادیپ ەنوراک ەت وکلاخ داوپە د يپساتس

؟يپھو برت ەپ

يپي ايب وا لپو ەنوتنعا ونادوهي رپ تخو رھ ەب کرابم ەغە وا يد مھم تنس ەلاا لوسر د ەت پوم لپو خپش

رک نايب ەتار فيشر ثيدح کرابم ەغد:

عَفَرَف - َلاَق - ِنْكُّرلا َدْنِع اَسِلاَج ملسو هيلع هلاا لىص ِه َّلاا َلوُسَر ُتْيَأَر َلاَق ،ٍساَّبَع□ ِنْبا ِنَع 📖📖

أًثلا َ�ث» «َدوُهَيْلا ُه َّلاا َنَعَل» َلاَقَف َكِحَض َف ِء َ�َّسلا َلىِإ ُهَ َصرَب»

دوسلأا رجح رت) يپک جنوک ەپ (ص) لوسر ەلاا د يپچ يد تياور ەخخ ضر سابع نبا ەل ەرابژ : 📘📘

تنعل» لیوو يپي ايب وا لدنخ يپو وا يپرک يپتچوا ەت يرول ن�سا د يپي يپگترس وا وو تساذ (يپدنلا

ھرکو ەترک ۳ يپي ەبرخ اد «ونادوهي رپ.

ثيدح (ةراجلإا باتک) دواد يبا ننس :ذخام يرمول ۳۴۸۸

ثیدح ۳۴۸۱ باتک ۲۳ دواد یبا نِنس سیِیلگنا :ذخام میوډ

ثیدح ۷۳ باتک ۲۴ دواد یبا نِنس :ذخام میِیږد

هلغرو ادنخ وز ېدېرواو ېبرخ اد ثیدحلا خېش د ن افرع هلاک ېچ ېم ېک اوخ.

ېي ایډ او يوک یروزمک هرز ناسنا د ادنخ هکځ هم هدناخ هناسنا هلاهاج لېو وش هسوغ هپ هترو مد وي خېش

رک نایډ هترو فیشر ثیدح هغد کرابم هللا لوسر د هلکه ېد هپ:

ةَثرَكَ ّنِإَفَلِكِحَ ّضلاَ اوُثِرْكُتَلَا »ملسو هيلع هللا لىص ـِهَّللا ُلوُسَرَلَاقَلَاَق ،ةَرْيَرُه□ ِبيَأ ْنَع 📖📖

بْلَقْلا ُتيِ ُتمِلِكِحَ ّضلا□ »

ملس و يهلع هللا ىلص) هللا لوسر ېچ ی د تیاور هخخ ضر ةريره وبا تضرح هل) 📘 📘 :هړابژ

يوک یوارِه هرز ادنخ هرېډ ېچ هکځ ئدناخ هم تایز رېډ : ليیامرف.

ثیدح ۴۱۹۳ باتک ۳۷ کوټ ۵ (دهزلا باتک) هجام نبا نِنس : ذخام یرمول

ثیدح ۴۳۳۳ باتک ۳۷ هجام نبا نِنس بيِرع :ذخام میوډ

http://www.mohammadsediq.com

٦٣ د محمد صدیق د تبلیغ دویمه چېله

: ما وېل شېخ صیب ساین سپوهان خو وایي چې خندا

- د وینې فشار را ټیټوي
- اندېښنې را کموي
- د وجود د مقاومت قوه پیاوړې کوي
- د زړه د تنګوالي یا ډېپرېشن لپاره ګټه لري
- له خندا وروسته انسان ښه تنفس کولاى شي
- د زړه د رګونو لپاره ښه وي
- د عصبي فشار یا سټرېس هورمونونه آراموي
- د انسان دردونه راکموي

- یږیک مه لملا رمع هدږوا د اتح وا یږیفصرم مه یرولاک دوجو د هسر ادنخ هل.

؟وو رایښوه هخڅ کرابم هلاا لوسر هل ناهوپسنیاس اد ایا لېو ،ید برخ هڅ هپ
ناهوپسنیاس لهاج اد لېو

هز لېو ام!

ولوګلو ېپش پګ لپخ هسر ونایئلایس هل ږوم وا ولتونن هت تاموج ثیدحا خپش هتسورو.
ېبرخ ېد هل سب

٦٤ هلپڅ هموید غیلبت د http://www.facebook.com/mohammad.sediq.af
قیدص دمحم د

خ رو ەمتشیورولاخ غیلبت د

ېساتس هرا ەپ وکیلام وبرقم د نز مړاوغ لېو خېش وز لوش هزات وم ەنونا�ا ېچ
ەتسورو نایب ەل ماښام نورپ

مرک مولام ملء .

؟لوک ەسررت ەنوراک موک وکیلام وبرقم ېچ ېي لېو ەترو ړکرو ذغاک ەت نافرع ېي
يړمول

ەسررت ەنوراک ټغ ىوغه ېچ وو ېي لیکیلا وا هړکرو ەت ثيدحالا خېش ەنړاپ ەلپخ
ەتسورو ېبېش وخ نافرع

ىلکیلا وو ەز ېي لیصفت روز وخ لوک.

http://www.mohammadsediq.com

ەلپچ ەمیود غیلبتە د قیدص دمحم د ٦٥

ۍرېچ ەکل ېو ام ،یوش ربێت ېږ ەن درگاش امز ېچ ید ەښ ېد ەتمسق ەیچېب لېو ام ەدیلو ەڼاپ ناڧرع د ېچ ام

ولوکی ڵادې ەتر رد رفص ټغ ەناناج ويې م باوځ ېد ەپ ون یو درگاش امز ېک نوتنهوپ ەپ.

؟يوکلقن ەتی اځ لب ەخځ یاځ وی ەل ن�سآ ېچ ید ی ش ەځ ەغه لېو ،وش ربێت ەب ېد

هل ریخ لیو خېش

؟يوک لقز هګنخ هغه ون ید لایشت وی وخ ن�سآ بیص خېش لیو ام

مړک نایب هترد دروم ېد هپ ثیدح وی کرابم هللا لوسر د ېچ هړکار هزاجا لیو:

نِم ٍكَلَم ْنَع َثِّدَحُأ ْنَأ ِلي َنِذُأ» َلاَق ملسو هيلع هللا ىلص ِّيِبَّنلا ِنَع ِهَّللا ِدْبَع ِنْب□
📖📖 ِرِباَج ْنَع

ماَع ِةَئ�ِعْبَس ُةَ�ِسَم ِهِقِتاَع َلىِإ ِهِنُذُأ ِةَمْحَش ْ�َب اَم َّنِإ ِشْرَعْلا ِةَلَمَح ْنِم□ «
ِهَّللا ِةَكِئَلاَم

ېچ هوش لړکار هزاجا هتام :لیامرف ص هللا لوسر ېچ يوک تیاور ضر رباج تضرح
📘 📘 :هړابژ

یاځ وی هل) لمح ن�سا ېچ میاوو هخ هړا هپ ېتښرف ېغه د هخڅ وتښرف هل هللاج
لج هللا د

ونولاک ووس ووا د هماصاف ځنیم رت ېږوا یمرز د ږوغ د هغه د ېچ يوک (لقز هت یاځ
لب هخڅ

ید رفس.

ثیدح (ةَّيِمْهَجْلا ِفي باب- ةنسلا باتک) دواد بیا ننس :نذخام يرمول ۴۷۲۷

ثیدح باتک ۴۲ دواد بیا ننس :نذخام میود ۱۳۲

ثیدح ۴۷۰۹ باتک ۴۱ سيیلګنا دواد بیا ننس :نذخام میږرد

هللا ناحبس لیوو ولوت ږوم!

؟یو رفس ونولاک هرز هرموڅ د هب ېږوپ وښپ رت هخڅ سر هل ېکیالم ېد د ېچ بیص
خېش لیو نافرع

؟يوک دنوژ ېک یاځ موک هپ هکیالم هیول هرمود اد لب وا

ښاغ هپ هتوګ هت لیاویل وا تمظع ېکیالم ېد د ږوم وا ولاتوو ېدناب د يړس روز !ماعا
هللاو لیو خېش

ووش ېتاپ ناریح.

http://www.facebook.com/mohammad.sediq.af د تبلیغ دویمه چپله ٦٦
د محمد صدیق

د تبلیغ پنځه ویشتمه ورځ

خوا کې د امجد چاچا کور دی او اکثره اوقات به یې د مازدیګر له خوا موږ ته د ثواب په

تاموج د ږومز ۀتلد

وو ناور ۀت لیهډ هراپل ېدوم ۀخ وی د راهس نز ۀغه ،ولوربارب ی اچ ټیذ.

؟ېدرېرپ ۀتاچ ېد روک اد ېچ هړکو ي رت ۀنتښوپ خېش

ېچ مرل ۀن کوخ لب وا يخ ۀسر ار مه ېم يچب وا نمرېم ۀکځ مراپس ېي کاپ ۀلاا ۀپ
لیو ۀترو اچاچ دجما

يوک ۀنتاس ورم ورھ ېي ۀب ۀغه وز يد ګنخ رت روک د ج ۀلاا د ر وک امز ېچ اد لېو.
،تيااسو رظن روک رپ امز

موک ېچ ۀن ېساد هړتو ېکلاک ېښ مه ېد ي زاورد وا هړ ک ټپ لوټ ېد يېښ ول مه ايب
وخ ۀکشېب لې و خېش

يوچاو رد روا ېد ۀت روک وا شي ۀنند ۀت روک ېد کړوم.

؟يوچا روا ۀت روک ۀګنرخ ک ړوم اد ېچ لیو ېم ۀت ثیدحاا خېش وا لتکو ناریح ناریح
ۀت لب ويې نافرع وا ام

ېي ايب وا لوک ۀنوراک اد نوسلم ۀپ ناطیش د وناکړوم ورفاک ونیځ ۀب ېک ۀنامز ۀپ کرابم
ۀلاا لوسر د لېو

يړک هزات ۀنونا� ړومز وخ رت ړک نايب ۀتار فيشر ثيدح کرابم ۀغد :

لوُسَر ْنَع ِهَّللا ِدْبَع ِنْب ِرِباَج ْنَع ، �ْبُّزلا ِبيَأ ْنَع ِهْدَعَس ُنْب ُثْيَّللا اَنَأَبْنَأ ٍحْمُر ُنْب□
📖📖 ُدَّمَحُم اَنَثَّدَح

باَبْلا اوُقِلْغَأَو َجاَ ِّسرلا اوُئِفْطَأَو َءاَقِّسلا اوُكْوَأَو َءاَنِلإا اوُّطَغ » َلاَق ُهَّنَأ ـ ملسو هيلع□
هللا ىلص ـ ِهَّللا

لىَع َضُرْعَي ْنَأ َّلاِإ ْمُكُدَحَأ ْدِجَي ْمَل ْنِإَف ًءاَنِإ ُفِشْكَي َلاَو اًباَب ُحَتْفَي َلاَو ًءاَقِس ُّلُحَي َلا□
َناَطْيَّشلا َّنِإَف

ُمُهَتْيَب ِتْيَبْلا ِلْهَأ ىَلَع ُمِرْضُت َةَقِسْيَوُفْلا َّنِإَف ْلَعْفَيْلَف ِهَّللا َمْسا َرُكْذَيَو□ .»
اًدوُع ِهِئاَنِإ

هلېچ هميود غيلبت د قيدص دمحم د ٦٧

ټپ يښول لپخ :ليامرف ص هللا لوسر ېچ يد ټياور هخخ ضر رباج تضرح هل
هړابژ: 📕 📕

ناطيش وخ رت ئړتو ېزاورد وا ئړک هړم هنوغارخ ،ئړک ېکاک (ېکړغ) ېړوڅک وبوا ولپخ د
ئړک،

کوڅ ېرېچ هک .يړک هن څول يښول وا يړک هن ېصلاخ ېزاورد ، يړک هن ېصلاخ ار
ېړوڅک وبوا د

ايېد ون يړک رکذ ېد موز ج هللا د ون يړک ټپ ېرېپ يښول ېچ يړک هن اديپ مه څېه يگرا

هل هترپ

يوچاو رو روا هت ونگوتسه روک د وا وماج ييايښ کبوم وا يړک هسررت راک اد يې چ ئدږيړپ. يېږ

ثيدح ۳۴۱۰ باتک ۳۰ کوټ ۴ (ةبشرلأا باتک) هجام نبا ننس : ذخام يړمول

ثيدح ۳۵۳۶ باتک ۳۰ هجام نبا ننس بيړع :ذخام ميوډ

ثيدح (ةبشرلأا باتک) ملسم حيحص :ذخام ميړرد ۲۰۱۲

ثيدح ۱۲۳ باتک ۳۶ ملسم حيحص :ذخام مرولڅ

هپ هلاا لیلخ میهاربا تضرح د يې هړا هپ يږبرخ ېډ د وا ولوک ب‌يرخت رېډ ويوراڅ هخمد هغه روا هت يکوپ ولوک هپ موک يې چ تضرح ميهاربا ع ولچاو اييډ يو لېټ رت ملاسا هړا ثيدح مه هتار نايبډ رک يې چ ټاډ يک خرنگه

وش:

ةَبِئاَس ْنَع ٍعِفاَن ْنَع ،ٍمِزاَح ِنْب ِريِرَج ْنَع ِدَّمَحُم ُنْب ُسُنوُي اَنَثَّدَح ،َةَبْيَش ِبيَأ ُنْب ِرْكَب□□ – وُبَأ اَنَثَّدَح

َّمُأ اَي ْتَلاَقَف اًعوُضوُم اًحْمُر اَهِتْيَب ِفي ْتَأَرَف َةَشِئاَع ىَلَع ْتَلَخَد اَهَّنَأ – ِةَ�ِغُمْلا ِنْب ِهِكاَفْلا ِةَلاْوَم

ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ ِهَّللا َّيِبَن َّنِإَف َغاَزْوَلأا ِهِذَه ِهِب ُلُتْقَن ْتَلاَق اَذَهِب َ�ِعَنْصَت اَم َ�ِنِمْؤُمْلا

اَهَّنِإَف ِغَزَوْلا ُ�َغ َراَّنلا ِتَأَفْطَأ َّلاِإ ٌةَّباَد ِضْرَلأا ِفي ْنُكَت ْمَل ِراَّنلا ِفي َيِقْلُأ َّ�َل َميِهاَرْبِإ «َّنَأ اَنَرَبْخَأ

ِهِلْتَقِب ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ ِهَّللا ُلوُسَر َرَمَأَف ِهْيَلَع ُخُفْنَت ْتَناَك□»

هبئاس هخڅ روايت دي موک يې چ د هکاف نب هريغم هملاغ هو چې کاله د تضرح عايشه 📕 📕 هل : هړابژ

ونانموم د) نينمولما ما اي : لېډ و يېو وا هدیلو هزېن يې يک روک هپ يغه د ون هلتونرو هت روک ضر

ېکښومرڅ) يکټاډ ېډ هپ ږوم : لېډ امرفو ضر يشياع تضرح ؟ي وک هڅ يدناب ېډ (هپ (ي روم

خپه ون وش لوچاو رو هت روا ع ميهاربا تضرح هلاک يې چ لېډ وو هت ږ وم ﷺ لوسر هللا د . ونژو

زه وو يې چ د تضرح ميهاربا ع د روا هخڅ ار ايتسلو ايږ ولروغژ ه هڅ يې زه هلوک رگم

ئنژو ېيو ېچ ړكو رما هت ږوم ﷺ هللا لوسر هكځ ون ولوك ېسړې ىكوپ لا .
هت روا ېكټا

ثيدح ۲۸ باتك كوټ ۴ هجام نبا سيیلګنا :نذخام يرمول ۳۲۳۱

ثيدح ۲۸ باتك هجام نبا بيرع :نذخام ميود ۳۳۵۳

وو يړك قرغ ېيد هب وخ ږوم هنك هتشذ تاشرح �اوخېپ هغه ېچ هيادخ ركش لېو ږوم.

۶۸ هلبڅ هميود غيلبت د http://www.facebook.com/mohammad.sediq.af
قيدص دمحم د

ځ رو همتشیو رېپش غیلبت د

ټپېنږ هوي ردنم د هتله ،ېغار هخم هپ ردنم وي وناودنه د ېک هرلا هپ ون ولټ و و ټشګ
هپ هلاک ېچ رګیدزام نورپ

ېلوکرو ېدیش ېي هت وناکبوم وا ېو ېلوچا ېدیش ېک هساک هپ.

؟يد شي هڅ د ېدیش اد ېچ هرکو هنتښوپ هخڅ ټپېنږ هل وا هشرو هت لېيو هت نافرع
ټيدحاا خېش

؟ېوک ېرت ېلو هنتښوپ اد بیص خېش لېو ام

؟يو هن نادوهي هب وخ وناکبوم اد ېچ مش هوپ ېچ مړاوغ !هقیدص لېو

؟هتش نادوهي مه ېک وناکبوم هپ ایآ ،ېي سر وډو وډګ هپ هڅ اد بیص خېش لېو ام

يد راک هناسآ ربډ لوومولام يود د لېيو ېي ايب وا !وه لېو .

ېتسد هس هعیرذ هپ ټيدح د کرابم هلاا لوسر د ېي هز ون شي اديپ ار ېدیش ېښوا د
هتلاد ېربېچ هک لېو خېش

؟هنک وا يد نادوهي ناکبوم اد ايا ېچ مومولام هترد

http://www.mohammadsediq.com

هلېچ همیود غیلبت د قیدص دمحم د ٦٩

ونادوهيډ د د هغ مه نمتح هب اد يچ يد �قيې هروپ امز وز يد ربېړ يخيب مه ربمش وناکړبوم
ېد د يچ اد هلب يود ييابن وا وو ي ړک خسم هت وربېخ وناکړبوم د يک هنامز هپ هلاا لوسر
د کاپ هلاا يچ يو کلاخ هلږ هوي

یو یړوار هانې هټ ناتسوډنه هتلد.

رک نايب هتار ثيدح هغد کرابم هللا لوسر د ې‌ي ايب:

يِنَبْنِم ٌةَّمُأ ْتَدِقُف» َلاَق ملسو هيلع هللا ىلص ِّيِبَّنلا ِنَع ـ هنع هللا ضى‌ر ـ َةَرْيَرُه ِبَيَأ 📖📖 ْنَع

ع ِضُو اَذِإَو ، ْبَ ْشرَتْ مَلـِلِبِلإا ُنَابْلَأ اَهَل َع ِضُو اَذِإ َرَافْلا َّلاِإ اَهاَرُأ َلا ِّ�إَو ، ْتَلَعَف اَم□ َنرْدُي َلا َلِيِئاَ ْسرِإ

ُهلُوُقَي ملسو هيلع هللا ىلص َّيِبَّنلا َتْعِم َس َتْنَأ َلاَقف اًبْعَكُ ْتْثَّدَحَف « ْتَبِ َشرِ َعا َّشلاا□ ُنَابْلَأ اَهَل

ةَاَرْوَّتلا ُأَرْقَأَفَأ ُتْلُقَف .اًرَارِم ِلي َلاَق . ْمَعَن ُتْلُق□.

📕 ملس و هيلع هللا ىلص) هللا لوسر ې‌چ يد ت‌یاور ضر ةريره وبا تضرح هل :هړابژ) 📕

يرېهوپ هن کوخېه . لوش (خسم ې‌ي هنولکش) کرو کلاخ هلې هوي وليئاسرا يئب د لي‌يامرف:

هکځ .وو يوش خسم هټ وناکړوم (هنولکش) ېرېخ يود د لايخ هپ امز رګم .وو يړک هځ يود ې‌چ

ب‌هذم هپ ونادوهي د) يښخ ې‌ي هن ون شي لدوښېک هټ ېخم کړوم د ېديش ېښوا د ېرېچ هک

هغه ون شي لدوښېک هټ خم ې‌ي ېديش (ېډګ) ېرېم د هک رګم (هو همارح هښوغ ښوا د ې‌ک

ص هللا لوسر هل ېد اد ايا :لتښوپو (ايتنازرح هپ) هغه ون ړک نايب هټ ب‌عک ثيدح هغد ام .يښخ

تاروت هز ايا ون ليوو ام .هلتښوپو هترک وخ هنتښوپ ادمه ب‌عک !وه ليوو ام ؟ ليدېروا هخځ

لقن ار هترد ې‌ي هخځ تاروت هل ايا ون ليدېروا يد هن ېم هخځ هللا لوسر هل ې‌چ ب‌لطم) ؟لمول

؟موک

ثيدح (لَاِبْجَلا َفَعَش اَهِبُ عَبْتَي ٌمَنَغ ِمِلْسُمْلا ِلَام ُ ْ�خ باب- قلخلا ءدب باتک) ثيدح يراخبلا حيحص ۳۳۰۵ ذخام يړمول:

ثيدح ۱۱۳ باتک ۵۹ ثيدح يراخبلا حيحص :ذخام ميود

ثيدح ۵۲۴ باتک ۵۴ کوت ۴ سيياکنا يراخبلا حيحص :ذخام ميړرد

ثيدح (ٌخْسَم ُه ّنَأَو ِرْأَفلاا ِفي باب- قئاقرلاو دهزلا باتک) ثيدح ملسم حيحص ۲۹۹۷
ذخام مرواخ:

ې چ هد س ب ې ي ازج ادمه وا يرپيک ادیپ هز هناسا هپ ېديش وناښوا د ې ک ناتسودنه هپ ب يص خېش لېو ام

هدربېرپ لاح ېدمه هپ ې ي روز ،يد ناکربوم يود .

غيلبت د هت روک صخش هوي د هماز هپ مرکا د وا وش ناور ېرت بوم هتسورو وا لتکوار ناريح نا�ح مه تپېنپ

ولغرو هراپل.

۷۰ هلېچ هميود غيلبت د http://www.facebook.com/mohammad.sediq.af
قيدص دمحم د

خ رو همتشیو هوا غیلبت د

هترېب ې چ همخخ تشګ هل ،مټوو تشګ هپ هسر ثیدحلاا خېش وا نافرع هل هز ځرو هپ ېکرابم ېعمج د نورپ ار ېيد هغه وو هتارپ يکوډه هیاځ وخ هرلا هپ وا هتسیخاو ار هړوڅک هوید همخخ ناکود هل ثیدحلاا خېش ون ولاتار ېک هړوڅک هپ وا لتسیخاو ار مه هیاشوخ اوغ د سر رپ کړس د ېيد ایب ،لوچاو ېيد ېک هړوڅک هپ وا لتسیخاو

لوچاو ېيد •

هڅ اد قيډ لېو ړک ږغ مد ويد نافرع وخ ،يولوټ ار نایش اد رطاخ هپ تفاظن د لایرېپ پاچ د هب اد ېچ ړکو رکف ام

؟ېوک هڅ وکوډه وا ویاشوخ ېد هپ ىیص خېش ېړک عوشر ېد یرادرم

هنېيد هب ىډوډ ېیاښ مړک وتمچ هړاوخ هراپل ونایرېپ د ېچ ېم لتښوغ هد ځرو هکرابم ېعمج د نن لېو خېش

ېلړوخ يو.

؟ئولوټ ار ېيد ېساټ ېچ یروخ نایش هدنګ هغد نایرېپ ایا ون ىیص خېش لېو ام

٧١ د محمد صديق د تبليغ دوميه چپله

ړک نايبه ةتار ثيدح هغد کرابم هللاا لوسر د يپ ايب وا يد کاروخ ونايرېپ د ادمه وا !وه: لپو

ِهئو ُضُولَ ةَوَادِإ ملسو هيلع هللاا لىص ِّيِبَّنلا َعَم ُلِمْحَي َناَک ُهَّنَأ هنع هللاا ضىر ،َةَرْيَرُه□ نَع ْنَأ ِبيَ 📖📖

ِضِفْنَتْسَأ اًراَجْحَأ يِنِغْبا» َلاَقَف .َةَرْيَرُه وُبَأ اَنَأ َلاَقَف «اَذَه ْنَم» َلاَقَف اَهِب ُهُعَبْتَي َوُه□

وَحَاجَتِهِ فَبَيْنَ�

بِعَظْمٍ وَلاَ بِرَوْثَةٍ» فَأَتَيْتُهُ بِأَحْجَارٍ أَحْمِلُهَا فِي طَرَفِ ثَوْبِي حَتَّى وَضَعْتُ إِلَى جَنْبِهِ ثُمَّ
بِهَا، وَلاَ تَأْتِنِي

حَتَّى إِذَا فَرَغَ مَشَيْتُ، فَقُلْتُ مَا بَالُ الْعَظْمِ وَالرَّوْثَةِ قَالَ «هُ�َ مِنْ طَعَامِ الْجِنِّ، وَإِنَّهُ
انْصَرَفْتُ،

نَصِيبِ�َ وَنِعْمَ الْجِنُّ، فَسَأَلُو�ِ الزَّادَ، فَدَعَوْتُ اللَّهَ لَهُمْ أَنْ لاَ �ُرُّوا بِعَظْمٍ وَلاَ بِرَوْثَةٍ
أَتَا�ِ وَفْدُ جِنِّ

إِلَّا وَجَدُوا عَلَيْهَا طَعَامًا».

حضرت ابو هريرة رض روايت کوي وايي يوه ورځ له رسول الله ص سره وم او د هغه
ژباړه: 📕 📕

د اوبو کوزه وړله تر خو اودس پرې تازه کړي او خپل فرايض (شرمګاه) پرې ومينځي.
لپاره مې

د هغه شاته روان وم نو رسول الله وفرمايل دا خوک دی؟ ويې ويل زه ابو هريرة يم.
چې کاله

ص وفرمايل لاړ شه زما لپاره لوټې (يا تيږې) راوړه چې خپل فرايض (شرمګاه) پرې
رسول الله

ګوره هډوکي يا د خارويو پچې (يا خوشايه) رانه وړې. ابو هريرة زياتوي وايي ما د
پاکه کړم خو

په خنګ کې لوټې (تيږې) راوړې او د رسول الله خواته مې کېښودې او ولاړم. چې
خپلې چپنې

فارغ شو نو زه يې خواته ورغلم او ترې ومې وپوښتل چې ولې هډوکي او د خارويو
کاله (پيغمبر)

خوشايه)؟ رسول الله ص وفرمايل هغه د پېريانو خواړه دي. (رسول الله) وايي ماته د
پچې (يا

د پېريانو استازي راغلي وو او څه ښه پېريان وو او زما څخه يې د انسانانو د خوړو
نصيبين (ښار)

اړه وپوښتل. ما د هغوی لپاره له الله پاک څخه غوښتنه وکړه چې دوی به هيڅکله
د پاتې شونو په

د پچو (خوشايو) له خوا نه تېرېږي مګر دا چې په هغو کې خواړه ومومي.
د هډوکو يا خارويو

٣٨٦٠ لومړي ماخذ: صحيح البخاري حديث (كتاب مناقب الأنصار -بَابُ ذِكْرِ الْجِنِّ) حديث

ثيدح ۸۶ باتک ۶۳ ثيدح يراخبلا حيحص :ذخام ميود

ثيدح ۲۰۰ باتک ۵۸ کوت ۵ سيياګنا يراخبلا حيحص :ذخام ميرد

يياښ وا يروخو نايش هغد سوا يد نايرېږ ناتسودنه د ږومز يچ شيي ز يم �قيد هبيص خېش لږو نافرع اد هب نايرېږ ىاخ يد وا يناﻣز يد د وخ لړوخ نايش هغد ونايرېږ وبرع د هب يک هنامز هږ کرابم هللا لوسر د

يروخ هنو نايش ليواڼ.

يو ليږو هسر يږ هب هخ هخ يچ ميد هن برخ روز موش لاج يرت روز هز وخ وو ناور لا. ثحب وړاو يود د

۷۲ هلپچ هميود غيلبت د http://www.facebook.com/mohammad.sediq.af
قيدص دمحم د

📌

📌

📌

خ رو ەمتشيو ەتا غيلبت د

هو ېرک ەربارب ەتشاز راهس د هراپا تاموج لوټ د يپک یلاشوخ ەپ ودېرېز د يوز لېخ د□
راجت ەوي راهس نز ولښخو یاچ يپلاپ ۳ ېدېيز مه ام ەتش يادخ ،لوسرپو ەنوناخ مس
وياچ ەپ وز ثيدحالا خېش وا ېبيص ماما

وو يرک روج يپي یاچ رودنوخ رېه ەکځ .

وا یاچ رېه يخيب ەکځ وهوو مدق رل يپدناب د یئځ ار لېو ەت ناقرع وا ثيدحالا خېش
،ېبيص ماما يم ەتسورو

ولاتوو هراپل ولهو مدق د رهب وا ەلنمو برخ امز مه يود وا ورک مضه اد وخ رت لروخو.
وم نايش هړاوخ

وخ ولوټلو بانشت وم اوخواش وا يلغرو بزايتم ەت ثيدحالا خېش وز رکو لزم هرلا ەپ
يپچ وم يقيقد لش وي

ټسانېښک هراپل تيام سدوا د ەتاوخ لاوېد ەوي د ثيدحالا خېش وز رکذ وم اديپ.

؟يرل ەن ەانګ راک اد ايا يوک بزايتم ەت يرول يلبق د وخ ثيدحالا خېش اد ېبيص ماما لېو
ناقرع

ەلک ، يوک بزايتم ەت يرول ي مظعم يکم د يپچ يد خېش ەتخا رهق ەپ يادخ د اد وا هد
ەانګ اد لکابل لېو ماما بزايتم ېد ەت يرول يلبق د يپچ يدېمشر ەن ەت يپچ لېو و ەترو
ېبيص ماما وز وش غراف ثيدحالا خېش يپچ

؟يلوک

لېو ؟يرکعنم وي ەن ړوم ەخخ ولوکعفر ټجاح ټغ وا وزاتيم ەل ەت يرول يلبق د کرابم
ەلاا لوسر ايا لېو

؟یلدېروا يد ەن ېد فيشر ثيدح کرابم ەغد ەلاا لوسر د ايا

http://www.mohammadsediq.com

هلپچ همیود غیلبت د قیدص دمحم د ۷۳

اَهوُرِبْدَتْسَتَ لاَو ةَلْبِقْلا اوُلِبْقَتْسَتَ لا» لَاَق ملسو هيلع هللا ىلص ّيِبَّنلا ّنَأ ، َبوُّيَأ يِبَأ نْ َع 📖📖

اوُبِّرَغ وَأ اوُقِّرَش نِكَلَو ٍلْوَبِ وَأ ٍطِئاَغِل»

هم وا خماخم هت ېلبق هم :لیامرف ص هللا لوسر ېچ يد تیاور هخڅ بويا وبا هل 📘📘 :هړابژ

د وم هنوخم ېکلب ئوک هروپ تجاح تڼغ اي ېزايتم هلاک ېچ ئوړا هت يرول ېلبق د اش هلپخ مه

ئړک هت يرول برغ اي قشر.

ثيدح ۹۸ (ةراهطلا باتک) مارملا غولب :ذخام يړمول

ثيدح ۳۹۴ وا ۱۴۴ يراخبلا حيحص :ذخام میود

ثيدح يذمرت عماج :ذخام مېيرد ۸

ېک یاخ ړه هپ ېچ هتشذ (ا� هلبق) ساپماک موک هسر امز وخ يړمول بیص مامآ هروګ لېو ثيدحلا خېش

وو ىلويځ ړبوک ېم سر ېلآ ليسانت ېلپخ د ون ېلوک ېزايتم ام هلاک ېچ اد مېود ، . مړک همولام ېرپ هلبق

هد هن مه هلئسم هيول هرمود اد وخ مو تسان هت يرول ېلبق د هب ېک هوهس هپ ېچ مڼم هز اد هبرخ همېيرد

ړک نايب هت بیص مامآ ثيدح کرابم هغد ېې ايب وا وو يړک مه کرابم هللا لوسر:

عَنْ 📖📖 □جَابِرٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ «أَنْ تَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ بِبَوْلٍ فَرَأَيْتُهُ

قَبْلَ أَنْ يُقْبَضَ بِعَامٍ يَسْتَقْبِلُهَا»

ژباړه: 📕📕 له حضرت جابر رض څخه روایت دی چې رسول الله ص به قبلې ته مخامخ د متیازو

((بولو کول منع کړې وو. مګر ما رسول الله له مرګ څخه پې یو کال وړاندې ولید چې د قبلې

لورې ته یې متیازې کولې.

لومړی ماخذ: سنن ابن ماجه (کتاب الطهارة وسننها) ١ توک ١ کتاب ٣٢٥ حدیث

دویم ماخذ: عربي سنن ابن ماجه ١ کتاب ٣٤٨ حدیث

٩ دریم ماخذ: جامع ترمذي حدیث

١٣ څلورم ماخذ: سنن ابي داود (کتاب الطهارة) حدیث

ما عرفان ته وږل غرق شي ستا د شیطانت په وجه زیږدلې وو چې دا دواړه دې په جنګ سره اچولي وو خو ږس

خدای .فضل وکړ چې جنګ څپښ زه شو او ټول بېرته جوماټ ته روغ او سلامت ستانه شوو

د تبلیغ زهه ویشتمه ور ځ

او عرفان سره د قدم وهلو لپاره بهر ووتلم، په لاره کې یو چینایي په مخه راغی چې زو پوښتنه یې وکړه چې تاسې په انګلیسي پوهېږئ او سهار زه له شېخ الحدیث قصابۍ ته ولاړ وو، د چینایي پر موږ سترګې ولګېدې

کنه؟

هو څه نا څه خو پرې پوهېږو، دا ووایه چې څه ستونزه لرې او موږ دې څه مرسته کولای ما او عرفان وپل

؟وش

یوش هترو يپ م هرز ربېډ لېو ؟شيز ادیپ هب هتلد ایا مځرګ يپسپ هښوغ هپ هرخ د.
ځرو هلوټ اد لېو يیانیچ

؟یوش هړز هتې ښوغ هرخ د رخآ ېد يک وتادوجوم هرمود هپ یادخ د ېشذ راوخ لېو ړوم

يیاښ هب اد وا هروخو هښوغ هسپ ای ګرچ د ېډ یاځ رې وخ شيز ادیپ هښوغ ورخ د
يیاښ هتلد لېو و هترو وم ایډ

ووش ناور هخم هلپخ هپ ېرت ړوم روز وا یړکرد دنوخ رېډ ېښوغ رت هرخ د.

هکلا وا يد هز مه ناویح روخ هښوغ وخ رخ اد يپچ اد هغه وا وش ادیپ لاوس وي هتام بیص
خېش لېو نافرع

؟ېوش لوځرګ همارح هښوغ ورخ د ېلو ایډ وز یروخ هښاو رېخ هپ ووګاو د

http://www.mohammadsediq.com

ەلېچ ەمیود غیلبت د قیدص دمحم د ۷۵

ەپ ربې مش ورخ د ەتسورو وخ ېلړوخ ېښوغ ورخ د ومارک ەباحص ي روپ ي وزغ رت بریخ
د لې و ثیدحاا خېش

لوځرګ و عنم لړوخ هښوغ ورخ د کرابم هللا لوسر ايپ وز لدپک اديپ هز هخ لپ هراپل .
ولړو راب د وا وش ودپ هک

ړ ک نايب هتار فيشر ثيدح هغد کرابم هللا لوسر د يپ هرا هپ ودپک عنم د کاروخ د : ورخ د

□هّللا ُنْب ِدْبَع ِباَّهَوْلا ، اَنَثَّدَح ُدْبَع ِباَّهَوْلا ، اَنَثَّدَح ُبوُّيَأ ، ْنَع ٍدْيَمُح ْنَع ِسَنَأ ْنِب
📖📖 ُدْبَع اَنَثَّدَح

□ □هللا هنع َّنَأ َلوُسَر ِهَّللا یلص هللا هيلع هلسو َءاَج ُهَءاَج ٍءاَفَقَل َأُكِلَتْ ِرُمُخْلا. َفَسَكَت
ضىر ـ ِكِلاَم

□َفَقاَل َأُكِلَتْ ِرُمُخْلا. َفَسَكَت ، َّمُث َّلاَثِة َفَقاَل َأُفْنَئِت ِرُمُخْلا. َفَأَمَر ًانِّيدَأ َفَنَادَى في
َّمُث َأاَتُه َّلاثِيَنة

□هَّللا َوَرُسَلوُه َيْنَهَيانَكُم ْنَع ُحُوِم ِرُمُخْلا ِلأَهِّيَة ، فَأُكِفَئَت ِرُدُقْلا ، َوِإَّنَها َلَتُفوُر ِبَالَّحْم .
ِإَس ِنَّالا

هل هحرضت انس ِنب مالك ضر هخخ تياور دي يچ ويڅ کوخ لوسر هللا ص هت هغار ى
📕📕 :هرابڅ

هرخ لیو ىغار ايپ صخش .ړک رايتخا توکس هللا لوسر . لړوخو هرخ (ونانڅلسم) :
يپ لیو وا

ورخ د يپ لیو ى غار ايپ لخ هيپرد هپ صخش .ړک رايتخا توکس ايپ هللا لوسر .
لوش لړوخو

هت وکلخ يچ ړکو رما هت يکنوهو هراز هغد ص هللا لوسر ساسا پد هپ . يوش لړوخو
يپښوغ

لوش هپچ هنوګپد وز هکخ .يړک عنم لړوخ وښوغ د ورخ د لوسر هغه د وا هللا يچ
يړکو نلاعا

يدپکتوخ يپښکپ يپښوغ (هرخ د) يچ يپ ک لاح يپساد هپ.

ثيدح (َبرْيَخ ُةَوْزَغ باب- نزاغلما باتک) ثيدح يراخبلا حيحص :ذخام يرمول ۴۱۹۹

ثيدح۲۳۹ باتک ۶۴ ثيدح يراخبلا حيحص :ذخام هيود

ثيدح ۵۱۱ باتک ۵۹ کوټ ۷ سيياګنا يراخبلا حيحص :ذخام هيپرد

□حيحص هلسم هپ (باتک ديصلا حئابذلاو اموَ ل‌کؤي نم ناويحلا -باب َتِحرْيِم ِأَكلْ ِلاَحْم
د زارادمه ل‌پو څپش د رپوم وز ړک حتف بريخ هلاک يچ يوک تياور ضر س‌نا
ِرُمُخْلا ِةَّيِسْنِلإا) ثيدح ۱۹۴۰ ک يپ تضرح

ەلړوخ ومو وا هړک ەخپ وم ەښوغ ەغه د وا لوینو مرخ ېدناب د ەمخ لیک.

ثیدح کرابم ەغد ېڼ ایڼ وا هړکرو هزاجا ولړوخ د ېښوخ د سآ د ېزاوی ەلاا لوسر ەتسورو ایڼ وخ لېڼ و خېښ

ړ ک ناایڼ ەتڕ وم فیشر :

ۮبَعِنْبِرِباَجْنَع ، ٍّلِيَعِنْبِدَّمَحُمْنَع ،وٍرْمَعْنَع ،ِدْيَزُنْبُدّ � حاَنَثَّدَح ،ِبْرَحُنْبُن□ حَدَّثَنَا يلُسا� ّ 📖📖

ُرْمُحْلا ِموُحُلْنَع َبْيَخَمْوَي مِلسو هيلع هلاا لىص هَّلاا ُلوُسَر ىَهَنَلاَق - هنع�ﷲ□□ ضىر - هِّلاا

لْيَخْلا ِفي َص ّخَرَو□ .

http://www.facebook.com/mohammad.sediq.af د غیلبت همیود هلبڅ ٧٦ د دمحم قیدص

ه ړخ د ص هلاا لوسر ځرو هپ برېخ د ېچ ټياور هخڅ ضر هلاادبع نبِ رباج تضرح
📘 📘 له :هړابژ

هړکرو هزاجا يې هتّ ولړوخ ېښوغ د سآ د وا لړک عنم لړوخ ېښوغ د.

ثيدح (َبرْيَخ ُةَوْزَغ بابِ- يزاغملا باتک) ثيدح يراخبلا حيحص :ذخام يړمول ۴۲۱۹

ثيدح ۲۵۹ باتک ۶۴ ثيدح يراخبلا حيحص :ذخام ميود

ثيدح ۵۳۰ باتک ۵۹ کوتِ ۵ سيِياګنا يراخبلا حيحص :ذخام ميړرد

ملغار هتّ تاموج هترېب وا موش لاج هخڅ ثحب هل يود د روز هز ،هلوځرګو ار اوخ يخيب
ېم سلجم هغد يود د

ړکو لیږپ ېم تولاتّ هپ ةدئالما ةروس د وا.

http://www.mohammadsediq.com

هلېچ همیود غیلبت د قیدص دمحم د ۷۷

ځ رو همشرېد غیلبت د

ناځ هل ېپک هرلا هپ مه هبوا لتوب ويد ثيدحلاا خېش ون ولتار تاموج هترېب هخڅ تشګ هل هلاک ېچ رګ يدزام نورپ ېلپخ هل ثيدحلاا خېش ون ئغار هخم هپ موشام ويد هرلا هپ وا ېلوچاو ېک هلوخ هپ ېي هبوا ،ېتسيخاو ار هسر

ېلدنيشو رو هبوا خم هپ موشام د ېلوخ .

ړکا ړژ هپ هياخ ېږ ېسه ېد موشام هغه وا ړکو راک روخرادرم هڅ ېد اد ببيص خېش لېو. ېک ږغ رو نافرع

وش اړژ هپ يد مه راک ېد هپ ېچ وو لقع ېږ ېسه موشام اد لېو ،ړکو راک اد ئړېتاس هل . وخ ام لېو خېش

ېکرابم ېلپخ هل خم رېپ موشام موک د هږ کرابم هلاا لوسر هلاک ېچ ېک هنامز هپ هلاا لوسر د لېو ېي ايږ

هلڼګ هز ېي هب هدب خېه وز ېلدنيشو رو هبوا ېلوخ.

؟ېلدنيش ر و هبوا ېلوخ ېلپخ هل خم رپ وناموشام د مه هلاا لوسر ايا وز لېو ناﻓرع

۷۸ هلېچ همېود غيلبت د http://www.facebook.com/mohammad.sediq.af
قيدص دمحم د

رک نايبد هتار فيشر ثيدح ىوش تياور هغد هخڅ عيبر ن بد دمحم د يپ ايبد وا !وه لېو:
خېش

يِهْجَو ِفي اَهَّجَم ًةَّجَم »ملسو هيلع هللا ىلص ِّيِبَّنلا َنِم ُتْلَقَع َلاَق ِعيِبَّرلا ِنْب ِدوُمْحَم
ْنَع 📖📖

وْلَد ْنِم َ�ِنِس ِسْمَخ ُنْبا اَنَأَو□ »

ص هللا لوسر يپ يرېيداي امز مو کلاه ناک هځنپ هز هلاک يچ يياو عيبر ن بد دومحم
هړابژ: 📕 📕

يلدنيشو ار يپي هب خم رپ امز وا يلوچاو يک هلوخ هلپخ هپ هبوا هخڅ.
هب هل لتس (هچلوډ)

ثيدح (ِ�ِغَّصلا ُع َ�س ُّح ِصَيِ ىَتَم باب -ملعلا باتک) يراخبلا حيحص :نذخام يرمول ۷۷

ثيدح ۱۹ باتک ۳ يراخبلا حيحص :نذخام ميود

ثيدح ۷۷ باتک ۳ کوت ۱ سيياگنا يراخبلا حيحص :نذخام ميرد

ولپخ هل يک هلوخ هپ موشام د يپي هب ايبد وا هلووژو هروجک اي امرخ کرابم هللا لوسر هب
هلاک هلاک لېو خېش

رک نايبد هت ږوم مه ثيدح کرابم هغد �نمولما د يپي ايبد وا هرک وت رو هسر ورلا وکرابم:

هِبِ أُوَتَاَ ، ِبُّزِلا نُبِهِ ّلاا ُدْبَع ِمَلاسِلإا ِفي َدِلُو ِدوُلوَم ُل ّوَأ ُتَلاَق - اهنع هللا ضىر - َةَ
📖📖 َشِئاَع نْ َع

هِيفِ ِفي اَهَلَخْدأَ ّمُث اَهَكَلاَفَ ةَرْ َتم ملسو هيلع هللا ىلَ ص ُّيِبَّنلا َذَخأَف ملسو هيلع هللا
ىلَ ص ّيِبّنلا

ملسو هيلع هللا ىلَ ص ِّيِبّنلا ُقيِر ُهَنْطَب َلَخَد اَم ُل ّوَأَف

ملاسا د يپچ موشام يرمول يوک تياور (نمربه هللا لوسر د) ضر يپشیاع تضرح :
هرابژ 📕📕

هوي ص هللا لوسر .روار هت ص هللا لوسر موشام ىوغه .وو ريبز نب هللادبع دپرپزو
هرواخ هپ

موشام د باعل امرخ د هخښ يلوخ يلپخ هل يد هتسورو ولووژ هل او هتسيخاو ار
(امرخ) هروجک

يو پرلا کرابم هللا لوسر د ىغرو هت يهېګ موشام د يپچ ىش يرمول .ولوچاو رو يک.
هلوخ هپ

ثيدح (ةَنيِدَمْلا ىلِإ ِهِباَحْصَأو ص ِّيِبّنلا ُةَرْجِه باب - راصنلأا بقانم باتک) يراخبلا ٣٩١٠
حيحص :نذخام يرمول

ثيدح ١٣٦ باتک ٦٣ يراخبلا حيحص :نذخام ميود

ثيدح ٢٤٩ باتک ٥٨ كوت ٥ سيياکنا يراخبلا حيحص :نذخام ميرد

يک هلوخ هپ وناموشام د يپچ يو يپلخپيس يرپد پرلا کرابم هللا لوسر د يپچ هکا بيص
خپښ لپو نافرع

؟يلوک وت رو يپ يد هپ

يو يوش مه بيصن هپ يرومز پرلا يکرابم هغه د شاک او لکاب لپو خپښ .

http://www.mohammadsediq.com

ه‍لپچ ه‍ميود غيلبت د قيدص دمحم د ۷۹

ه‍خخ ضر رباج ت‍ضرح د يپد ايبد وا يپلوك وت يرلا يكرابم يپلپخ مه ورم رپ اتح كرابم ه‍الا لوسر لپو خپش

رك نايب ه‍تار ثيدح ىوش ت‍يوار ه‍غد:

تىَأ لَاَق ـ ه‍نع ه‍للا ضىر ـ أربِاَج عِمَس ،وٍرْمَع نَع ةَنْيَيُعُ نْبا اَنَثَّدَح ، لَيِع�سِإ نُ ب ح َدّثَ اَنَ ُك ِلاَم 📖📖

ه َسَبْلَأو ِهِقيِر نِم ه ِيِف َثَفَنَف ،ه َجَرْخَأف ِن فُد اَم َدْعَب ِّيَبُ أ َنْ ب ه ِّللا َدْبَع ملسو ه‍يلع ه‍للا ىل ص ُّيِبَّنلا

ه َصيِمَق .

ېي هلاک ېچ ئغار هت برق ی‌بوا ن‌ب هلاالدبع د ص هلاا لوسر :يياو ضر رباج تضرح
هړابژ: 📕 📕

وا ېړک وت ېدنابرو ېړلا ېلپخ هلاا لوسر وا وش لتسیاو ار هترېب دسج هغه د .ړک ښخ
هغه

ېتسوغاو رو ېي ېماج ېلپخ.

صيِمَقِ ْغِبَن ِّفُكْنَمَو ، ُّفَكُيَلاْوَأ ُّفَكُيِ يِذ ّلاا ِصيِمَقْلاا ِفي ِنَفَكْلاا بابِ -زئانجلاا باتك) ثيدح يراخبلاا (
حيحص :ذخام يړمول

۱۲۷۰

ثيدح ۳۲ باتک ۲۳ يراخبلاا حيحص :ذخام مېود

ثيدح ۳۶۰ باتک ۲۳ کوټ ۲ سيیلګنا يراخبلاا حيحص :ذخام مېږرد

سږ ،ېلو ېچ موش هن هوپ ېي تلاع هپ خېه وخ وش اديپ هتار ی‌لاودب هړز يپاځاذ ېک نار
ود هپ وبرخ د يود د

ړک هزاتې م سدوا وا ملغار هت تاموج هڼم هڼم هپ.

۸۰ هلپچ همیود غیلبت د **http://www.facebook.com/mohammad.sediq.af**
د دمحم قيدص

ځ رو همشرېد وی غیلبت د

تخو بد هپ مه ثیدحاا خښه ونډ ېخاپ ار ېچ هلاک وا وش هدیو هتسورو هڅخ هځنالم
قاشرا هل نافرع راهس ېیډ هډډ وا تسانېښک ار ېتسدمس ونډ ېدېګلو ېګترس خښه هپ
هلاک ېچ نافرع د ، ولاتونډ ار هت ېټوک ېک

وو ىوش یروس ېی ګوترپ ېچ وش ماپ هت ګتښخ نافرع د ثیدحاا خښه د ېک تخو.
بد هپ ،هلاهوو

؟ ید تروع اتس هغه یراکښ ېچ بد ناماس اد برېهوپ هت ! هنافرع لېو رک ږغ رو هت
نافرع ثیدحاا خښه

وو هن ماپ هت ناځ لپخ ېم څېه مړاوغ هنښډ لیو ېی هت ثیدحاا خښه وا دبمشر و.
رېډ ىکراوخ نافرع

http://www.mohammadsediq.com

ایډ وا هو ېوش مه هسر بيلحص هوي هل لئ وي هعقاو ېسلدمه يوک هن اوړپ ړيخ لېو وا وش ىکسوم خېش

ړک نایب فیشر ثیدح کرابم هغد هت نافرع ېي:

دَهْرَجِ نْبِ نَمْحَّرلا ِدْبَعِ نْبِ ةَعْرُز نَع ِ، ْضرَّنلا ِبيَأ ْنَع ٍكِلاَم ْنَع ةَمَلْسَم ُنْبِ هَّللا ُدْبَع□□ اَنَثَّدَح 📖📖

هيلع هللا ىلص ِهَّللا ُلوُسَر َسَلَج َلاَق - ِةَّفُّصلا ِباَحْصَأ ْنِم اَذه ٌدَهْرَج َناَك َلاَق - هِيِبَأ ْنَع

ةَرْوَع َذِخَفْلا َّنَأ َتْمِلَع اَمَأ » َلاَقَف ٌةَفِشَكْنُم يِذِخَفَو اَنَدْنِع ملسو□ »

ځول تروع امز وا وو تساذ هسر ږومز ص هللا لوسر يياو يد تياور هخځ دهرج هل 📕📕 :هړابژ

تروع اتس هغه يراکښ ېچ ږد ئش هغد ږېږهوپ ايا ېچ لیامرفو هللا لوسر .
(ودېراکښ) وو

يد.

ثيدح (م ً�حلا باتک) دواد بيا ن ننس :ذخام يړمول ۴۰۱۴

ثيدح ۴۰۰۳ باتک ۳۲ دواد بيا ننس سيلګنا :ذخام هيود

ثيدح ۶ باتک ۳۳ دواد بيا ننس :ذخام هيړرد

هغد ېي ایډ وا ئروک هت ناماس يرم ايا يدنوژ لډ د هلاک مه هم وا ئوخول هم ناماس لېخ هلکخېه لېو خېش

ړک نایب هت نافرع فیشر ثیدح کرابم:

ِتاَبَأ ِبيَأ ِنْبِ بِيِبَح ْنَع ُثْ بِرْخُأ َلاَق ٍجْيَرُجِ نْبا ِنَع ٌجاَّجَح اَنَثَّدَح ، ٌلِيْمَّرلا ٍلْهَس□ □ اَنَثَّدَح ٌلِيَع ُنْب 📖📖

َّنَرُظْنَت َلاَو َكَذِخَف ْزِبْرُت َلا » َلاَق ملسو هيلع هللا ىلص َّيِبَّنلا َّنَأ ، ٍلِيَع ْنَع ،ةَرْمَض ِنْب ِم ِصاَع ْنَع

ٍتِّيَم َلاَو ٍّىَح ِذِخَف َلِى إ□ »

لېخ :لیامرف ص هللا لوسر يياو يد تياور هخځ ضر ب لاط بيا نب ليع تضرح هل 📕📕 :هړابژ

ئروګ هم مه هت (ناماس) شي يرم وا يدنوژ د وا ىئوخول هم (ناماس) ى‌ش.

ثيدح (م ّ�حلا باتک) دواد يبا ننس :ذخام يرمولا ۴۰۱۵

ثيدح (زئانجلا باتک) دواد يبا ننس :ذخام هميو ۳۱۴۰

ثيدح ۱۵۲۷ باتک ۶ (زئانجلا باتک) هجام نبا ننس :ذخام هميرد

يپ کولتک هړ ناماس د يرم د اد لږ وا لتک هت ناماس امز هلپخپ يپساټ وخ سوا ادمه بيص خيش لپو نافرع

؟هد هبرخ هخ

هورو‌ج هم هناخ هلا فطاء هميود لپو ، مش ګنت يخيد هلاک ونتښووڅ ورډه هلا اتس وخ وي .
لپو وش هسوغ هړ خيش

http://www.facebook.com/mohammad.sediq.af د غيلبت هميود هلپچ ۸۲
قيدص دمحم د

ەم پێنتشۆوپ پێتخسە مھ ەتۆ وێ یڕکێ عنە ەخخ ونتشۆوپ ولچێپ وا وتخسە ورێپ ەل بۆم کرابە ەلاا لوسر لپو

ڕک نایب ەترو ثیدح کرابە ەغد پێ ایب وا ەوک:

نَع ِہدْعَسِنْبِہ َّللا ِدْبَع ْنَع ، ِّيِعاَزْوَلأا ِنَع ، َسىِيِع اَنَثَّدَح ، ُّيِزاَّرلا َسىُوُم ُنْب ُمِيهاَرْبِإ□ اَنَثَّدَح 📖📖

تاَطوُلَغْلا ِنَع ىَهَن »ملسو هيلع هللا ىلص َّيِبَّنلا َّنَأ ،َةَيِواَعُم ْنَع ، ِّيِحِباَنُّصلا□ «

ەخخ ولوک ونتشۆوپ (ورێپ ایا وقلغم) ونزغا د ص ەلاا لوسر ر ییاو ضر ەیواعم تضرح 📕📕 :هرابژ

پلیامرف عنم.

ثیدح (ملعلا باتک) دواد یبا ننس :نخام یرمول ۳۶۵۶

ثیدح ۳۶۴۸ باتک ۲۵ دواد یبا ننس سیاگنا :نخام میود

ثیدح ۱۶ باتک ۲۶ دواد یبا ننس :نخام مییرد

ەلاا لوسر پێچ ەکخ یوشۆوخ ەن پێنتشۆوپ پێک ولیاسم پێنید ەپ نالماع وا نایلام ەکخ اد ابیپص خێش لپو ام

وێ یڕکێ عنم ڕۆم ەخخ ونتشۆوپ وقلغم وا وتخسە ەل کرابم.

وڕێپ د پێچ ەن پێساد وا پێخۆرگ ببسە یەهارمگ د لۆک پێنتشۆوپ پێرڕێپ پێک ولیاسم پێنید ەپ پێچ ەکخ !وه لپو

شي راد ەشدخ مھ ایا وا عیاض ەنونا□ ڕۆمز هڕکم یادخ ەجو ەپ ونتشۆوپ.

http://www.mohammadsediq.com

۸۳ د محمد صدیق د تبلیغ دویمه چپله

د تبلیغ دوه دېرشمه ورځ

داتسا د ږومز همس ،وو تساز هسرار ودېموز کلام ظفاحد ېچ یرګلم ويد نافرع د لاهم رپ ېتشاز د راهس نز ېک داوبه يملاسا ريغ هوید هپ وخ ږوم اد ںبيص خېښ لیو ېي هت خېښ وا ړېک هدړوا ېي هریړ ربېخ هپ فايس

؟وسينو هګوت هپ تمينغ د ېځنيم ېودنه وخ ويد ېچ وش ىلاوكو تخو هڅ هب ږوم وز ووک دنوژ

؟ي وک هڅ ېدناب وځنیم هپ هتخبکېز هلاا د لېو خېښ

؟هنک وا ىوش لړکرو زاوج ېک ملاسا هپ هت لزځ ايا ںبيص خېښ لېو ،هړکو هسررو لزځ ېچ مړاوغ لېو ظفاح

يود د ېچ هکڅ وړک لیږ هنوداهج فلاخ رپ وناودنه د هتلاد ېچ يد هن يد د تلااح ږومز وخ يړمولا لېو خېښ

يد هربارب هځنېږ اي رواخ هلاترپ ږومز ربيمش.

كرابم هلاا لوسر د مه هب ومارک هباحص وا هړکو هوش اديږ عقوم هلاک ېچ هغه وز هبرخ لزځ د هوش ېتاړ لب

ړک ناېب هترو ثيدح كرابم هغد ېي ايب وا لوک عنم هن هلاا لوسر وا ولوک هسررت لزځ ېک: هنامز هپ

۸٤ هلېچ همیود غیلبت د http://www.facebook.com/mohammad.sediq.af
قیدص دمحم د

[redacted]

[redacted]



📖📖 حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ « كُنَّا نَعْزِلُ عَلَى

عَهْدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَلَمْ يَنْهَنَا »

📕📕 ژبارە: لە حەزرەت جابر رض خخە ڕوایەت دی چێ د رسوڵ الڵە صاڵی الڵە عالەی وساڵم پە زمانە

کێ بە موبڕ (لە مینێخو رسە) عزڵ کولو او موبڕ یێ نە منع کولو.

۵۲۰۷ لومری ماخذ: صحیح البخاري (کتاب النکاح- باب العَزْلِ) حدیث

ثيدح ۱۴۱ باتک ۶۷ يراخبلا حيحص :ذخام ميود

ثيدح ۱۳۵ باتک ۶۲ کوت ۷ سييلاگنا يراخبلا حيحص :ذخام ميپرد

ثيدح (لِزْعَلا مِكُح بابِ -حاكنلا باتک) ملسم حيحص :ذخام مرواخ ۱۴۴۰

ناشلا ميظع نارق يپچ ولوک هسررت لزع هسر وئخنيم ولپخ هل مه تخو هغه اتح هب ومارک هباحص لپو خئپش

رک نايب هترو فيشر ثيدح کرابم هغد يپ ايبد وا وو هن یوش ريشبد يپ لوزن لا وا ودپلزاذ: ار

اَّنُكَ لاَق ،رِباَج ْنَع ،ءٍاَطَع ْنَع ،وٍرْمَع ْنَع ،ُناَيْفُس اَنَثَّدَح ، ٌّ ِ�اَدْمَهْلا َقاَحْسِإ ُنْب ُنوُراَه اَنَثَّدَح 📖📖

لِزْنَي ُنآْرُقْلاَو - ملسو هيلع هللا لىص -ِهَّللا ِلوُسَر ِدْهَع َلىَع ُلِزْعَن .

هپ ملسو يهلع هللا ىلص هللا لوسرد هب رنوم : يد تياور هخخ ضر رباج تضرح هل 📕 📕 :هرابژ

ولوک عنم هن هخخ راک يد هل هللا لوسر يپنع)ي .ودپلزاذ مه نآرق وا هواک). لزع يپ ک دنوژ

ثيدح ۱۹۲۷ باتک ۹ کوت ۳ (حاکنلا باتک) هجام نبا ننس : ذخام يرمول

ثيدح ۲۰۰۲ باتک ۹ هجام نبا ننس بيرع :ذخام ميود

مش هب بنوخ ون يرک فيرعت هتار يل يپ هک هد لاب هخ يپسي لا يپ لزع اد بيص خئپش. لپو ام

ولتوو يپسي يپسادمه يرس وا مرکو هترد مابشام هب فيرعت يد د وا مخو رهب سوا. هقيدص لپو!

http://www.mohammadsediq.com

هلپچ همیود غیلبت د قیدص دمحم د ۸۵

خ رو همشربد یرد غیلبت د

تملا لوټ او ړک هن مه فیرعت هتار هو لاب هڅ هک وو لزع اد نورپ وخ ات لېوو هت ثیدحلاا
خېش ېم راهس نز

ید تساز هتم هپ کلاخ ېچ هړک فیرعت هتار لزع ىلړوخ سر اد ًافطل ونز وو ىلوچا ېک.

هش روغ ون هقیدص لپو پي ایډ:

جرفلا جراخ لزنیل جلایلإا دعب عزنلا يأ) :هلوقب لزعلا رجح نبا ظفاحلا فرع.)

پچ لتسیا ار هخخ جرف هل يځبش د هلآ لیسانت هنیز راند : يچ يوفيرعت يساد لزع هلاا همحر رجح نبا ظفاح

يیاو لزع هتډ ید ،شي عقاو رهب لازنا.

يوفيرعت طلاغ لزع یوغه هکځ ئرېږلوغ هنو وبرخ هپ ونادوهيد يچ ئروګ لپو خپش .

ږک نایډ هتړوم فيشر ثيدح کرابم هغد هرا هپ وغاورد د ونادوهي د ص مرکا لوسر د: يپ ايډ

نَأ ُهَرْكَأ اَنَأَو اَهْنَع ُلِزْعَأ اَنَأَو ًةَيِراَج ِلي َّنِإ ِهَّللا َلوُسَر اَي َلاَق ًالُجَر َّنَأ ،ِّيِرْدُخْلا ِديِعَس□ 📖📖 ِبيَأ ْنَع

دوُهَي ْتَبَذَك « َلاَق . ىَرْغُّصلا ُةَدوُءْوَمْلا َلْزَعْلا َّنَأ ُثِّدَحُت َدوُهَيْلا َّنِإَو ُلاَجِّرلا ُديِرُي اَم□ ُديِرُأ اَنَأَو ِلِمْحَت

هَفِرْصَت ْنَأ َتْعَطَتْسا اَم ُهَقُلْخَي ْنَأ ُهَّللا َداَرَأ ْوَل□ «.

http://www.facebook.com/mohammad.sediq.af د تبلیغ دویمه چپلمه ٨٦

قیدص دمحم د

[redacted]

[redacted]



ه‌الا د پا : ل وي ېيو او ى‌غار ه‌ت ه‌الا ل‌وسر يړس وي :ي‌ياو ضر يردخلا ديعس وبا :هړابژ

او (مويوت ه‌ن يړنم ه‌نند) موک ل‌زع او م ړېک ی‌ا ځوي ه‌سر ېغه ه‌ل هز او مرا ه ځن وي ه‌وي هز !ه‌لوسر

يدنوژ) ولژود موشامد ل‌زع ېچ ي‌ياو دوهي او لي‌خاو ل‌مح ه‌ن ام ه‌ل ېد ه‌غه ېچ م ه‌ن راوغړ

ه‌الا ېچ ،ي‌ياو غاورد دوهي : ل‌يوو م‌اسو يه ا‌ع ه‌الا ى‌اص ه‌الا ل‌وسر ،هد ربارب ه سر (ولوښخ

یلوک هتسورو ېش هن هغه هت ون ي ړک اد پيې موشام ي ړاوغو .

ثیدح (ِلْزَغْلا ِفي َءاَج اَم باب -حاكنلا باتک) دواد بيا ننس :ذخام يړمول ۲۱۷۱

ثيدح ۱۲۶ باتک ۱۲ دواد بيا ننس :ذخام ميود

ثيدح ۲۱۶۶ باتک ۱۱ دواد بيا ننس سيياګنا :ذخام ميېرد

راک وا ېپسابار هلآ لي‌سانت هلپخ ېچ وخ رت وا شي يړک هن ګنيټ ناځ يړس ېرېچ هک بېيص خېش لېو نافرع

؟يد راکېپ لوک هخ ايډ ون شي بارخ هخرو هنند

هل مه ېسه موشام هکځ هد هن هبرخ هيول هموک ون شي جراخ هنند ينم ېک ىطلغ هپ ېرېچ هک لېو خېش

يړکو هدارا ېي کاپ هللا ېچ يږېک اديپ تخو هغه ېکلاب يږېک اديپ هن هځښ ينم.

؟شي اديپ هترپ ينم هل ېد ناسنا ېچ يړل ناکما هګنڅ اد بېيص خېش لېو نافرع

هځښ ينم هل ع ىسيع تضرح ايا ؟وو ي وش اديپ هځښ ينم هل اذا اوح يب يب وا ع مدآ تضرح ايا لېو خېش

ړک نايب هتار فيشر ثيدح کرابم هغد ېي ايډ ون ؟وو ىوش اديپ :

لْزَعْلا ِنَع ملسو هيلع هللا ىلص ِهَّللا ُلوُسَر َلِئُس ُلوُقَي ُهَعِمَس ، ِّيِرْدُخْلا ٍديِعَس ِبيَأ ْنَع□ 📖📖

ءْىَش ُهْعَنْ�َ ْمَلِ ءْىَش َقْلَخ ُهَّللا َداَرَأ اَذِإَو ُدَلَوْلا ُنوُكَي ِء�َ ْلا ِّلُك ْنِم اَم » َلاَقَف□ »

ملسو يهلع هللا ى لاص هللا لوسر هل ېچ يد تياور هځښ ضر يردخلا ديعس وبا هل 📕📕 :هړابژ

هن هځښ (ينم) وبوا ولوت هل موشام لیامرفو ص هللا لوسر .لوش لتښوپو هرا هپ لزع د هځښ

شي‌ن تعز�م هغه د کوخېه وا يړکو هدارا ودبک اديپ د ېي کاپ هللا ېچ اد رګم يږيک اديپ

ی لاوک.

ثيدح (ِلْزَعْلا ِمْکُح باب -حاکنلا باتک) ملسم حيحص :ذخام يړمول ۱۴۳۸

ثيدح ۱۵۷ باتک ۱۶ ملسم حيحص :ذخام ميود

ثيدح ۳۳۸۱ باتک ۸ ملسم حيحص سيياګنا :ذخام ميېرد

شي ىلاوك اديپ مه ينم هل هترپ ناسنا يچ مش راج ونوتردق هل كاپ هللا د هللا ناحبس.
لېوو نافرع وا ام

http://www.mohammadsediq.com

ځ رو همشرېد رواخ غیلبت د

هتښوغ وا ېجيرو باق وي هت ېخم امز نافرع، هو ېړوار ىډوډ هت ت اموج (دجاس)
يرګلم هوي نافرع د ماښام ونارتکاډ وخ هز ىچب هنافرع ېچ لېوو ېم هت نافرع وا هو
هدنوخېب هرېډ ون هلکڅو هزم ېښوغ د ېچ ام ،هدوښېک

مروخو ېجيرو ادمه ېزاوي هب هز ون مي يړک زېهرپ ېښوغ هل.

ېښکېم مه ېي ير ځېه ېچ وو ىلدېګا هت باق کډ هخڅ ې ښوغ د هراخ ېب ېساد يچب
لماظ د ثيدحاا خېش

واهو هن.

هوي اد هکځ يو ېدنوغ لدب ړا دنوخ ېښوغ د ېرېچ هک يو ېد هنښب ببيص خېش لېو
دجاس يرګلم نافرع د يد اد ېک ابس وا نز هې وا هو ېتسيخا هتفه هرېت ېم هښوغ اد وا
ىوش بارخ ېم لاچخي ېچ هوشو هتفه

مړک ېي هخپ ېچ موش ربارب هترو نز هليا وا هوش هرېت ېرپ هتفه .

؟يو ېي ېړک هخپ هترد ېچ هتشذ روک ېد نمرېم ېلو لېو خېش

ولوړوج هپ ليخپ د هز لېو ،هړلا هخڅ ار وا ړکو هسرار تنايخ تخس ېم ېنمرېم هکځ
ببيص خېش هن لېو دجاس

ې ړک هخپ هت ېسات ونوسلا ولپخ هپ هلپخپ هراپل باوڅ د ېم هښوغ اد وخ مي هن .
مه هړکت نادنچ ېک



ەشوغ یێوش (اخسد) اسوخ ەلوت ێد امرێ یچ لێو ەتار ەن یک سر یڕمول ەپێلو ێد اد ون ەبارخ ەناخ لێو خێش

لێوو وناودهی ەپ ێتنعل ەترک ێرد یێ ایێ ،یوک ەتار ەبرخ اد سوا وا هڕوخو .

؟یێاو ەنوتنعل یوغە رێ ەتێچ هد ێطلغ ەخ وناراوخ وناودهی د یک ێد ەپ ون بێص خێش لێو ام

؟وش فاصنا موک ایێ اد ون یێاو وناودهی رێ ەنوتنعل وا ێڕوار دجاس ەترد ەشوغ (

اخس) اسوخ لپو ام

پد روک لپوو يپ ايب وا يحيبارخ ەن مە يپشوغ اد ەب ن ون يو ەن نادوهي ەسوحنم اد يرپچ ەک !ەقيدص لپو

ولوک ەن تنايخ مە يپنمريم ەغە د ەسر دجاس ەل ەب ن ون يو ەن ەغە يرپچ ەک شي ەن گنر مە انا اوح د

رک نايب ەت روم فيشر ثيدح کرابم ەغد ايب وا:

ەللا ضىر ۔ ةَرْيَرُه ىِبَأ ْنَع ، ِم ّ�ە ْنَع ٌرَمْعَم اَنَرَبْخَأ ِهّللا ُدْبَع اَنَرَبْخَأ ٍد َّمَحُم ُنْب ُرْشِب اَنَثَّدَح 📖📖

ءا ّوح َلاْوَلَو ُمْحَّللا ِزَنْخَي ْمَل َليِئاَرْسِإ وُنَب َلاْوَل » يِنْعَي ُەَوْحَن ملسو ەيلع ەللا ىلص ىِّبَّنلا ِنَع ۔ ەنع

اَهَجْوَز ىَثْنُأ ْنُخَت ْمَل »

ىنب يرپچ ەک ليامرف ص مەيرک يبن يپچ يد تياور ەخخ ضر ةريره وبا تضرح ەل هرابژ: 📕📕

ەب ەلکخپه ون يو ەن اوح بي يرپچ ەک وا ەدپبارخ ەن ەشوغ ەب ەلکخپه ون يو ەن ليئاسرا

ولوک ەن تنايخ ەسر (ونوريم) وناد نواخ ولپخ ەل (وخبن) ونمريم.

ثيدح (ِهِتَّيِّرُذَو ِهْيَلَع ِهَّللا ُتاَوَلَص َمَدآ ِقْلَخ ُباَب - ءايبنلأا ثيداحأ باتک) يراخبلا ٣٣٣٠ حيحص :نذخام يرمول

ثيدح ٥ باتک ٦٠ يراخبلا حيحص :نذخام ميود

ثيدح ٥٤٧ باتک ٥٥ کوت ٤ سپيلاکنا يراخبلا حيحص :نذخام ميپرد

ەبرخ اد کرابم ەللا لوسر وا هد ەبرخ اد يپچ ون ليو ەت بپيص خپش يپم ايب وا ەللا ناحبس ام وا نافرع لپو

ولرشو رو وناد وهي رپ تنعل کپس وي مە ام وا ەتشن يخپد يپشکپ شياجنگ يپبرخ . يپلاب د وخ ايب ون پرک

مدا اباب ەل مە يپغە يپچ ەکخ ەنک وا ورشو رو ەنوتنعل وخ وي مە انا اوح بي بي ەپ بپيص قيدص لپو نافرع

؟وو يرک تنايخ ەسر ع

اديپ مە ىتبشوپ يپچ ەل ع مدا اباب د ايب وا هو روم وناناسنا ولوت د وخ ەغە يپشن قرغ ام وپل چوپ ەش

؟ي‌ياو تنعل کوخ روم هلپخ هپ يزو يوش

مرک هزات سدوا هراپل هځنالم د تنسوخام د يپچ ماتوو رهب هز او وش ىلاغ نافرع هسر.
يدمه لا

http://www.mohammadsediq.com

هلپچ همیود غیلبت د قیدص دمحم د ۸۹

همشرېد هځنپ غيلبت د

وش لاهسا تخس نافرع هتسورو هغه هل وز هو ېرواړ ىږوډ هموک دجاس يړګلم نافرع د ېچ ځرو هلب هغه يېرخ وا هوش مه هبت هتخس هرېډ ېي ګ نځ رت لاهسا د ، ړووي وم هت نوتغور وز وش تايز يخيب ېي فيلکت وا

يوک يېرخ ېډو ېډګ ېک تلاح هې ېبت د هترکا ناسنا هکځ ي وش هروس ېب يخيب مه. ېي

ېچ هياوو هت يرېپ هغه بيص قيدص لېو نافرع وز وو ړلاو ګنځ رت ېي (ليع رهظا) سرز وا ثيدحلاا خېش ،هز

شي يړل ېخم هل امز.

هز کوخ وخ لې يد ړلاو هسرار سرز وا ثيدحلاا خېش ېزاوي ېکلې هتشز نايرېپ وخ هتاد ىچې نافرع لېو ام

منيو هز.

منيو ېي هز يد ړلاو ګنځ رت ىړکړ د يد هغه لېو نافرع.

نآرق د وخ نوتش ونايرېپ د وا يراکبښ هز هت ږوم ېچ موک يراکبښ نايرېپ هب هت نافرع ييابښ هقيدص لېو خېش

يياو هز هب غورد وز يد تباڅ ونوتايا هې .

نمولما اتح لحېک هراکبښ هز هب هت ورون ېچ لحيل نايش ېساد هلک هلک مه هب کرابم�
هللاا لوسر لېو خېش

لحېک هراکبښ هز مه هب هت ضر ېشياع تضرح .

؟لحيل نايش ېساد ېک تلاح هې ېبت د مه هب هللاا لوسر ايا بيص خېش لېو ليع رهظا

ضر يېشياع تضرح �نمولما ما د کرابم هلاا لوس ر يې چ هب هلک وخ برخ ميږ هن يې هخڅ هغه هل لېو خېښ ار هترو هب ملاس ع لیئابرج او هدېلزاذ ار يېحو کرابم هلاا لوسر پ ر هب تاقوا هثرکا ون ودېک هترسبمه هسر

ړک نايب هت رېوم فيشر ثيدح کرابم هغد يې ايب او ودېک هرهاظ:

أَبُو الْيَ�نِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ
📖📖 حَدَّثَنَا

رضي الله عنها ـ زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه
عَائِشَةَ ـ

عَائِشَ هَذَا جِبْرِيلُ يُقْرِئُكِ السَّلاَمَ « قُلْتُ وَعَلَيْهِ السَّلاَمُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ » قَالَتْ وَهْوَ يَرَى
وسلم « يَا

« مَا لاَ نَرَى

:: حضرت عایشې رض (د رسول الله میرمن) روایت کوي چې د الله رسول (ص) ویل
📕📕 ژباړه

.! دا جبرائیل ع دی او پر تا باندي سلام وایي« ما ویل: وعلیکم سلام ورحمت الله
او عایشې«

زیاتوي چې رسول الله به هغه شیان لیدل چې موږ به نه لیدل (یا موږ ته نه ښکاره
عایشه رض

کېدل).

صحیح البخاري ۶۰۲۱ (کتاب الأدب- باب مَنْ دَعَا صَاحِبَهُ فَنَقَصَ مِنِ اسْمِهِ حَرْفًا) حدیث
لومړی ماخذ:

دویم ماخذ: صحیح البخاري ۷۸ کتاب ۲۲۵ حدیث

دریم ماخذ: صحیح البخاري انګلیسي ۸ ټوک ۷۳ کتاب ۲۲۰ حدیث

جامع ترمذي (کتاب المناقب عن رسول الله صلى الله علیه وسلم) ۴۹ کتاب ۴۲۵۵ حدیث
څلورم ماخذ:

دا په بستره کې به د وحي د نزول لپاره ډېر نامناسب وخت نه وو چې حضرت جبرائیل
اظهر وېل شېخ صیب

ام� به رسول الله مبارک ته راتالو؟

! ویل ایا ته تر الله پاک ډېر هوښیار یې ؟ ویل دا زو د الله پاک خپله خوښه وه
شېخ وېل چوپ شه ګستاخه

.زو په خپل محبوب سردارد دو جهان رسول الله مبارک به یې وحې را نازلوله
چې هرکله یې زړه غوښتل

بیشکه! بیا مې اظهر د فشار کتلو په بهانه له ځان سره بهر را وایستلو، اظهر ته مې وېل
، ما وېل هسې نه چې د دوی دواړو تر منځ فزیکي شخړه را ولاړه ما وېل سبحان الله
ته مې دا فشار لړ وګوره چې خو ته رسیدلی

شيٍ ذ .

ړک ەذ روپخ کوبسېف رپ ېم روئخنا بيص قيدص هروگ ېچ ېږ ل‌يو ەتار وذ وتسيخا ېچ ېم روئخنا ناقرع د

ټپ ەتلد خم نافرع د ېم ەکځ وذ يرېيک ەسوغ ەپ ەتار ايډ وذ يېنيوو ېږ بيص ثيدحاا خبش ېرېچ ەک ەکځ

يرک.

http://www.mohammadsediq.com

ځ رو همشرېد رېش غیلبټ د

د هت رېوم ېچ اچ دجاس ىرګلام هغه نافرع د ېچ و وش برخ وز وو ېک نوتغور هپ هسر نافرع هل هلاک ېچ رېوم هت خېش وز وو ترسبې هتلدمه مه هغه وا وو ىوش غوراز تخس رېډ مه هلپخ هغه هو رېو ار ىډوې ماښام

و ړکو ېيد هتښوپ ېچ هځار لېو ېم.

يخيېد مه تلاح امز وا وش غوراز نافرع هجو هپ امز ېچ مړاوغ هنښې هتايز هرېډ هز بېيص خېش لېو دجاس

مش ېتاپ ىدنوژ پد هز ېچ يځار هز �قيې م ناځ لپخ هپ لېو ،يد بارخ .

وا انز هسر ملیز ىدنواګ هل رېومز ،لاغ هکلا یړک هسررت هنوراک دبې دب رېډ ېک دنوژ هپ ام بېیص خېش لېو دجاس

فاعم هتار هنوهانګ اد امز هب کاپ هلاا ایآ وز پړک لیعف دب مه هسر وناګاوغ وا وناګرچ هل ېم هترک هود وی

؟مش ړم ېرېچ هک یړک

؟یړک یو هز تدابع اچ لېب د پد هب وخ هترپ ىلاعت هلاا هل ایا لېو خېش

میه هز ودنه هڅ وخ هز لېو موک ېلو هب تدابع هڅ لېب د هترپ هلاا هل بېیص خېش هز لېو. دجاس

قيدص دمحم د

ەب ەتو زن یرک یو ەن ید تدابع ەخ ل‍ب د ەتري‍پ کاپ ەلاا ەل ي‍چ هد ەن مه ەبرخ ښ‍ه وخ اید زن س‍ب ل‍ېو خ‍ېش

ڕک نايد ەترو فيشر ثيدح ەغد كرابم ەلاا لوسر د ي‍ړي ايد او ي‍خ ەت ت‍نج ن‍متح:

اَبَأ ُتْعِمَس َلاَق ،ِرْوُرْعَمْلا ِنَع ٍلِ صاَو ْنَع ُةَبْعُش اَنَثَّدَح ،ٌرَدْنُغ اَنَثَّدَح ،ٍرا َّشَب ُنْب ُد َّمَحُم
📖📖 اَنَثَّدَح

اًئْي َش ِه َّللاِب ُكِ ْشرُي َلا َتاَم ْنَم ُه َّنَأ ِ� َّشرَبَف ُلي ِ ْبرِج �اَتَأ » َلاَق ملسو هيلع هللا ىلص
ِّيِب َّنلا ِنَع ، ٍّرَذ

ز ْنِإَو َق َسر ْنِإَو» َلاَق َ�ز ْنِإَو َق َسر ْنِإَو ُتْلُق « َة َّنَجْلا َلَخَد��� ».

ل يئابرج» : لیامرف و ملسو ي هلع هللا ىلص هللا لوسر يد تیاور هخخ ضر رذ وبا هل
📕📕 :هړابژ

تدابع هخ موک لب د هترپ هللا هل يچ کوخ هغه ره يچ ړ کار تراشب اد يې هتام وا ئغار
هتام ع

هغه هک اتح»لتبښ وپو هخخ (لیئابرج) هل ام «.يرېیلاخاد هب هت تنج وذ شي ړم وا يړک
یو هذ يې

یو ړک مه انز وا لاغ يې هک اتح (وه) : لي امرف و هغه ؟یو ړک مه.»
انز وا لاغ

ثيدح (َةَكِئَلاَمْلا ِه َّللا ِءاَدِنَو َلي ِ ْبرِج َعَم ِّب َّرلا ِمَلاَک باب -دیحوتلا باتک) يراخبلا ۷۴۸۷
حیحص :ذخام يړمول

ثيدح ۱۱۳ باتک ۹۷ يراخبلا حیحص :ذخام میود

ثيدح ۵۷۹ باتک ۹۳ کوتې ۹ سيیلګنا يراخبلا حیحص :ذخام میږرد

ثيدح (َرا َّنلا َلَخَد اًكِ ْشرُم َتاَم ْنَمَو َة َّنَجْلا َلَخَد اًئْيَش ِه َّللاِب ُكِ ْشرُي َلا َتاَم ْنَم باب -نا�لإا باتک) ملسم
حیحص :ذخام مرواڅ

ږروپ وځږرو رت ن�سا د هنوهانګ يپساتس يږيچ هک يځار (۳۴ يذمترلا ُهاور - سيدق
ثيدح) هپ لږو خښش

د هسر وناناويح هل لږو يې لب وا يښب کاپ هللا مه وم هب ايب وذ ئړاوغو هنښب کاپ هللا
هل يپساتو وا يرېيسرو ۴۴۶۵ ًةَميِهَب َتيَأ ْنَميِف باب - دودحلا باتک- دواد بيا ننس) د يپ
هبرخ اد وا هتښذ دودح موک هړا هپ یلعف دب

هړکو هتار هخخ (ثيدح .

هپ هسر وناګاوغ وا وږېم ،ورخ هل تاقوا هترکا نابیلات اد يچ يک داوږه هپ ږومز موک
ړکف ببیص خښش لږو ام وا متوو يړت هز روز ، يوک يجوت هعیرذ هپ ثيدح کرابم هغدمه
د يرنړک يپلپخ نمتح وذ یرېیک لدیا یلعفدب

ملغرو هت اوخ نافرع د.

http://www.mohammadsediq.com

📌

📌

📌

📌

د محمد صدیق د تبلیغ دویمه چپله ۹۳

د تبلیغ اوه دیرشمه ورځ

نوتغور د وذ ولوار ەت تاموج ەتربېږ ېږ ەمخخ نوتغور ەل ېچ ولغرو ېسپ نافرع ەپ ثيدحالا خېش وا هز ەمرغ نورپ

ودېک هراکښ لوټ ېږ تروع ېچ وو تورپ ناوځ ىدنه وي ەت ېخم ېزاورد د.

يراکښ ناماس لوټ يږس ېد د هروګو ەغه ـبيص خېش لېو وش ادنخ ەپ نافرع.

لې د ېچ لیو ەذ ېم و ەترد وا ړک ەذ نایې ثيدحکرابم ەلاا لوسر د ېکخم ېځرو وخ ەت اتا ام هروګ لېو خېش

؟وي يږک عنم ەمخخ راک ېد ەل ږوم کرابم ەلاا لوسر ېچ ەکځ ئروګ ەذ ەب ەت ناماس يرم د وا صخش

ەغه د ېم ايې وا شي ټېږ ېږ تروع وخ ږت ولوچاو رو ېم ناځ ږې صخش ېد د وا ټسيخاو ل�سد وي ام

؟يد تورپ ەشوه ېب ېلو وا يوش ەخ ناوځ ېد ەپ ېچ لټښوپو ەمخخ صخش ټساز ەل ەتاوخ

ەب ګنخ ږت روا د هرانت د وا يرک عوشر راک اد ېږ ىوذ ىوذ وا يوک راک ېک ېياوناز ەپ اد لېو صخش يږموذ

وش ەشوه ېب ەجو ەپ ىمرګ ېرېد د وا وو ړلاو.

وو ەذ انتتسم ەمخخ ټلاح ېساد ەل مه کرابم ەلاا لوسر اتح وا يځار اچ ږه ەپ ټلاح ېساد هروګ لېو خېش

وو ىلدیا ېنبرب ومارک ەباحص وا وش ەشوه ېب ېجو ەل ىمرګ د مه ەغه ځرو موي وا .

؟وو ىوش ەشوه ېب وا ولوک راک ېک ېياوناز ەپ مه کرابم ەلاا لوسر آيا ـبيص خېش لېو نافرع

http://www.facebook.com/mohammad.sediq.af د ږتبليغ ەميود ەلبېچ ٩٤

قيدص دمحم د

[redacted]

[redacted]

کرابم هغد ېي ابډ وا وش هشوه ېب ېچ ېلړو ېربډ هراپلا ېفېشر ېبعک د هغه هناسنا لهاجه هذ لېو خېش

ړک نايډ هت ږوم فيشر ثيدح:

عَنْ جَابِرَ 📖📖 □بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَنْقُلُ مَعَهُمُ الْحِجَارَةَ

لِلْكَعْبَةِ وَعَلَيْهِ □إِزَارُهُ. فَقَالَ لَهُ الْعَبَّاسُ عَمُّهُ يَا ابْنَ أَخِي، لَوْ حَلَلْتَ إِزَارَكَ فَجَعَلْتَ عَلَى مَنْكِبَيْكَ دُونَ

الْحِجَارَةِ. قَالَ «فَحَلَّهُ فَجَعَلَهُ عَلَى مَنْكِبَيْهِ، فَسَقَطَ مَغْشِيًّا عَلَيْهِ، فَمَا رُئِيَ بَعْدَ ذَلِكَ عُرْيَانًا صلى

الله عليه وسلم»

ژباړه: 📘 📘 (حضرت جابر رض روايت كوي چې كله رسول الله ص د مكې له خلكو سره يوځاى)

تيږې (ډبرې) د كعبې د جوړولو لپاره وړلې (نقل كولې) نو ازار (عربي لنګ) يې اغوستى وو. د

رسول الله تره حضرت عباس رض رسول الله ص ته وويل: اې زما وراره! (ستا لپاره به غوره وي

ته خپل ازار وباسه او په خپلو اوږو يې تر ت�رو لاندې واچوه (معنا چې اوږې دې زخمي نشي)

رسول الله ص خپل ازار و ايستلو او پر خپلو اوږو يې واچولو مګر رسول الله مبارک بې هوښه

شو او له هغه وروسته رسول الله ص بيا هېڅكله هم لوڅ (بربنه) نه دى ليدل شوى.

لومړى ماخذ: صحيح البخاري حد يث (كتاب الصلاة - باب كَرَاهِيَةِ التَّعَرِّي فِي الصَّلاَةِ وَغَ�ْهِا) حديث ۳۶۴

دويم ماخذ: صحيح البخاري حديث ۸ كتاب ۱۶حدي ث

دريم ماخذ: صحيح البخاري انګليسي ۱ ټوك ۸ كتاب ۳۶۰حديث

څلورم ماخذ: صحيح مسلم (كتاب الحيض- باب الاِعْتِنَاءِ بِحِفْظِ الْعَوْرَةِ) حديث ۳۴۰

پنځم ماخذ: صحيح مسلم ۳ كتاب ۹۴ حديث

عرفان وېل شېخ صيب بښنه غواړم شيطان لع� ماته خندا راوستله كنه ما بايد خندل نه وو او زور بيا مور

بېرته جومات ته را ستانه شوو.

http://www.mohammadsediq.com

چبله دویمه تبلیغ د صدیق محمد د ۹۵

د تبلیغ اته دیرشمه

سهار له ناشتې وروسته زه بهر د جومات انګړ ته ووتم تر خو لږ تازه هوا تنفس کړم او خو شېبې وروسته

عرفان هم راپسې راغئ.

عرفان ته مې وېل شېخ صیب خه شو؟

عرفان وېل شېخ صیب د قران کریم تلاوت په خورا جګ اواز شروع کړی او چندان اواز یې هم نه دی نو ځکه

زه ترې بهر راووتم ، دا خبره یې وکړه او عرفان وېل زه به ستا په اجازه اودس ماتې ته لاړ شم او سړی ولاړ.

لږ شېبه وروسته شېخ الحدیث هم را ووتلو او زما خوا ته راغئ.

ما وېل شېخ صیب ښه ښکلی تلاوت خو دې کولو.

وېل صدیقه ! تاته چا ووېل چې ما تلاوت کولو ځکه ته خو هغه وخت هلته نه وې چې کله ما تلاوت شروع

کړ ، وېل دا خبر خو به ونې نه وی درکړی؟

ما وېل شېخ صیب دا خه ګډې وډې وایې نو له کومه وخته خبرې شروع کړې چې دا خبره دې وکړه؟

د تبلیغ دویمه چېله ۹۶ http://www.facebook.com/mohammad.sediq.af

د محمد صدیق

له او يپلوک يپبرخ هسر ص مرکا لوسر له تاقوا هثرکا وناک او ونو يپک هنامز هپ ص هللا
لوسر د لږو خپش

رک نايب هتار فيشر ثيدح هغد کرابم هللا لوسر د يپ ايب او ولوبرخ کرابم هللا لوسر:
يپ هب وسيک وريړ

لاَق ىِنَمْحَّرلا ِدْبَع ِنْب ِنْعَم ْنَع ٌرَعْسِم اَنَثَّدَح ٌةَماَسُأ وُبَأ اَنَثَّدَح ٍديِعَس ُنْب ِهَّللا ُدْيَبُع 📖📖 يِنَثَّدَح

اوُعَمَتْسا َةَلْيَل ِّنِجْلاِب مَلسو هيلع هللا ىلص ِّيِبَّنلا َنَذآ ْنَم اًقوُرْسَم ُتْلَأَس ، َلاَق ِيَبأ
ُتْعِمَس

ةَرَجَش ْمِهِبْ تَنَذآ ُه َّنَأ ـِه َّلاا َدْبَع يِنْعَي ـَكُوَبَأ يِنَثَّدَح َلاَقَف . َنآْرُقْلاا .

ەلاا لوسر یچ لتبشوپو ەمخ قوسرم ەل ام ،ید تیاور ەمخ نمحرلادبع نب نعم ەل ەڕابژ: 📕 📕

رلاپ اتس لیوو ەغه ؟دیرواو نآرق (وتاینج) ونایریپ یچ هرا ەپ یپش یغه د ڕک بڕخ اچ ((ص

وو یڕکرو بڕخ ەت ەلاا لوسر ینو یچ (ڕکار بڕخ) لیوو ەتار نمحرلادبع.

ثیدح (ِّنِجْلا ُرْكِذ ُباَب - راصنلأا بقانم باتك) یراخبلا حیحص :ذخام یڕمول ٣٨٥٩

ثیدح ٨٥ باتک ٦٣ یراخبلا حیحص :ذخام مێود

ثیدح ١٩٩ باتک ٥٨ کوتپ ٥ سيیاگنا یراخبلا حیحص :ذخام مێیرد

ثیدح ٤٥٠ (ِّنِجْلا َلىَع ِةَءاَرِقْلاَو ِحْبُّصلا ِفي ِةَءاَرِقْلاِب ِرْهَجْلا بابِ - ةلاصلا باتك) ملسم حیحص :ذخام مرواخ

ثیدح ١٧٣ باتک ۴ ملسم حیحص :ذخام مئنپ

یدنابرو ەبلغ �عل ناطیش ونذ دیرواو ثیدح کرابم ەغد یچ ەغه وا ىئغار ەترێب یک تخو بد ەپ مه نافرع

ولتوو رهب ەتاموج ەل یسادمه وا وش ادنخ ەپ یڕس وا هڕکو .

ەن یوش ەبارخ یک ویتسورو بد ەپ یێ ەدیقع اد وا ید ەن یدنوغ ىوش هارمگ ڕل نافرع اد ەقیدص لێو خێش

؟هد

د غیلبت د یئرو هود وی اد وا ورل ەن هراچ وڕکو ەخ وخ ىوش هارمگ ربێ یخیب یکلاب ەن ڕل بیص خێش لێو ام رت ایب شي هروپ ەسر ىلاشوخ وا ریخ ەپ ەلبچ ربومز وخ رت وڕکو ەترو ەلاصوح یچ وی روبجم ون ید یتاپ یلبچ

یدنوژ کوخ هڕم کوخ ەلاک.

هلپچ همیود غیلبت د قیدص دمحم د ۹۷

ځ رو همشرېد ههن غیلبت د

د ،هراپا هځنالم د ېعمج د وو ىتسوار هت تاموج يوز ىنچوک لپخ يرګلام هوی غیلبت د ږومز �بنسپام نورپ هت اوخ هد د يچ لړک رغرو هت موشام يډ ايږ وا يد موشام ىللاګ هرموخ اد بېیص هقیدص لېو امام تاموج

شي ار.

يې ډايډ وا رک وچمه هلوخ هلوخ اد هپ هترکوخ موشام بیص ماما وز ئغار هت اوخ بیص ماما د يېچ موشام

هرکرو يې کهلوخ هپ هغه د هبژ هلپخ.

د يې لو يد هبژ هلپخ اد وا راک يد هپ يې وک هغوراز موشام اد بیص ماما يې وک هخ اد لېپو لړک ږغ رو خېش

؟هرکرو يې کهلوخ هپ موشام

هکرابم هلپخ يې کهلوخ هپ ڼسح د هغه يې چ موک وش داي ار ثيدح کرابم هللا لوسر د هتام لېو بیص ماما

هدېرد و هتوګترس يې م هنيم يراس يې ډ هسر وناموشام هل کرابم هللا لوسر د يې . لېو وا هو ېرکرو هبژ

۹۸ هلبچ همیود غیلبت د http://www.facebook.com/mohammad.sediq.af
قیدص دمحم د

ەكځ ېڕک ڕاركټ لمع ڕه ەغه د ېچ هد ەن ەمزلا ەتاټ وا وو لوسر ەللا د ەغه وخ هد ەمس
ېد ەبرخ لېو خېش

سږ وا ەتش هزاجا ېي ەت ونابرمغيپ ېزاوي ېچ يد ەنوراك ېساد رېړ وا ېي ەن برمغيپ ەت.

وش ەن صلاخ سر څېه وخ امز يوک ېبرخ هړا ەپ شي ەڅ د ماما اد ىبيص خېش لېو ام.

ږوم ثيدح اد ېي ايږ وا ېړک هراشا ەت فيشر ثيدح ەغد كرابم ەللا لوسر د ىبيص ماما !
ەقيدص لېو خېش

ړک نايږ ەت:

مْيَعُذ نَع ِهْدَعس ُنْب ُما َشِه يِنَثَّدَح : َلاَق ٍكْيَدُف ِبيَأ ُنْبا يِنَثَّدَح : َلاَق ِرِذْنُمْلا ُنْب
اَنَثَّدَح ُميِهاَرْبِإ 📖📖

ّيِبَّنلا َّنَأ َكِلَذَو ،اًعوُمُد يَاَنْيَع ْت َضاَف َّلاِإ ُّطَق اًنَسَح ُتْيَأَر اَم : َلاَق َةَرْيَرُه ِبيَأ ْنَع
ِرِمْجُمْلا ِنْب

ف ُهَعَم ُتْقَلَطْناَف ،يِدَيِب َذَخَأَف ،ِدِج ْسَمْلا ِفي ِ�دَجَوَف ،اًمْوَي َجَرَخ ملسو هيلع هللا�

صلی

كَلَّمَنِي حَتَّى جِئْنَا سُوقَ بَنِي قَيْنُقَاعٍ، فَطَافَ فِيهِ وَنَظَرَ، ثُمَّ انْصَرَفَ وَأَنَا مَعَهُ حَتَّى جِئْنَا الْمَسْجِدَ

فَجَلَسَ فَاحْتَبَى ثُمَّ قَالَ: أَيْنَ لَكَاعُ؟ ادْعُ لِي لَكَاعًا، فَجَاءَ حَسَنٌ يَشْتَدُّ فَوَقَعَ فِي حِجْرِهِ، ثُمَّ أَدْخَلَ

يَدَهُ فِي لِحْيَتِهِ، ثُمَّ جَعَلَ النَّبِيُّ صلی الله عليه وسلم يَفْتَحُ فَاهُ فَيُدْخِلُ فَاهُ فِي فِيهِ، ثُمَّ قَالَ:

اللَّهُمَّ إِنِّي أُحِبُّهُ فَأَحْبِبْهُ وَأَحْبِبْ مَنْ يُحِبُّهُ.

📕📕 ژباړه: حضرت ابو هریرة رض روایت کوي چې ما هېڅکله حسن نه دی لیدلی پرته له دې

چې سترګې مې له اوښکو ډکې شوي وي. هغه ځکه چې رسول الله ص یوه ورځ بهر ووتلو او

ما په جومات کې ولید. هغه زما لاسونه ونیول او زه ورسره روان شوم. هغه تر هغو هېڅ خبرې

ونه کړې تر څو چې موږ د بني قینقاع بازار (مارکېټ) ته ورسېدو. هغه وګرځېد او شاوخوا یې

وکتل. بیا هغه روان شو او زه هم ورسره روان شوم تر هغو چې جومات ته ورسېد. هغه مبارک

کښېناست او ځان یې په جامو کې پټ کړ بیا یې وفرمایل هغه کوچنی چېرې دی؟ هغه کوچنی

ماته راوله. حسن په منډه راغی او غېږ ته یې ور ټوپ کړل. بیا یې خپل لاسونه د رسول الله

مبارک په ږیره کې ووهل. بیا رسول الله مبارک د هغه خوله خلاصه کړه او خپله مبارکه ژبه یې

د هغه په خوله کې ورکړه. بیا یې وفرمایل. یا الله زه ورسره مینه لرم، زو مینه ورسره لرم او له

هغو سره چې مینه ورسره کوي.

لومړی ماخذ: الأدب المفرد (باب الجلوس والاستلقاء) کتاب ۱ حدیث ۱۱۸۳

دویم ماخذ : الأدب المفرد انګلیسي کتاب ۴۸ حدیث ۱۱۸۳

وو چې د ماشوم د پلار امام صیب ته پام نشو کنه لویه لانجه به ترې جوړه شوې وي.

ەبن

http://www.mohammadsediq.com

ەلپچ ەمیود غیلبت د قیدص دمحم د ۹۹

ځ رو ەمتبسپولاخ غیلبت د

پک هرلا هپ ،ورکو یور هدایپ ړاوخ رت هتوو رهډ هسر ثیدحلا خېش وا نافرع هل هز هتسورو يپتشاز هل راهس نز هپ يپساد يپ هغه وا وو لیویز سلایګ يپ هت وزایتم اوغ د وا وو رلاو هتاش اوغ د يپچ ئغار هخم هپ ودنه وي

تبشر ازفا حور د مه اي هبوا وروګنا د هکل يپلاشخ دنوخ.

؟ئشخ يپلو بزايتم اوغ د اد ونلاهاج يپساتز رپ تنلا ووت قي يپ يل يو هترو وا ئغرو هت اوخ يپ ي خېش

؟ئوک هبرخ اد هت بوم يپچ ئشخ هن بزاتيم بنوا د ناز�لسم يپساتز اد ايا لپو ودنه

وا هدنګ يپساد هلکځېه ناز�لسم بوم وا مبنخو لا يپک بوخ هپ هکلاو يپ ي وخ هز لپو ام !هن رک بغ رو ام

ووک هن راک روخ رادرم.

؟ئوک هبرخ اد يپچ يوش ربه وم هنوثيدح لپخ يپلو لپو ودنه

موک مه ایتبنیر هپ هرا بد هپ ایا بیص خېش يپیاو بدو بدګ هخ ىچب ودنه د اد لپو ام رک بغ هت خېش ام

؟وبنخو بزایتم بنوا د بد بوم يپچ هتش ثیدح

؟بوربارب هسر وناشوا هل اوغ يپلواز وا هرادرم اد سوا ودنه لهاج هغد لپو خېش

http://www.facebook.com/mohammad.sediq.af د غیلبت همیود هلبچ ۱۰۰
قیدص دمحم د

[redacted]

[redacted]

له دې سره زور موږ ترې روان شوو ما وېل چې جنګ جوړ نشي، وروسته په لاړه کې مې وېل شېخ صيب ايا

د هغه هندو خبره ريښتيا ده؟

خو دا د جاهل بچى هندو اوس د غوا هغه مردارې متيازې د اوښ له متيازو سره برابروي او بيا يې دغه شېخ وېل هو صديقه! په دې مورد ګڼ شمېر احاديث شته خو د اوښ په متيازو کې الله پاک لويه شفا اچولې

مبارک حديث شريف موږ ته بيان کړ:

تِباَثو ُدْيِمُح اَنَبرْخَأ ۃَمَلَس ُنْب ُد ّ�ح اَنَثَّدَح ،ُناَّفَع اَنَثَّدَح ، ٌ ِ�اَرَفْعَّزلا ِد َّمَحُم ُنْب ُنَسَحْلا اَنَثَّدَح 📖📖

هيلع هللا ىلص ٌّيِبَّنلا ُمُهَثَعَبَف اَهْوَوَتْجاَف َةَنيِدَمْلا اوُمِدَق َةَنْيَرُع ْنِم ،اًساَن َّنَأ ،ٍسَنَأ ْنَع ُةَداَتَقَو

اَهِناَبْلَأَو اَهِلاَوْبَأ ْنِم اوُبَرْشا » َلاَقَو ِةَقَدَّصلا ِلِبِإ ِفي مِلسو »

لاغار هت ېرونم ېنيدم هخڅ هنيرع هل کلخ ېنيڅ چې يوک تياور ضر سنا تضرح ژباړه: 📕📕

د ناښوا وڅ ويد هت ىوغه کرابم هللا لوسر وز .لوش هغوراناز هجو هپ مسوم د ېنيدم د يود وا

ئښڅو ېزايتم وا ېديش وناښوا ېد د :لیامرف ېيو هترو وا لربېاو رو هګوت هپ. ېقدص

ثيدح (ِلِبِإلا ِلاَوْبَأ ِب ُشر ِفي ِءاَج اَم باَب- ص هللا لوسر نع ةمعطالأ باتک) يذمرت ١٨۴۵ عماج :ذخام يرموا

ثيدح ۶١ باتک ٢۵ يذمرت عماج :ذخام ميود

ثيدح ١٨۴۵ باتک ٢٣ کوت ٣ سيياګنا يذمرت عماج :ذخام ميرد

هجام نبا نننس وا ۵۶٨۶ ثيدح (ِلِبِإلا ِلاَوْبَأِبِءاَوَّدلا باَب - بطلا باتک) يراخب حيحص هپ هعقاو هترو لېو خڅېش

(ېوش رکذ مه ېک ثيدح ٣۶٣٢ باتک ٣١ (بطلا باتک.

؟ېلو اد ېچ ېرېيک دبدب ېساد ېم هرز اد هکځ هرواړ هتار لتوبثِسيېپډ د وبد هشرو هت ىچېد لېو ېم هت ناڤرع

مه نافرع وا هز ايبد هتسورو وز ولښخو لتوبث سيېپډ د هلاک ېچ ام وا رلا هت تاموج هتسورو وبرخ هل خڅېش

ولغرو هت تاموج.

http://www.mohammadsediq.com

هلېچ هميود غيلبت د قيدص دمحم د ۱۰۱

عادولا) هپش همتښېولاخ غيلبت د(

اروخ خېش ځرو هرخا هپ غيلبت د وز لوش هزات هنونا�ا ږومز نايب هپ ثيدحلاا خېش د هلاک يچ ماشلام نورپ کاپ هللاا د ونورو لېوو يې زاوا يدنوغ هرږ اروخ هپ وا يدېکي يکډ وکښوا هل يې يګترس وا وو تياساسحا

هلوسرو هت ىاپ هلېچ هلېخ ږوم يد اد هتکرب هل بيص مېرک يېز وا.

د �قيز وا هنونا�ا وکلاخ د يک وځرو وتښېولاخ هغد هپ يچ ودېزاوتو يد هپ ږوم يچ يد ىاځ رکش د اد لېو هتاش هراپل ص هللاا لوسر يېز د هغه د وا هللاا د ىنروک يلوت يلېخ ږوم يچ اد وا وړک هزات رېخ هپ لګ د راهس ونوفيلکټ ولوت يد د هت ږوم هب کاپ هللاا وز و و ليتوار هراپل توعد يقيقح د ملاسا د فصر وا يښيا يږر

يوکار ايزنود هغاه هپ هنورجا.

لپخ رت ثيداحا تبښولخ هرا رت ږا وم يک نارود هپ يلبچ يلپخ د يچ وي هتخبشوخ رډېر ږوم لېو خېش ايد

ړک نايب هتار ثيدح كرابم هغد هرا هپ ثيداحا وتبښولخ د يپ يد ايب وا لوسرو رو ونورو: وناز�لسم

ةمايقلا َموَي هَلُتنُكَو اَهيقِف ًهللا ُهَثَعَب اَهنيِد ِرم اَ ِفي اًثيِدَح ً�عبَرا يِتُّم اُ لَيَع َظِفَح□ 📖📖 نَم

اًديهَشو اًدِهاَش .

داي يي اي لوتار) يرك عمج هنوثيدح تبښولخ هراپد وتګ ينيد د تما د امز يچ 📕📕 کوخ :هرابژ

يرك هتروپار هيقف خ رو هپ تمايق د يرس هغه هب ليإعت هللا (يوسرو يي هت وكلاخ □ ورنو وا يرک

مش دهاش هغه د هب هلپخ وا مركو تعافش هد د هلپخ هب هز .

يذمرت) هاور :دخام)

http://www.facebook.com/mohammad.sediq.af د غيلبت هميود هلبچ ۱۰۲ د دمحم قيدص

[redacted]

[redacted]

وتښپولاخ رت هکځ يد يټنرګ ټعافش اکاک قيدص د وا امز ۍساتس وخ باسح يد هپ
ـبيص خېښ لېو نافرع رت وم لاټ لوټ هګوت يد هپ وا لځ اد وم رېډ وسوځنپ رت وا
لوسرو وکلاخ رت لاک ږسورپ وم هنوثيدح رېډ هخڅ

يړک بوړخ ېړپ وم هنونا�ا وکلاخ د وا ليوسر وکلاخ رت ثيداحا دنتسم وا حيحص رېډ.
ولاس

لېو وا وياوو رافغتسا وا هبوت هبېش هرم يچ هد راکپ هت ږوم مه ايب وخ هد همس وم وخ
هبرخ هغه لېو خېښ کاپ هللا د ون دولرد هن يې هب راک لب وا ودېک هراګزو يچ هب هلاک ره

اتح لوسر هللا کرابم ێچ برمغیپ مه وو

لرک عوشر ێپ هب لیو رافغتسا وا ێلتسیا ێبوت ێپ هب هت رابرد .

ڕک نایب هت ڕوم فیشر ثیدح هغد کرابم هللا لوسر د ێپ ایب:

لاَق ،نَمْحَّرلا ِدْبَع ُنْب َةَمَلَس وُبَأ ِ� َبرْخَأ َلاَق ،ِّيِرْهُّزلا ِنَع ،ٌبْيَعُش اَنَبرْخَأ ،ن َ�َيْلا وُبَأ□
📖📖 اَنَثَّدَح

بوُتَأَو َهَّللا ُرِفْغَتْسَلأ ِّ�ِإ ِهَّللاَو » ُلوُقَي ملاسو هيلع هللا ىلص ِهَّللا َلوُسَر ُتْعِمَس□
َةَرْيَرُه وُبَأ َلاَق

ةَّرَم َ�ِعْبَس ْنِم َرَثْكَأ ِمْوَيْلا ِفي ِهْيَلِإ□ »

ليدێروا ێم هخخ کرابم هللا لوسر هل ێچ دی تیاور هخخ ضر ةريره وبا تضرح هل
📘📘 :هڕابژ

.هپ هللا مسق ێچ زه هره ځرو ڕت ایوا هلئ هخخ ڕیڕ رافغتسا میاو او هبوت موک
ێپ لیو ێچ

ثيدح (ِةَلْيَّللاَو ِمْوَيْلا ِفي ص ِّيِبَّنلا ِراَفِغْتْسا باب - تاوعدلا باتك) يراخبلا حيحص ۶۳۰۷
:ذخام يڕمول

ثيدح ۴ باتك ۸۰ يراخبلا حيحص :ذخام ميود

ثيدح ۳۱۹ باتك ۷۵ كوتپ ۸ سييلگڌا يراخبلا حيحص :ذخام مێيرد

هرمود هگنخ هک ڕبو ڕیرک ێپ ڕیوانگ یڕیڕ وا وو راکهانگ ڕیڕ کرابم هللا لوسر ایآ ببیص
خێش لبو نافرع

؟ێلتسیا ێپ ێبوت ێتایز

ید هبش ید تمسق لبو ،وو کاپ هخخ ونوهانگ لوڕ هه هل کرابم هللا لوسر هختاسگ هش
پوچ لبو خێش

یو یوش شوخ ید هب هز هنک هد ځرو یتسورو غیلبت د ڕومز ێچ.

غیلبت یمان ێ ساد لب و وا نافرع نایب هرتب هپ لڕژ ێسپار ولوت ونز متوار هتاموج هل ێچ
راهس نز هتش یادخ

ێڕ ک وو هنز دنوژ لوت هپ ڕوم .

هتسورو ام هل ێچ موک وا وربێک ێتاپ هز ێک غیلبت هپ روز مه ڕوم وز ێخ هت ێچ لب و
ولوت اًبیرقت پورگ د ڕومز

لوش ناور هت ونوروک ولیخ وا ێتسیخاو ار ێترسب ێلیخ مه یوغه وو لیغار.

http://www.mohammadsediq.com

ملپچه دمیوو غیلبت د قیدص دمحم د ۱۰۳

وم فیشر ثیداحا کرابم وخ ويږ او يو يووش هزات هنونا�ا يپساتس يک نارود هپ يپلپچ د يچ هد هليه ورگلام

هړکو ایتلام امز وم همد اد رتيچ هننم او يو يرِ ک هدز .

و من الله توفیق

http://www.facebook.com/mohammad.sediq.af